



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

BILTEN 3
2025



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

BILTEN 3
2025

IZDAVAČ

Centralna banka Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

Tel (387 33) 278 100
www.cbbh.ba
e-mail: contact@cbbh.ba

Za sve informacije kontaktirati:
Ured vodećeg ekonomiste

Uredništvo:
dr. Belma Čolaković glavni i odgovorni urednik
mr. Ervin Zolić
mr. Emina Ćeman
Vesna Papić

Rok za statističke podatke koji su uključeni u
ovaj broj bio je 15. 11. 2025. godine

Sadržaj:

SPISAK GRAFIKONA	4
SPISAK TABELA	6
TEKSTNI OKVIR	7
IZVRŠNI SAŽETAK	9
GLAVNI EKONOMSKI INDIKATORI	10
1. MEĐUNARODNO EKONOMSKO OKRUŽENJE	12
2. REALNI SEKTOR	17
2.1 Bruto domaći proizvod	17
2.2 Industrijska proizvodnja	20
2.3 Cijene	21
2.4 Plate i zaposlenost	23
3. FINANSIJSKI SEKTOR	26
3.1 Devizne rezerve i monetarna kretanja	26
3.2 Obavezna rezerva	27
3.3 Aktivnosti komercijalnih banaka	28
3.3.1 Krediti	28
3.3.2 Depoziti	29
3.3.3 Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka	30
3.3.4 Kamatne stope	31
3.4 Berze	32
4. VANJSKI SEKTOR	35
4.1 Platni bilans	35
4.1.1 Tekući i kapitalni račun	35
4.1.2 Finansijski račun	36
4.2 Vanjska trgovina	36
4.3 Nominalni i realni efektivni kurs KM	37
5. VLADINE FINANSIJE	39
5.1 Budžetska pozicija	39
5.2 Poreski prihodi	42
6. STATISTIČKE TABELE	46
7. Dodatak	87

SPISAK GRAFIKONA

Grafikon 1.1:	Godišnje promjene realnog BDP-a u Evropi	12
Grafikon 1.2:	Godišnja promjena obima industrijske proizvodnje i PMI indeks u proizvodnom sektoru, u eurozoni	13
Grafikon 1.3:	Cijene energenata na međunarodnom tržištu	13
Grafikon 1.4:	Doprinosi komponenti promjeni indeksa potrošačkih cijena u eurozoni, na kraju kvartala	14
Grafikon 1.5:	Ključne kamatne stope ECB-a i FED-a	15
Grafikon 1.6:	Odabrani indeksi tržišta akcija	15
Grafikon 2.1:	Doprinos godišnjoj promjeni aktivnosti za odabrane djelatnosti	18
Grafikon 2.2:	Usporedivost projekcija komponenti realnog BDP-a i inflacije u BiH	19
Grafikon 2.3:	Usporedivost projekcija komponenti realnog BDP-a i inflacije u EU	19
Grafikon 2.4:	Doprinosi godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena u projekcijskom periodu	19
Grafikon 2.5:	Doprinos godišnjim stopama rasta/pada obima industrijske proizvodnje prema industrijskim grupama, izvorni indeksi	20
Grafikon 2.6:	Doprinos godišnjim stopama rasta/pada obima industrijske proizvodnje prema industrijskim područjima, izvorni indeksi	21
Grafikon 2.7:	Inflacija u BiH, period na period	22
Grafikon 2.8:	Doprinosi godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena, na kraju kvartala	22
Grafikon 2.9:	Promjena nivoa cijena za glavne pododjeljke koji ulaze u izračun inflacije usluga	23
Grafikon 2.10:	Broj nezaposlenih osoba i godišnje promjene, kraj kvartala	23
Grafikon 2.11:	Godišnje promjene broja zaposlenih po djelatnostima, kraj kvartala	24
Grafikon 2.12:	Godišnje promjene prosječnih kvartalnih plata	24
Grafikon 3.1:	Devizne rezerve CBBiH i koeficijent pokrića monetarne pasive deviznim rezervama	26
Grafikon 3.2:	Kvartalne promjene u komponentama rezervnog novca	26
Grafikon 3.3:	Kvartalne promjene monetarnih agregata	27
Grafikon 3.4:	Monetarna multiplikacija	27
Grafikon 3.5:	Stanje računa rezervi kod CBBH i implicitna stopa obavezne rezerve	28
Grafikon 3.6:	Kvartalne promjene viška iznad obavezne rezerve	28
Grafikon 3.7:	Doprinosi kvartalnom rastu ukupnih kredita	28
Grafikon 3.8:	Kreditni nefinansijskim privatnim preduzećima	29
Grafikon 3.9:	Kvartalni rast kredita stanovništvu po namjeni	29
Grafikon 3.10:	Doprinos godišnjem rastu ukupnih depozita banaka	30
Grafikon 3.11:	Doprinos kvartalnoj stopi rasta depozita nefinansijskih preduzeća	30
Grafikon 3.12:	Dugoročni depoziti stanovništva	30
Grafikon 3.13:	Strana aktiva banaka	31
Grafikon 3.14:	Strana pasiva banaka	31

Grafikon 3.15:	Prosječne kamatne stope na novoodobrene kredite	31
Grafikon 3.16:	Kamatne stope na novougovorene depozite stanovništva prema valuti ugovaranja	32
Grafikon 3.17:	Kamatne stope na novougovorene depozite nefinansijskih preduzeća	32
Grafikon 3.18:	Promet na berzama	32
Grafikon 3.19:	Emisija petogodišnjih obveznica Republike Srpske	33
Grafikon 3.20:	Emisije petogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine	33
Grafikon 4.1:	Tekući račun	35
Grafikon 4.2:	Račun usluga u platnom bilansu	35
Grafikon 4.3:	Kompenzacije zaposlenim u inostranstvu, doznake i penzije iz inostranstva	36
Grafikon 4.4:	Finansijski račun	36
Grafikon 4.5:	Godišnje promjene vrijednosti izvoza po grupama proizvoda	37
Grafikon 4.6:	Godišnje promjene vrijednosti uvoza po grupama proizvoda	37
Grafikon 4.7:	Godišnje promjene u deviznom kursu KM	37
Grafikon 5.1:	Tekući i primarni bilans centralne vlade BiH	39
Grafikon 5.2:	Budžetski prihodi i rashodi opšte vlade u % BDP-a (kumulativni podaci) i godišnje stope rasta prihoda i rashoda	40
Grafikon 5.3:	Glavne stavke rashoda, godišnje promjene	41
Grafikon 5.4:	Udio u ukupnim rashodima	41
Grafikon 5.5:	Porezi i doprinosi za socijalno, godišnje stope rasta	41
Grafikon 5.6:	Vanjski dug sektora opšte vlade	41
Grafikon 5.7:	Ukupan javni dug sektora generalne vlade i godišnje stope rasta	42
Grafikon 5.8:	Nivo i stopa rasta neto indirektnih poreza	42
Grafikon 5.9:	Promjena kretanja vodećih grupa indirektnih poreza	42
Grafikon 5.10:	Uticaj inflacije na rast prihoda od PDV-a	43

SPISAK TABELA

T01: Kvartalni ekonomski indikatori.....	46
T02: Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine (tekuće cijene)	47
T03: Struktura indeksa industrijske proizvodnje BiH.....	48
T04: Struktura indeksa potrošačkih cijena za BiH (CPI).....	49
T05: Prosječne bruto i neto plate i penzije	50
T06: Monetarni pregled	51
T07: Bilans stanja CBBiH	53
T08: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH.....	54
T09: Kamatne stope na kredite stanovništvu	56
T10: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima.....	57
T11: Kamatne stope na depozite stanovništva	58
T12: Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća.....	59
T13: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka	60
T14: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka	61
T15: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka.....	62
T16: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka.....	63
T17: Kupovina i prodaja konvertibilne marke.....	64
T18: Prosječne obavezne rezerve	65
T19: Obavezne rezerve po obračunskim periodima.....	66
T20: Promet vrijednosnih papira na berzama BiH.....	67
T21: Transakcije u platnom prometu	68
T22: Platni bilans BiH	69
T23: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)	70
T24: Devizne rezerve CBBiH.....	71
T25: BiH - Izvoz prema zemlji destinacije.....	72
T26: BiH - Uvoz prema zemljama porijekla.....	73
T27: Struktura izvoza i uvoza robe	74
T28: Pregled prosječnih srednjih kurseva konvertibilne marke	76

T29: Vladine finansije BiH - jedinice sektora vlade	77
T30: Vladine finansije BiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda	78
T31: Vladine finansije FBiH - jedinice sektora vlade	79
T32: Vladine finansije FBiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda	80
T33: Vladine finansije RS - jedinice sektora vlade	81
T34: Vladine finansije RS - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda	82
T35: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH klasifikovani prema zemlji stranog ulagača.....	83
T36: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH prema NACE Rev 2 klasifikaciji djelatnosti	84
T37: Stanje direktnih stranih investicija u BiH po komponentama	85
T38: Nominalni i realni efektivni kurs konvertibilne marke	86

Napomena: Kratka metodološka objašnjenja nalaze se ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na www.cbbh.ba

Konvencija korištena u tabelama je sljedeća:

- ∅ Prosjek
- * Oznaka za napomenu
- Podaci nisu dostupni
- ... Nedovoljan broj podataka za objavljivanje

Tekstni okvir

Tekstni okvir 1: Jesenske projekcije CBBiH u pogledu ekonomske aktivnosti za period od 2025. do 2027. godine.....	7
---	---

SKRAĆENICE

APP	Program kupovine vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme)
BDP	Bruto domaći proizvod
BDV	Bruto dodana vrijednost
BiH	Bosna i Hercegovina
BLSE	Banjalučka berza
BHAS	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
CBBiH	Centralna banka Bosne i Hercegovine
CEFTA	Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini
CNY	Kineski juan
CPI	Indeks potrošačkih cijena
DE	Njemačka
EA	Eurozona (Euroarea)
ECB	Evropska centralna banka
ES	Španija
EU	Evropska unija
EUR	Euro
FBiH	Federacija Bosne i Hercegovine
LK	Loši krediti
kg	kilogram
KM/BAM	Konvertibilna marka
MWh	Megavat sat
NEER	Nominalni efektivni kurs
OPEC	Nominalni efektivni kurs
PMI	Indeks menadžera nabavke (engl. Purchasing Managers' Index)
REER	Realni efektivni kurs
RS	Republika Srpska
RSD	Srpski dinar
SAD	Sjedinjene Američke Države
TRL	Turska lira
TTF	Holandsko plinsko čvorište
USD	Američki dolar
M1	Novčana masa u užem smislu
M2	Novčana masa u širem smislu
NDA	Neto domaća aktiva
S&P 500	Berzanski indeks S&P 500
SASE	Sarajevska berza
SASX 10	Indeks Sarajevske berze 10
SASX 30	Indeks Sarajevske berze 30
CAC 40	Francuski referentni indeks dionica
PEPP	Hitni program kupovine zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme)

IZVRŠNI SAŽETAK

U skladu s najavama iz kvartalnih brzih procjena ekonomske aktivnosti, CBBiH je revidirala rast realnog BDP-a u 2025. godini na niže. U odnosu na proljetni krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija, u mjesecima drugog i trećeg kvartala, pad intenzivniji od očekivanog su zabilježili realna trgovina na malo i industrijska proizvodnja. Turistička aktivnost, koja je u prethodnim godinama značajno doprinosila izvozu usluga i rastu lične potrošnje, stagnirala je. Konačno, i inflatorni pritisak se pokazao snažnijim od pretpostavljenog u martu, a zabilježeno je i slabljenje neto izvoza. I u trećem kvartalu je nastavljen ubrzan godišnji rast inflacije, kako zbog baznog efekta, tako i usljed snažnog rasta cijena hrane i električne energije, te snažnog rasta prosječnih realnih plata i njihovog prelijevanja na rast cijena usluga.

Obim industrijske proizvodnje je, na godišnjem nivou, zabilježio pad i u prvih devet mjeseci 2025. godine. Pad industrijske proizvodnje, kao i pad zaposlenosti u industrijskom sektoru, uz rast plata i cijena električne energije, ukazuju, između ostalog, na pojačane troškovne pritiske i izazove u pogledu konkurentnosti domaće industrije. Realni efektivni devizni kurs, i u slučaju da se koristi bilo indeks potrošačkih ili indeks proizvođačkih cijena kao deflator, ukazuje na nastavak trenda aprecijacije u prvih devet mjeseci 2025. godine. I u trećem kvartalu je zabilježen snažan godišnji rast prosječnih nominalnih i realnih plata. Pored efekta rasta nominalnih plata, inflatorni pritisci u trećem kvartalu su osnaženi i zbog baznog efekta, ali i snažnog rasta cijena hrane i električne energije.

Devizne rezerve CBBiH su zabilježile značajan porast u trećem kvartalu. Centralna banka nije mijenjala monetarnu politiku niti u jednom njenom segmentu u trećem kvartalu, a osnovica za obračun obavezne rezerve je nastavila trend rasta, prvenstveno u kratkoročnom segmentu, i domaćoj valuti. Trend rasta monetarne multiplikacije je blago usporen. Nastavljen je i trend rasta kredita, a nisu zabilježene značajnije izmjene u domaćim kamatnim stopama.

U drugom kvartalu 2025. godine, zabilježeno je blago smanjenje deficita na tekućem računu, na godišnjem nivou. Najveći dio deficita na računu roba pokriven je neto prilivima na računu usluga i doznakama iz inostranstva. I u trećem kvartalu je zabilježen godišnji rast vanjskotrgovinskog robnog deficita.

U trećem kvartalu je zabilježen rast prihoda po osnovu indirektnih poreza. Međutim, struktura budžetske potrošnje ostaje nepovoljna, s obzirom na to da su sredstva dominantno usmjerena na tekuću potrošnju, dok je kapitalna potrošnja i dalje na izuzetno niskom nivou. Povećanje plata u javnom sektoru, uz kontinuirana izdvajanja za ranjive kategorije stanovništva, dodatno je podstaklo rast ukupnih budžetskih rashoda. Vanjski javni dug sektora

Glavna i odgovorna urednica
dr. Belma Čolaković

GLAVNI EKONOMSKI INDIKATORI

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Nominalni BDP BiH, (u milionima KM) tekuće cijene ¹⁾	28.929	30.265	31.803	33.942	35.785	34.728	39.145	45.618	49.920	53.528
Stopa realnog rasta BDP-a (u %) ¹⁾	4,3	3,2	3,2	3,8	2,9	-3,0	7,4	4,2	2,0	3,0
Stopa rasta potrošačkih cijena u BiH ²⁾	u procentima									
Prosječna godišnja stopa rasta CPI	-1,0	-1,1	1,2	1,4	0,6	-1,0	2,0	14,0	6,1	1,7
Godišnja stopa rasta CPI za decembar	-1,3	-0,3	1,3	1,6	-0,1	-1,6	6,3	14,7	2,2	2,2
Budžet sektora opšte vlade ³⁾	u procentima BDP-a									
Prihodi	43,0	42,7	43,1	43,1	42,5	42,1	41,5	39,9	40,7	41,9
Rashodi ⁴⁾	42,3	41,5	40,5	40,8	40,6	47,4	41,8	40,3	41,9	43,7
Saldo	0,7	1,2	2,6	2,3	1,9	-5,3	-0,3	-0,4	-1,2	-1,8
Novac i kredit	u procentima BDP-a									
Novac u širem smislu (M2)	64,5	66,7	69,5	71,3	73,6	81,3	80,5	72,9	71,7	76,4
Kreditni nevladinim sektorima	54,4	53,7	54,9	54,3	55,0	55,2	50,8	45,9	44,9	47,9
Platni bilans										
Bruto devizne rezerve										
U milionima KM	8.606	9.531	10.557	11.623	12.597	13.868	16.348	16.066	16.290	17.642
U milionima USD	4.883	5.391	6.083	7.012	7.210	8.079	9.885	8.637	9.004	9.760
U mjesecima uvoza robe i usluga	6,7	7,2	7,1	7,3	7,8	10,0	9,3	6,8	7,0	7,3
Saldo tekućeg računa										
U milionima KM	-1.458	-1.424	-1.520	-1.094	-927	-980	-577	-2.000	-1.067	-1.860
U milionima USD	-827	-805	-876	-660	-531	-571	-349	-1.075	-590	-1.029
U procentima BDP-a	-5,0	-4,7	-4,8	-3,2	-2,6	-2,8	-1,5	-4,4	-2,1	-3,5
Saldo robne razmjene ⁵⁾										
U milionima KM	-7.176	-7.089	-7.417	-7.521	-7.963	-6.268	-7.170	-10.183	-10.259	-11.651,6
U milionima USD	-4.071	-4.010	-4.274	-4.538	-4.558	-3.651	-4.335	-5.474	-5.671	-6.446,1
U procentima BDP-a	-24,8	-23,4	-23,3	-22,2	-22,3	-18,0	-18,3	-22,3	-20,6	-21,8
Vanjski dug sektora vlade										
U milionima KM	8.693	8.872	8.147	8.198	8.140	8.726	9.435	9.257	8.887	9.112
U milionima USD	4.856	4.782	4.996	4.801	4.657	5.479	5.417	5.048	5.021	4.866
U procentima BDP-a	30,0	29,3	25,6	24,2	22,7	25,1	24,1	20,3	17,9	17,0
Servisiranje vanjskog duga ⁶⁾										
U milionima KM	581	723	983	955	794	741	773	802	1.255	1.333
U milionima USD	330	409	567	576	454	432	467	431	694	737
U procentima izvoza robe i usluga	5,7	6,7	7,7	6,7	5,5	6,2	4,6	3,6	5,7	6,1

Napomena:

¹⁾ Izvor: Agencija za statistiku BiH: Bruto domaći proizvod za BiH za 2024. godinu, prema proizvodnom pristupu, prvi rezultati, juli 2025. godine.

²⁾ Izvor: Agencija za statistiku BiH

³⁾ Izvor: Centralna banka BiH

⁴⁾ Rashodi uključuju i neto nabavku stalnih sredstava

⁵⁾ Saldo izvoza i uvoza robe na platnobilansnoj osnovi uključuje prilagođenja obuhvata i vrijednosti koja se rade u svrhu izvještavanja o platnom bilansu, u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans, šesto izdanje)

⁶⁾ Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


**Međunarodno
ekonomsko okruženje**

1. MEĐUNARODNO EKONOMSKO OKRUŽENJE

U trećem kvartalu 2025. godine nastavljen je umjeren rast ekonomske aktivnosti u EU i eurozoni. Obim industrijske proizvodnje u eurozoni je u septembru zabilježio godišnji rast, osmi mjesec u nizu, kao rezultat rasta proizvodnje u svim glavnim djelatnostima. U drugoj polovini 2025. godine cijene nafte i prirodnog plina zabilježile su umjereni pad usljed rasta globalne ponude i slabije potražnje, uz visoke zalihe i povoljne energetske uslove koji su dodatno ublažili pritiske na rast cijena. Na kraju trećeg kvartala 2025. godine u eurozoni je zabilježena nešto viša stopa inflacije u odnosu na kraj prethodnog kvartala, dok je temeljna inflacija i dalje viša u odnosu na stopu ukupne inflacije. U skladu s kretanjem inflacionih očekivanja, tokom trećeg kvartala ključne kamatne stope Evropske centralne banke (ECB) su ostale nepromijenjene, a smanjenje portfolija programa kupovine vrijednosnih papira se nastavilo u skladu s prethodno utvrđenom dinamikom. Kreditna aktivnost u eurozoni ostala je niska, prosječne kamatne stope na kredite u eurozoni se nisu značajnije promijenile, a pasivne kamatne stope nastavile su padati usporenim tempom.

U trećem kvartalu nastavljen je umjeren rast ekonomske aktivnosti u EU i eurozoni, te su zabilježene godišnje stope rasta od 1,6% i 1,4%, respektivno¹ (Grafikon 1.1). U odnosu na drugi kvartal 2025. godine, ekonomija EU je zabilježila rast od 0,3%, a ekonomija eurozone rast od 0,2%. Pritome, i dalje se primjećuje značajna heterogenost među zemljama članicama EU, gdje se Španija, i u trećem kvartalu tekuće godine, izdvaja kao jedna od zemalja koja je činila pokretačku snagu rasta u EU, s godišnjim rastom realnog BDP-a od 2,8%. Njemačka ekonomija je u trećem kvartalu ostvarila blagi godišnji rast ekonomske aktivnosti, od 0,3%. Ovaj skromni oporavak uglavnom je rezultat stabilizacije u industrijskom sektoru, uprkos nepovoljnim uslovima uzrokovanim novim američkim carinama².

Grafikon 1.1: Godišnje promjene realnog BDP-a u Evropi



Izvor: EUROSTAT

Napomena: Podaci na grafikonu predstavljaju sezonski i kalendarski prilagođene podatke, a podaci za Q3 2025. predstavljaju brze procjene Eurostata.

Posljednji visokofrekventni indikatori ukazuju na slabosti u proizvodnoj aktivnosti u eurozoni, najvećim dijelom usljed neizvjesnosti povezanih s uvođenjem novih carina. S druge strane, uslužni sektor nastavio je bilježiti ekspanziju, potpomognut rastom aktivnosti u ugostiteljstvu i digitalnim uslugama³. Kompozitni indeks menadžera nabavke (PMI)⁴, na kraju septembra, zabilježio je vrijednost iznad praga od 50, što je sugerisalo da se ekonomija eurozone nastavila blago oporavljati. Navedeni indeks, za početak četvrtog kvartala, zabilježio je najveći rast u posljednjih osamnaest mjeseci, što ukazuje na očekivanje nastavka oporavka ekonomije eurozone do kraja godine.

Prema posljednjim, jesenskim projekcijama Evropske komisije⁵, očekuje se godišnji rast realnog BDP-a od 1,4% za EU i 1,3% za eurozonu, za 2025. godinu. S obzirom na to da je ekonomski rast nadmašio očekivanja u prvih devet mjeseci tekuće godine, posebno zahvaljujući snažnom rastu izvoza uprkos novim tarifama i kontinuiranoj neizvjesnosti, očekuje se nastavak umjerenog rasta ekonomske aktivnosti do kraja godine. Globalni ekonomski rast, za 2025. godinu, projiciran je na 3,2% (nakon 3,3% u 2024. godini), što uglavnom odražava odgođene efekte novih trgovinskih mjera i rastuću geopolitičku neizvjesnost.

³ ECB Ekonomski bilten, novembar 2025. godine.

⁴ PMI Releases, S&P Global. Vrijednost kompozitnog indeksa PMI (engl. Composite Purchasing Managers' Index) iznad 50 označava ekspanziju, a vrijednost ispod 50 označava kontrakciju ekonomske aktivnosti. Kompozitni indeks PMI je ponderisani prosjek proizvodnog i uslužnog sektora za datu ekonomiju.


⁵ Evropska komisija: Jesenske ekonomske projekcije, 17. novembar 2025. godine

¹ Izvor: Eurostat Flash Estimate, 14. novembar 2025. godine.

² Bundesbank Mjesečni izvještaj za septembar 2025. godine

Istovremeno, ova procjena predstavlja blagu reviziju na više u odnosu na julske projekcije, budući da su se efekti novih carina pokazali blažim nego što se ranije očekivalo⁶. U skladu sa svim navedenim, očekuje se nastavak umjerenog rasta ekonomske aktivnosti u eurozoni i u 2026. godini, pa je tako projicirana stopa rasta realnog BDP-a od 1,2%. Uz postojeće rizike, postoji i nekoliko pozitivnih faktora za oporavak ekonomske aktivnosti, uključujući inicijative za povećanje javnih investicija u infrastrukturu i odbranu na nivou EU, što bi moglo ojačati industrijsku aktivnost.

U eurozoni, obim industrijske proizvodnje je u septembru 2025. godine zabilježio godišnji rast od 1,4%, osmi mjesec u nizu (Grafikon 1.2). Djelatnosti prerađivačke industrije, te proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom u septembru su zabilježile godišnje stope rasta od 1,4% i 1,5%, respektivno. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, sve grupe su zabilježile godišnji rast obima proizvodnje u septembru, izuzev grupe trajni proizvodi za široku potrošnju, koja je zabilježila godišnji pad od 3,0%. Određeni indikatori, kao što je PMI za proizvodni sektor⁷, za početak četvrtog kvartala 2025. godine, ukazuju na stagnaciju u proizvodnom sektoru, s obzirom na to da je navedeni indeks zabilježio vrijednost od 50,0 u oktobru, a najvećim dijelom usljed slabe potražnje i stagnacije u novim narudžbama⁸.




U drugoj polovini 2025. godine, cijene nafte tipa Brent su se kretale u relativno uskom rasponu, s preovlađujućim faktorima koji su vršili umjereni pritisak na pad cijena (Grafikon 1.3). U oktobru se naftom trgovalo po prosječnoj cijeni od 63,5 američkih dolara po barelu, što je 16% niže u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U septembru je zabilježen nagli rast globalne ponude⁹ usljed znatnog povećanja proizvodnje u okvirima OPEC+ kao i zemljama izvan OPEC organizacije.

Istovremeno, rast potražnje ostao je skroman pa je tržište suočeno s tendencijom stvaranja viškova. Također, američka proizvodnja ostala je na visokom nivou, podržavajući ukupnu ponudu. Iako geopolitički rizici djelimično podupiru rast cijena, oni nisu bili dovoljni da nadoknade strukturni pritisak od rasta zaliha i slabije potražnje. U odsustvu neočekivanog šoka na strani ponude, pritisak na snižavanje cijene mogao bi ostati dominantan u preostalom dijelu godine.

Cijene prirodnog plina na holandskom TTF čvorištu su u drugoj polovini 2025. godine bile pod uticajem višestrukih faktora koji su istovremeno djelovali na ponudu i potražnju. Nakon rasta cijena početkom tekuće godine, cijene plina su, uz manje oscilacije, bilježile umjereni pad, tako da se u oktobru plinom trgovalo po prosječnoj cijeni od 31,8 EUR/MWh, što predstavlja godišnji pad od 21,7%. Pad cijena plina je reflektirao slabljenje potražnje, relativno visoke nivoe u skladištima u Evropi i pojačanu konkurenciju na tržištu tečnog prirodnog plina. Toplije jesensko vrijeme i povoljniji uslovi za obnovljivu energiju (prvenstveno vjetar) smanjili su potrebe za grijanjem i time snizili pritisak na rast cijena. Rast uvoza ukapljenog prirodnog plina u Evropu, te jača konkurencija između Azije i Evrope, smanjili su pritisak na TTF ponudu. Također, skladišta plina u EU na kraju prethodne grijne sezone bila su znatno ispod prošlogodišnjeg nivoa, što je podiglo oprez investitora i potaknulo na nešto raniju nadopunu, te, djelimično, amortizovalo dodatni porast cijena.

Grafikon 1.3: Cijene energenata na međunarodnom tržištu



Na kraju trećeg kvartala 2025. godine, zabilježene su nešto više stope inflacije u eurozoni i EU, u odnosu na kraj prethodnog kvartala (2,2% i 2,6%, respektivno). U eurozoni je na kraju septembra zabilježena viša godišnja stopa inflacije za 0,2 pp, u odnosu na kraj juna (Grafikon 1.4). Stopa inflacije u kategoriji energije ostala je negativna i u septembru (sedmi mjesec u nizu), ali je porasla na -0,4%, u odnosu na -2,0% u augustu. Ovo povećanje uglavnom je posljedica baznog efekta u pododjeljku koji se odnosi na goriva za lični transport, a koji je zabilježio nisku mjesečnu stopu rasta cijena u septembru 2024. godine.

⁶ IMF World Economic Outlook, 14. oktobar 2025. godine.

⁷ PMI Releases, S&P Global. Vrijednost indeksa PMI (engl. Purchasing Managers' Index) za proizvodni sektor, iznad 50 označava ekspanziju, a vrijednost ispod 50 označava kontrakciju ekonomske aktivnosti.


⁸ PMI Releases, S&P Global Market Intelligence, 3. novembar 2025. godine.

⁹ IEA (2025), Oil Market Report - October 2025, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2025>

Cijene hrane su u eurozoni na kraju septembra zabilježile godišnji rast od 3,0% (nakon 3,2% na kraju augusta). Navedeno usporavanje rasta cijena rezultat je usporavanja rasta cijena neprerađenih prehrambenih proizvoda, uglavnom cijena povrća i voća. U istom periodu, rast cijena prerađene hrane ostao je nepromijenjen (2,6%).

Cijene usluga, koje trenutno čine 45,6% potrošnje domaćinstava u eurozoni, u septembru su zabilježile godišnju stopu rasta od 3,2%, što je za 0,7 pp niže u odnosu na stopu iz istog mjeseca prethodne godine, te za 0,1 pp niže u odnosu na stopu s kraja prethodnog kvartala. Međutim, u odnosu na prethodni mjesec, cijene usluga u septembru su zabilježile blagi rast, najvećim dijelom usljed viših godišnjih stopa rasta cijena u pododjeljcima komunikacija i rekreacije, posebno usluga smještaja¹⁰. U skladu s navedenim mjesečnim kretanjem inflacije u uslugama, temeljna inflacija je u septembru također zabilježila nešto višu godišnju stopu (2,4%) u odnosu na august (2,3%). Kategorija neenergetskih industrijskih proizvoda, čiji ponder u ukupnoj potrošnji domaćinstava eurozone iznosi 25,6%, na kraju trećeg kvartala zabilježila je viši godišnji rast cijena (za 0,4 pp) u odnosu na kraj istog kvartala prethodne godine. U septembru, najveći doprinos ukupnom rastu cijena i dalje je dala kategorija usluga (1,5 pp). S druge strane, kategorija energije ponovno je dala negativan doprinos ukupnom rastu cijena, na kraju trećeg kvartala.

Grafikon 1.4: Doprinosi komponenti promjeni indeksa potrošačkih cijena u eurozoni, na kraju kvartala



Prema posljednjim, jesenskim projekcijama Evropske komisije¹¹, za eurozonu je projicirana stopa inflacije od 2,1% za 2025. godinu, te 1,9% za 2026. godinu. Prema istim projekcijama, očekuje se da će ukupna inflacija ostati blizu ciljanog nivoa od 2%, do kraja projekcijskog horizonta. Inflacija u uslugama i u kategoriji hrane će postepeno slabiti, uz istovremeno usporavanje rasta plata. S druge strane, očekuje se nastavak negativnih stopa inflacije u kategoriji energije do 2026. godine, ali i blagi rast cijena u 2027. godini, što je povezano s novim EU Sistemom trgovine emisijским kvotama (ETS2). Do kraja 2027. godine, projicirano je postepeno smanjenje stope temeljne inflacije u eurozoni, do nivoa od oko 2%.

Budući da su, kako je ranije navedeno, stope inflacije u eurozoni i EU ostale blizu ciljanog nivoa od 2%, tokom trećeg kvartala ključne kamatne stope ECB-a ostale su nepromijenjene (Grafikon 1.5). Upravni odbor ECB-a smatra da se inflacijski izgledi u suštini nisu bitnije promijenili, te će daljnji tok monetarne politike biti određen na osnovu pristiglih podataka o kretanjima cijena. Portfoliji vrijednosnih papira koji su kupljeni u okviru programa kupovine vrijednosnih papira (APP - Asset Purchase Program) i hitnog programa kupovine zbog pandemije (PEPP - Pandemic Emergency Purchase Program) nastavili su se smanjivati predviđenom dinamikom.


U SAD-u je treći kvartal 2025. godine bio obilježen blagim rastom potrošačkih cijena, najvećim dijelom kao posljedica uvođenja carinskih tarifa. Trenutno se procjenjuje da je njihov efekat imao doprinos od 0,5-0,6 pp na ukupnu stopu inflacije¹². Zbog rasta potrošačkih cijena, ali i izazova na tržištu rada, FED je u trećem kvartalu snizio ključne kamatne stope za 25 bp, na raspon od 4,00 - 4,25%, što je prvo smanjenje od decembra 2024. godine. U oktobru je ponovo uslijedilo smanjenje od 25 bp, te se ključne kamatne stope trenutno nalaze na nivou od 3,75–4,00%. FED očekuje dodatno povećanje potrošačkih cijena u narednom periodu, zbog odloženih efekata uvođenja tarifa. Istovremeno, neizvjesnost u vezi s ekonomskim izgledima i dalje je velika, stopa nezaposlenosti se blago povećala, dok je rast zaposlenosti usporio. Uz sve navedeno, FED je najavio da će buduće odluke o monetarnoj politici donositi na osnovu novih ekonomskih podataka i tržišnih kretanja.

¹⁰ ECB Ekonomski bilten, novembar 2025. godine.

¹¹ Evropska komisija: Jesenske ekonomske projekcije, 17. novembar 2025. godine.

¹² Izvor: Erste Group Research, <https://www.erstegroup.com/en/research/country/usa>


Grafikon 1.5: Ključne kamatne stope ECB-a i FED-a



Izvor: ECB, FED, Erste Group Research

Napomena: Podaci nakon Q3 2025. se odnose na projekcije ključnih kamatnih stopa odabranih centralnih banaka.

Grafikon 1.6: Odabrani indeksi tržišta akcija



Izvor: www.investing.com

Napomena: 2023 = 100.

Evropsko tržište akcija, predstavljeno indeksom Euro Stoxx 50¹³, u trećem kvartalu 2025. zabilježilo je umjereni rast nakon slabijeg rasta u drugom kvartalu (Grafikon 1.6). Podindeks nefinansijskih kompanija zabilježio je pad, dok su cijene dionica banaka porasle. Ukupan rast indeksa tržišta dionica u eurozoni bio je prvenstveno posljedica rasta vrijednosti finansijskih institucija, pod uticajem povoljnog trenda prinosa i povećane dobiti od trgovanja, što je djelimično neutraliziralo slabije rezultate nefinansijskih preduzeća. Suprotno tome, američko tržište dionica zabilježilo je značajniji rast. Ova razlika dijelom odražava obnovljeni interes za američke tehnološke kompanije s visokim profitom, dok su evropska preduzeća s većom izloženosti SAD-u ostvarila slabije rezultate zbog očekivanja da će carine ograničiti njihovu buduću zaradu. Najava trgovinskog sporazuma između EU i SAD-a krajem jula, koji stupa na snagu kasnije tokom ove godine, imala je samo ograničen neposredan učinak, što sugerise da su tržišta već dijelom uračunala ovaj efekat.

Očekivanja smanjenja kamatnih stopa FED-a realizovana su u drugoj polovini septembra 2025. godine, što je dodatno pojačalo postojeći uzlazni trend indeksa tržišta akcija, koje uz kraće prekide raste od sredine 2023. godine. Američki berzanski indeksi nastavili su rast pod uticajem očekivanih visokih zarada u tehnološkom sektoru i rasta produktivnosti povezanog s razvojem vještačke inteligencije, pri čemu je tržišna kapitalizacija tehnoloških kompanija povećana za 11,2%. Uprkos neizvjesnosti zbog američkog protekcionizma i ranijih carinskih šokova, tržište je raslo jer su negativni rizici već uračunati u cijene.

U trećem kvartalu 2025. godine nastavljena je normalizacija krive prinosa u eurozoni, a rast prinosa bio je pod uticajem smanjenja bilansa ECB-a, te odluka iz jula i septembra da se ne smanjuju referentne kamatne stope.

Rast inflacionih očekivanja i najavljena fiskalna ekspanzija u pojedinim zemljama eurozone također su povećali premiju za rizik u dugom roku. Prinosi na dugoročne državne obveznice u eurozoni blago su porasli tokom posmatranog perioda, uz blago širenje razlika među prinosima¹⁴. Suprotno tome, u SAD-u je prinos na desetogodišnje državne obveznice smanjen na 4,1 %, usljed lošijih podataka o zaposlenosti i jačanja očekivanja o skorom ublažavanju monetarne politike.

Trend pada pasivnih kamatnih stopa u sektoru stanovništva, započet krajem prethodne i početkom prošle godine bilježi se i dalje u najvećem dijelu eurozone, ali usporenijim tempom u odnosu na prethodni period. U odnosu na maksimalnu vrijednost ostvarenu krajem 2023. godine, prosječna pasivna kamatna stopa na depozite stanovništva s dogovorenim dospeljećem¹⁵ smanjena je na kraju trećeg kvartala 2025. godine za 152 bp, a u sektoru nefinansijskih preduzeća iznosi 182 bp. Kamatne stope na kredite stanovništvu nisu značajnije mijenjane. Kvartalni rast depozita stanovništva u eurozoni je 0,2%, a rast depozita sektora nefinansijskih preduzeća mnogo viši, 2,2%. Prema posljednjoj anketi o kreditnoj aktivnosti banaka¹⁶, kreditni standardi u sektoru nefinansijskih preduzeća su pooštreni, dok je tražnja za kreditima ove grupe blago porasla. S druge strane, na tržištu kredita stanovništvu kreditni standardi su neznatno pooštreni za potrošačke, a ostali su neizmijenjeni za stambene kredite.

Isto kao i u prethodnoj anketi, banke su izvijestile o značajnom rastu tražnje na tržištu stambenih kredita. Kreditni rast u eurozoni je još uvijek vrlo nizak (2,9% nefinansijska preduzeća i 2,6% stanovništvo).¹⁷

¹³ Indeks eurozone, obuhvata 50 najvećih kompanija iz 11 zemalja, s aspekta tržišne kapitalizacije.

¹⁴ U fokusu tržišta posebno je bila Francuska, gdje je prinos porastao na 3,5 % nakon najave glasanja o povjerenju vladi, dok su talijanske obveznice blago pale, nastavljajući trend približavanja francuskim prinosima.

¹⁵ ECB statistika prati depozite s ugovorenim dospeljećem ispod jedne godine, između jedne i dvije godine, i iznad dvije godine.

¹⁶ ECB, Anketi o kreditnoj aktivnosti banaka, Q3 2025.

¹⁷ U nekim od najvećih evropskih zemalja kreditna aktivnost još uvijek se vrlo sporo oporavlja, u Njemačkoj i Italiji kreditni rast iznosi 0,3% i 1,3% respektivno.



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Realni sektor

2. REALNI SEKTOR

U drugom kvartalu 2025. godine nastavljen je skroman rast realne ekonomske aktivnosti u BiH. Slično trendovima u ekonomiji EU, rast realne bruto dodane vrijednosti, u drugom kvartalu, uglavnom je posljedica rasta uslužnih djelatnosti, uz izuzetak djelatnosti građevinarstva i trgovine na veliko i malo. U trećem kvartalu 2025. godine zabilježen je pad obima industrijske proizvodnje, usljed pada proizvodnje u svim glavnim djelatnostima. Istovremeno, nastavljen je rast inflacije, prvenstveno zbog baznog efekta, te zbog snažnog rasta cijena hrane i električne energije. Rast inflacije je, također, bio uzrokovan i snažnim rastom prosječnih realnih plata nakon povećanja minimalnih plata, te njegovog prelijevanja na rast cijena usluga. U trećem kvartalu, nastavljen je snažan rast nominalnih i realnih plata.

2.1 Bruto domaći proizvod

Prema posljednjim objavljenim službenim podacima¹⁸, u drugom kvartalu 2025. godine nastavljen je skroman rast realne ekonomske aktivnosti od 1,8%. Istovremeno, zabilježen je znatno brži nominalni rast BDP-a (od 5,1%) usljed ubrzanog rasta cijena u istom periodu (3,9%). Visokofrekventni indikatori ukazuju na nastavak skromnog rasta ekonomske aktivnosti. Naprimjer, industrijska proizvodnja je zabilježila godišnji pad u prvih devet mjeseci tekuće godine, što najvećim dijelom odražava izazove u pogledu konkurentnosti domaće industrije (vidjeti potpoglavlje 2.2 Industrijska proizvodnja)¹⁹. Također, realna trgovina na malo, koja je bilježila snažan rast u prethodnim godinama, zabilježila je vrlo skroman rast u prvih devet mjeseci tekuće godine²⁰. Stagniranje aktivnosti u uslužnom, posebno u sektoru turizma²¹, kao i nizak nivo aktivnosti u industrijskom sektoru, ukazuju da bi ekonomska aktivnost u trećem kvartalu mogla ostati relativno skromna. Prva preliminarna procjena CBBiH rasta realnog BDP-a u trećem kvartalu iznosi 2,0%.

Skroman rast ekonomske aktivnosti u EU, uz geopolitičke neizvjesnosti, doprinio je padu industrijske aktivnosti na domaćem tržištu, čime je posljedično zadržan nizak nivo rasta ekonomske aktivnosti u BiH.

Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u drugom kvartalu 2025. godine zabilježen je neznatno viši godišnji rast (1,2%) realne bruto dodane vrijednosti (BDV), u odnosu na prethodni kvartal. Skroman rast realne BDV, u drugom kvartalu tekuće godine, najvećim dijelom je posljedica rasta uslužnih djelatnosti, dok su proizvodne djelatnosti uglavnom zabilježile godišnji pad aktivnosti. Izuzetak navedenom je proizvodna djelatnost prerađivačke industrije, koja je zabilježila vrlo skroman rast u drugom kvartalu (0,7%), nakon dva uzastopna kvartala u kojima je zabilježen snažan godišnji pad. Sve manje učešće prerađivačke industrije u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti također ukazuje na strukturne promjene, gdje uslužni sektor postaje dominantniji u odnosu na proizvodni²².

S druge strane, aktivnosti u uslužnom sektoru, još uvijek, imaju pozitivan uticaj na kretanje realnog BDP-a. Većina uslužnih djelatnosti je zabilježila godišnji rast u drugom kvartalu, izuzev djelatnosti građevinarstva koja je zabilježila godišnji pad od 2,5%, te trgovine na veliko i malo, koja je stagnirala²³. Inače, realna aktivnost navedene dvije djelatnosti je u prethodnoj godini najviše doprinosila rastu ukupne ekonomske aktivnosti. Trgovina na veliko i malo je zabilježila godišnji pad od 0,3%, za prvo polugodište 2025. godine (nakon gotovo četiri godine u kojima je bilježen kontinuiran godišnji rast aktivnosti u ovoj djelatnosti), uprkos rastu neto plata, kao i različitih oblika transfera iz inostranstva (naknade zaposlenim, direktni transferi i penzije; vidjeti poglavlje Vanjski sektor, Platni bilans). Najznačajnija stopa godišnjeg rasta, u drugom kvartalu, zabilježena je za uslužnu djelatnost hotelijerstva i ugostiteljstva (16,6%)²⁴. Međutim, uzimajući u obzir da visokofrekventni podaci, poput noćenja stranih turista, pokazuju vrlo skroman rast od tek 0,6%, za prvih devet mjeseci tekuće godine, možemo očekivati usporavanje aktivnosti u ovom sektoru do kraja tekuće godine.

Najveći doprinos realnom rastu bruto dodane vrijednosti (BDV), u drugom kvartalu 2025. godine, imale su djelatnosti javni sektor, prevoz, te hotelijerstvo i ugostiteljstvo (Grafikon 2.1). S druge strane, najveći negativan doprinos je dala djelatnost proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom, koja je ujedno zabilježila i najveću godišnju stopu pada aktivnosti (20,9%)²⁵.

¹⁸ Za ovaj izvještaj su korišteni raspoloživi kvartalni službeni statistički podaci za drugi kvartal 2025. godine prema proizvodnom pristupu, s obzirom na to da još uvijek nisu objavljeni podaci prema rashodnom obračunu nacionalnih računa, zbog velike revizije godišnjeg BDP-a.

¹⁹ Industrijska proizvodnja je zabilježila je godišnji pad od 2,2% u prvih devet mjeseci tekuće godine, u odnosu na isti period prethodne godine.

²⁰ Realna trgovina na malo zabilježila je vrlo skroman godišnji rast od 0,3% u prvih devet mjeseci tekuće godine, dok je trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima, u istom periodu, zabilježila godišnji pad od 1,3%.

²¹ Ukupna noćenja turista su zabilježila godišnji pad od 2,4%, u trećem kvartalu 2025. godine.

²² Učešće djelatnosti prerađivačke industrije u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti u drugom kvartalu 2025. godine je iznosilo 15,1%, dok je iznosilo 14,0% u prethodnom kvartalu. Od ukupnog broja zaposlenih, u septembru 2025. godine, 18,6% njih je zaposleno u djelatnosti prerađivačke industrije.


²³ Učešće djelatnosti građevinarstva u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti u drugom kvartalu 2025. godine je iznosilo 5,3%, te 18,8% za djelatnost trgovine na veliko i malo.

²⁴ Učešće djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva, u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, u drugom kvartalu 2025. godine je iznosilo 2,4%.

²⁵ Prema kratkoročnoj energetske statistici BHAS, neto proizvodnja električne energije zabilježila je godišnji pad od 3,9% u drugom kvartalu. Također, neto izvoz u djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, smanjio se za čak 54,7% u prvom polugodištu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine.

Iako ova djelatnost ima relativno nisko učešće u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti²⁶, veoma snažan godišnji pad imao je negativan uticaj na ukupnu BDV.

Grafikon 2.1: Doprinos godišnjoj promjeni aktivnosti za odabrane djelatnosti



Izvor: BHAS

Napomena: * Javni sektor obuhvata djelatnosti: Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite.

Tekstni okvir 1: Jesenske projekcije CBBiH u pogledu ekonomske aktivnosti za period od 2025. do 2027. godine

U jesenskom krugu projekcije ekonomske aktivnosti i inflacije za 2025. godinu su revidirane, u odnosu na proljetni krug projekcija, shodno visokom stepenu neizvjesnosti u zemljama glavnih trgovinskih partnera, političkim prilikama na globalnom i lokalnom nivou, te promjenama na domaćem tržištu rada koje su uzrokovale prestanak pada stope nezaposlenosti. Pri izradi drugog kruga projekcija u 2025. godini, korišteni su raspoloživi kvartalni službeni statistički podaci zaključno s prvim kvartalom 2025. godine, s obzirom na to kako službena statistika nije objavila podatke o rashodnom obračunu nacionalnih računa za drugi kvartal zbog velike revizije godišnjeg BDP-a koja je uključila primjenu nove klasifikacije individualne potrošnje prema namjeni. Uobičajena objava službenih statističkih podataka za drugi kvartal, koja je uvijek dostupna početkom oktobra, prolongirana je za kraj godine.

Na osnovu ovogodišnje proljetne prognoze, u 2025. godini očekivao se godišnji rast ekonomske aktivnosti od 2,4%, dok je prema trenutnoj jesenskoj rundi procjena rasta nešto slabija i iznosi 2,0% slijedom očekivanja o usporavanju ekonomske aktivnosti, nakon što su brži pad od ranije očekivanog zabilježili visokofrekventni pokazatelji realne trgovine na malo i industrijske proizvodnje, uz stagniranje turističke aktivnosti koja je u prethodnim godinama značajno doprinosila izvozu usluga i rastu lične potrošnje. Projekcija ekonomske aktivnosti za 2025. godinu, u ovoj

rundi je revidirana na niže (40 bp) i zbog višeg inflatornog pritiska te daljnjeg slabljenja neto izvoza koji je uzrokovan bržim rastom ukupnog uvoza od izvoza.

Službena inflacija je u 2025. godini značajno ubrzana (3,9% u prvih devet mjeseci), shodno čemu je u ovoj rundi revidirana na više prognoza (4,1%). U odnosu na proljetnu rundu procjena inflacije revidirana je na više za 60 baznih poena što je rezultat bržeg rasta cijena hrane, te učinka rasta jediničnog troška rada nakon povećanja minimalnih plata. Imajući u vidu i dalje prisutan snažan inflatorni pritisak, te već spomenute interne i eksterne šokove, prognozirani realni rast ekonomske aktivnosti u 2025. godini je, još uvijek, bitno ispod dugogodišnjeg prosjeka. U 2026. godini projicirana stopa rasta realnog BDP-a iznosi 3,3%, pod pretpostavkom slabljenja postojećih inflatornih šokova. Preliminirana procjena za 2027. godinu ukazuje na nešto brži ekonomski rast (3,5%) slijedom očekivanog rasta domaće potražnje. S obzirom na rizike vezane za ekonomski rast u projekcijskom periodu, očekivane stope rasta ekonomske aktivnosti još uvijek su nedovoljne za brže smanjenje ekonomskog jaza za zemljama EU.


Ključne pretpostavke za rast domaćeg BDP-a su, uz već navedene eksterne pretpostavke (koje se značajno prelijevaju na domaću ekonomiju), rast lične potrošnje te investicija slijedom nižeg jediničnog troška kapitala. Kao i u prethodnom krugu projekcija, najvažniji doprinos rastu realnog BDP-a u 2025. godini dolazi od realne lične potrošnje na osnovu snažnog rasta realnih neto plata koje su prema posljednjim službenim podacima iz augusta porasle 9,3% na godišnjem nivou, slijedom značajnog povećanja minimalne plate i ostalih plata, te očekivanog priliva od doznaka. Uz snažan rast lične potrošnje, u 2025. godini očekuje se rast investicija, što je rezultat niskih realnih kamatnih stopa slijedom visoke inflacije, rekordno nisko učešće nekvalitetnih kredita, i smanjenja poreznih stopa. Nadalje, na rast investicija u projekcijskom periodu najvažniji doprinos ima učinak rasta potencijalnog BDP-a u dugom roku. Rast državne potrošnje je relativno skroman imajući u vidu pritisak javnog sektora na povećanja plata i svakako bi bio veći samim usvajanjem budžeta za 2025. godinu koja je već na izmaku. Nakon što je u 2024. godini značajno pogoršan neto izvoz i u 2025. godini očekujemo pogoršanje ovog pokazatelja slijedom sporijeg rasta izvoza od rasta uvoza.

Upoređujući projekciju domaće aktivnosti (Grafikon 2.2) s projekcijom očekivane ekonomske aktivnosti u EU (Grafikon 2.3), vidljivo je da su trendovi u jesenskom krugu slični za većinu sastavnica, osim što se na domaćem tržištu očekuje snažniji rast lične potrošnje i inflacije zbog promjena na tržištu rada, dok na drugoj strani državna potrošnja u EU bitno raste. Samim rastom državne potrošnje u EU, koja je jednim dijelom usmjerena na povećanje izdataka za sigurnost i odbranu, dolazi do rasta ukupnog uvoza u 2025. godini, što je posebno izraženo u poređenju s prethodnom, proljetnom, projekcijskom rundom jer je gotovo udvostručena stopa rasta ovog pokazatelja u međuvremenu.


²⁶ Učešće djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom, u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, u drugom kvartalu 2025. godine je iznosilo 2,8%.

Istovremeno, udvostručen je i rast ukupnog izvoza u EU, što je vjerovatno posljedica povećane neizvjesnosti uzrokovane u proljetnom krugu kada su bile najavljene nagle promjene u američkoj trgovinskoj politici. Slijedom bržeg rasta državne potrošnje, izvoza, ali i investicija, nova jesenska projekcija Evropske komisije (EC) pokazuje viši rast aktivnosti u 2025. godini (1,4%) u odnosu na proljetne projekcije (1,1%). Na osnovu projiciranog kretanja demografije, zaposlenosti i investicija, potencijalni rast će usporiti u EU s 1,5% u 2024. na 1,3% u 2027. godini, s tim kako je proizvodni jaz (eng. output gap) negativan u EU za cijeli projekcijski period.

Grafikon 2.2: Uporodivost projekcija komponenti realnog BDP-a i inflacije u BiH




Grafikon 2.3: Uporodivost projekcija komponenti realnog BDP-a i inflacije u EU



Eksterni inflatorni šok je prvenstveno uticao i na rast potrošačkih cijena u BiH u periodu poslije pandemije, te kasnijeg rata u Ukrajini, s tim da u posljednja dva kruga su sve izraženiji domaći faktori, posebno s tržišta rada, na rast prosječnih cijena.

U 2025. godini, projicirana je godišnja inflacija od 4,1%, što je više u odnosu na projekciju iz prethodnog kruga (3,5%), slijedom bržeg rasta cijena hrane (Grafikon 2.4), električne energije i snažnog rasta prosječnih realnih plata nakon promjene minimalnih plata te njegovog prelijevanja na rast cijena usluga. Inflatorni pritisak se veoma razlikuje od onog u EU, kako u doprinosima pojedinačnih odjeljaka, tako i u jačini samog inflatornog pritiska. Posljednja procjena inflacija u EU u 2025. godini iznosi 2,5%. U 2026. godini očekujemo i dalje više stope domaće inflacije u odnosu na EU. Inflacija će u narednom periodu biti, između ostalog, pod sve značajnijim uticajem rasta cijena električne energije i cijena u uslužnom sektoru. Nadalje, bitan inflatorni rizik u srednjoročnom periodu predstavlja kretanje cijena proizvoda temeljenih na fosilnoj energiji nakon uvođenja CBAM mehanizma.

Grafikon 2.4: Doprinosi godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena u projekcijskom periodu



Slijedom velikog rasta minimalnih plata te posljednjih dostupnih podataka za 2025. godinu očekujemo da će trend pada nezaposlenosti prestati (projicirana je stopa anketne nezaposlenosti od 12,7%), što je identično prosječnoj stopi nezaposlenosti iz prethodne godine. Također, u 2026. godini ne očekujemo bitniji pad u stopi nezaposlenosti, dok se na kraju projekcijskog perioda očekuje stopa nezaposlenosti od 11,8%. Na kraju 2027. godine polako se približavamo stopi strukturne nezaposlenosti što isto tako pokazuje na nužno privlačenje novih radnika uzimajući u obzir ograničenja na strani domaće ponude. Vezano za finansijski sektor, u projekcijskom periodu očekuje se snažan rast ukupne kreditne aktivnosti, koji je posebno izražen za sektor stanovništva. Rast kredita stanovništvu je u skladu s rastom lične potrošnje, kao i cijena nekretnina te dugotrajnim rastom potrošačkih cijena koje negativno djeluju na realni raspoloživi dohodak. U projekcijskom periodu očekuje se blagi pad kamatnih stopa u sektoru stanovništva i sektoru preduzeća. Na kraju projekcijskog perioda za sektor stanovništva očekuje se pad kamatnih stopa (20 bp), dok se za sektor preduzeća očekuje pad kamatnih stopa za 40 baznih poena.

Pad kamatnih stopa stanovništvu je uzrokovan očekivanim padom kvartalnog EURIBOR-a, dok pad kamatnih stopa preduzećima je zasnovan na veoma niskom učešću nekvalitetnih kredita i kretanju premije rizika. Istovremeno, očekuje se nastavak rasta cijena nekretnina, koje su u posljednjim godinama bilježile rekordne vrijednosti. Iako se troškovna inflacija, zbog rasta cijena svih roba i posljedično rasta kamatnih stopa, ali i većeg jediničnog troška rada, smatrala ograničavajućim faktorom na daljnje povećanje cijena nekretnina, evidentno je da je rastuća potražnja prvenstveno dijaspore i slaba ponuda ostalih finansijskih instrumenata na domaćim tržištima uticala na porast cijena domaćih nekretnina te ukazuje na sve izraženiju makroekonomsku neravnotežu. Cijene nekretnina, koje su visoko korelirane s rastom najamnina, uz visok rast potrošačkih cijena će i u narednom periodu predstavljati glavni pritisak na raspoloživi dohodak domaćinstva. Konačno, nakon smanjenja učešća u prethodne tri godine, u 2025. godini, također, očekujemo smanjenje ovog učešća, što dovodi do rekordno niskog učešća ovog pokazatelja (2,9% u 2025.), s tim da u preostalom projekcijskom periodu očekujemo stagniranje ovog pokazatelja.

Bez obzira na redovna revidiranja, usljed promjena osnovnih pretpostavki na kojima se baziraju projekcije, prvenstveno očekivane ekonomske aktivnosti u eurozoni kao glavnom vanjskotrgovinskom partneru, ali isto tako čestih i snažnih revizija službenih podataka iz nacionalnih računa, naše dosadašnje projekcije su se pokazale vrlo pouzdane, te su harmonizirane sa trendovima u projekcijama ostalih relevantnih institucija. Ipak, u ovom krugu rizik za projekcije usljed revidiranja podataka o nacionalnim računima prema rashodnom obračunu je najizraženiji, imajući u vidu da nismo raspolagali službenim pokazateljima iz drugog kvartala, što je do sada jedinstveni presedan od kada provodimo redovne krugove makroekonomskih projekcija. Također, izdvajaju se i negativni rizici vezani za endogene šokove na tržištu rada, nepovoljna investicijska klima, te snažan domaći inflatorni pritisak, što može dovesti do usporavanja investicija, a samim time i ukupne ekonomske aktivnosti.

2.2 Industrijska proizvodnja


U trećem kvartalu 2025. godine, obim industrijske proizvodnje je zabilježio godišnji pad od 3,8%, uglavnom kao posljedica slabljenja domaće potražnje. Ipak, izvoz robe zabilježio je godišnji rast u istom periodu, ali najvećim dijelom kao rezultat baznog efekta (vidjeti detaljnije 4.2. Vanjska trgovina). U prvih devet mjeseci tekuće godine, obim industrijske proizvodnje zabilježio je godišnji pad od 2,2%, u odnosu na isti period prethodne godine. Pad industrijske proizvodnje, kao i pad zaposlenosti u industrijskom sektoru u istom periodu²⁷, uz rast plata

²⁷ Broj zaposlenih u sektoru industrije (koji čine djelatnosti rudarstva, prerađivačke industrije, te proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom), smanjen je za 2,1% na kraju trećeg kvartala 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine.

i cijena električne energije, ukazuju, između ostalog, na pojačane troškovne pritiske i izazove u pogledu konkurentnosti domaće industrije (vidjeti u poglavlju 2.3 Cijene, dio koji se odnosi na proizvođačke cijene).

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, najveći doprinos padu obima industrijske proizvodnje, u trećem kvartalu 2025. godine, imala je grupa Energija²⁸, koja je zabilježila godišnji pad od 7,5% (Grafikon 2.5). Iako grupa Trajni proizvodi za široku potrošnju ima relativno nizak ponder u ukupnoj industrijskoj proizvodnji (3,9%), u trećem kvartalu je zabilježila snažan godišnji pad (od 32,2%), te je stoga imala i velik uticaj na ukupan pad industrijske proizvodnje. S druge strane, grupa Kapitalni proizvodi jedina je zabilježila godišnji rast obima industrijske proizvodnje, od 5,9%.

Grafikon 2.5: Doprinos godišnjim stopama rasta/pada obima industrijske proizvodnje prema industrijskim grupama, izvorni indeksi



Izvor: BHAS

Pad obima industrijske proizvodnje, u trećem kvartalu, rezultat je pada obima proizvodnje u svim djelatnostima²⁹: rudarstva (6,1%), prerađivačke industrije (2,5%), te proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom (7,6%) (Grafikon 2.6). Posmatrajući dio koji se odnosi na električnu energiju, u trećem kvartalu, zabilježen je snažan godišnji pad neto proizvodnje električne energije (12,6%), pri čemu je najveći pad zabilježen u hidroelektranama (20,9%), najvećim dijelom usljed sezonskog efekta³⁰. Vrijednost izvoza električne energije zabilježila je snažan godišnji rast u trećem kvartalu, velikim dijelom kao posljedica cjenovnog efekta³¹ (vidjeti 4.2. Vanjska trgovina). Većina djelatnosti prerađivačke industrije zabilježile su godišnji pad ili zanemariv rast, u trećem kvartalu.

²⁸ Ponder za industrijsku grupu Energija iznosi 25,9% u 2025. godini.


²⁹ Učešća djelatnosti rudarstva, prerađivačke industrije, te proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom, u indeksu industrijske proizvodnje su 7,3%, 72,1%, i 20,6%, respektivno.

³⁰ Izvor: BHAS, Kratkoročni pokazatelji energetske statistike. U momentu izrade Biltene, bili su dostupni podaci za juli i august.

³¹ Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji, vrijednost izvoza električne energije je zabilježio godišnji rast od 18,9% u trećem kvartalu.

Najznačajniji godišnji pad su zabilježile proizvodnja baznih metala i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, od 13,0% i 10,4%, respektivno. S druge strane, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda zabilježila je godišnji rast od 5,1%.

Grafikon 2.6: Doprinos godišnjim stopama rasta/pada obima industrijske proizvodnje prema industrijskim područjima, izvorni indeksi



2.3 Cijene

U trećem kvartalu 2025. godine, nastavljen je ubrzan godišnji rast inflacije, te je zabilježena godišnja stopa inflacije od 4,4%. Ukupna inflacija je, u prvih devet mjeseci tekuće godine, jačala prvenstveno zbog baznog efekta, te zbog snažnog rasta cijena hrane i električne energije, do nivoa od 3,9%. Rast inflacije je, također, bio uzrokovan i snažnim rastom prosječnih realnih plata nakon povećanja minimalnih plata (vidjeti dio 2.4. Plate i zaposlenost), te njegovog prelijevanja na rast cijena usluga. Na kraju septembra, zabilježena je godišnja stopa ukupne inflacije od 4,2%, što je za 3,4 pp više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prema brzim procjenama CBBiH, u četvrtom kvartalu se očekuje blago smanjenje inflatornog pritiska, što će rezultirati godišnjom stopom inflacije od 3,9%³².

Najveći godišnji rast cijena, u trećem kvartalu, zabilježen je za sljedeće cjenovne kategorije: hrana i bezalkoholna pića (9,2%), usluge restorana i hotela (7,6%), te zdravstvene usluge (6,0%). Ipak, na kraju trećeg kvartala, cjenovni odjeljak hrane i bezalkoholnih pića je zabilježio nižu stopu rasta (za 3,0 pp) u odnosu na kraj prethodnog kvartala. Za prvih devet mjeseci tekuće godine, cijene hrane i bezalkoholnih pića su zabilježile rast od 8,7%. Kao posljedica snažnog rasta domaćih cijena hrane (te značajno većeg učešća ove kategorije u ukupnoj strukturi potrošnje), kao i snažnog rasta neto plata, primjećuje se odstupanje u kretanju domaćih i cijena u eurozoni (godišnja inflacija za treći kvartal u eurozoni je iznosila 2,1%)³³.

³² Izvor: Saopštenje CBBiH od 29.9.2025. godine, <https://www.cbbh.ba/press/ShowNews/1717>

³³ U eurozoni se za izračun inflacije koristi HICP, a kako harmonizirani indeks još uvijek nije službeno dostupan, za BiH se koriste isključivo

U trećem kvartalu tekuće godine, zabilježen je snažniji godišnji rast cijena u odjeljku režijskih troškova, u odnosu na prethodna dva kvartala. Na rast cijena u ovom odjeljku uticalo je poskupljenje električne energije za domaćinstva u oba entiteta³⁴, pri čemu je pododjeljak Električna energija zabilježio snažan godišnji rast od 6,2% u trećem kvartalu, na nivou BiH. Uz navedena poskupljenja električne energije, navedeni rast cijena električne energije će vjerovatno, u narednom periodu, imati daljnji inflatorni pritisak na temeljne cijene. S druge strane, kategorija prevoza zabilježila je godišnji pad cijena (2,3%), već peti kvartal u nizu. Zbog visoke baze u prvih devet mjeseci 2024. godine, kategorija prevoza deflatorno je djelovala na ukupne potrošačke cijene, u prvih devet mjeseci tekuće godine (godišnji pad od 3,0%, period na period). Kategorija odjeće i obuće, koja kontinuirano djeluje deflatorno na ukupne prosječne potrošačke cijene, također je zabilježila godišnji pad cijena od 6,2%.

Zabilježeni izražen rast cijena hrane i režijskih troškova direktno utiče na povećanje troškova života, pri čemu ove dvije kategorije zajedno čine preko 52% ukupne potrošnje domaćinstava. Posljedično, dolazi do smanjenja realne kupovne moći stanovništva. Ovakva kretanja ukazuju da su na rast cijena, u značajnoj mjeri, uticali faktori iz domaćeg okruženja. U narednom periodu, očekujemo da će inflacija, između ostalog, biti pod sve većim uticajem rasta cijena električne energije, kao i rasta plata, čiji efekti se prelijevaju na cijene usluga.

U trećem kvartalu su inflatorni pritisci ojačali u prosječnim potrošačkim cijenama u uslužnom sektoru (godišnji rast od 5,1%; u odnosu na 4,7% u prethodnom kvartalu), i ostalim cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračun temeljne inflacije³⁵. CBBiH je procijenila godišnju temeljnu inflaciju, za treći kvartal, na 4,5%. Nakon što su u prethodnoj godini stope rasta procijenjene temeljne inflacije bile značajno više u odnosu na stope rasta ukupne inflacije, za period od prvih devet mjeseci 2025. godine su ove stope dosta ujednačene (Grafikon 2.7). Navedeno je posljedica snažnog rasta cijena hrane (koje najviše uzrokuju rast ukupne inflacije, usljed svog učešća), dok na rast temeljnih cijena značajan doprinos ima rast cijena električne energije, te rast cijena u uslugama, u kojima je porastao troškovni pritisak nakon povećanja minimalnih plata. Također, usklađivanje stopa rasta ukupne i temeljne inflacije djelimično je i posljedica dosta niže baze iz prethodne godine za ukupnu inflaciju (u trećem kvartalu 2024. godine, ukupna inflacija je zabilježila rast od 1,3%, dok je istovremeno temeljna inflacija iznosila 3,9%).


CPI podaci. Ključna metodološka razlika temelji se na činjenici da HICP obuhvata potrošnju nerezidenata, dok CPI isključivo domaćih privatnih domaćinstava, što rezultira različitim učešćima pojedinih komponenata u strukturi potrošnje za izračun CPI-a i HICP-a.

³⁴ Od 1. septembra 2025. godine, uvedene su blok tarife u FBiH, čime prosječno poskupljenje električne energije za domaćinstva iznosi 6,9%. Od januara 2025. godine, cijene električne energije za građane su porasle u RS-u za 7,7%.

³⁵ Temeljna inflacija, te inflacija u sektoru usluga su procjene CBBiH. CBBiH od aprila 2025. godine, objavljuje procjene temeljne inflacije, te inflacije u sektoru usluga, u analitičke svrhe. Prilikom procjene temeljne i inflacije u sektoru usluga, koriste se zvanični podaci o cjenovnim indeksima koje objavljuje BHAS. <https://www.cbbh.ba/press/ShowNews/1736>

Inflaciju u sektoru usluga, koja je posljednje tri godine kontinuirano visoka, CBBiH je za kraj trećeg kvartala procijenila na 4,9%. Kretanje temeljne inflacije i dalje je vrlo harmonizovano s kretanjem inflacije u uslugama, što dodatno sugerije da su domaći inflatorni pritisci u porastu.

Grafikon 2.7: Inflacija u BiH, period na period



Izvor: BHAS, CBBiH


Napomena: Temeljna inflacija i inflacija usluga su procjene CBBiH.

Na kraju trećeg kvartala, najveći doprinos ukupnom rastu cijena zabilježen je za odjeljak hrane i bezalkoholnih pića (2,9 pp), usljed rasta cijena električne energije i rasta troškova rada u prehrambenom i trgovinskom sektoru³⁷, a što je također uticalo i na rast ostalih cijena, posebno u uslužnom sektoru (Grafikon 2.8). Uz cijene hrane i bezalkoholnih pića, režijski troškovi, te usluge restorana i hotela, kao i zdravstvene usluge imali su najveći doprinos ukupnom rastu potrošačkih cijena, na kraju septembra (doprinosi za svaku navedenu kategoriju od 0,3%). S druge strane, negativan doprinos ukupnom rastu potrošačkih cijena dale su kategorije prevoz, te odjeća i obuća. Iako je odjeljak prevoza dao negativan doprinos ukupnom rastu cijena, te također zabilježio godišnji pad cijena peti kvartal u nizu, važno je napomenuti da je zabilježen značajan rast za pojedine pododjeljke unutar istog. Naprimjer, unajmljivanje garaža i parking prostora zabilježilo je godišnji rast od 12,8% u trećem kvartalu, ostale usluge u vezi s ličnim vozilima rast od 10,2%, dok je javni lokalni prevoz zabilježio godišnji rast od 5,2%, a što se opet može povezati s rastom plata u navedenim uslužnim djelatnostima.

³⁶ Napomena: Izračun temeljne inflacije u BiH uzima u obzir metodologiju CBBiH, gdje se isključuju cijene hrane i bezalkoholnih pića; energenata, uključujući podindekse: plin, tečna goriva, čvrsta goriva i toplotna energija; te goriva i maziva za lična vozila. Izračun domaće temeljne inflacije se razlikuje po navedenom osnovu, u odnosu na metodologiju Eurostata, što je veoma česta praksa u pojedinim zemljama koje metodologiju kreiraju na osnovu ekonomskih specifičnosti zemlje.

³⁷ Prosječna neto plata u djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda, na kraju trećeg kvartala 2025. godine, porasla je za 20,0% (u odnosu na 14,4% u istom periodu prethodne godine), dok je prosječna neto plata u djelatnosti trgovine na veliko i malo istovremeno porasla za 19,6% (u odnosu na 11,5% u istom periodu prethodne godine), na godišnjem nivou.

Grafikon 2.8: Doprinosi godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena, na kraju kvartala



Izvor: BHAS

Indeks prosječnih potrošačkih cijena u BiH bilježi rekordne nivoe od kada se službeno prikupljaju podaci, pri čemu je na kraju septembra zabilježen prosječan rast cijena od 28,2%, u odnosu na prosjek 2021. godine, odnosno prije perioda snažnih inflatornih šokova³⁸. Perzistentnost temeljne inflacije i inflacije u sektoru usluga značajno doprinosi rastu ukupne inflacije, jer kontinuirani rast cijena u ovim segmentima ima snažan i trajan uticaj na ukupni nivo potrošačkih cijena. Rast cijena u uslužnom sektoru, u velikoj mjeri, odražava visok rast plata, s obzirom na to da trošak rada, u uslužnim djelatnostima, čini značajan dio ukupnih troškova. Na Grafikonu 2.9. prikazane su promjene cijena, u septembru 2025. godine, u odnosu na prosjek 2015. godine, za pododjeljke s najvećim ponderima³⁹, a koji ulaze u procjenu inflacije u uslugama. Najznačajniji rast cijena, u septembru, u odnosu na prosjek 2015. godine, zabilježen je za odjeljak usluga restorana i hotela⁴⁰. Cijene usluga restorana i hotela su zabilježile rast od čak 45,3%, u odnosu na prosjek 2015. godine.

Usluge prevoza i lične njege zabilježile su rast cijena od 40,5% i 35,8%, respektivno, u odnosu na prosjek 2015. godine.


³⁸ U septembru 2025. godine, prosječna neto plata u BiH porasla je za 58,9%, u odnosu na prosjek 2021. godine. Učešće radno aktivnog stanovništva u ukupnom radno sposobnom stanovništvu bilo je 48,0% u 2021. godini, te 48,9% prema posljednjim dostupnim podacima Ankete o radnoj snazi, za drugi kvartal 2025. godine.

³⁹ Ukupan zbir pondera pododjeljaka koji su prikazani na grafikonu iznosi preko 75%.

⁴⁰ Ukupna masa plata (engl. wage bill) se u septembru 2025. godine povećala za 25,4%, u odnosu na septembar 2024. godine, u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva. Broj zaposlenih u navedenom sektoru se, u septembru, smanjio za 1,3% na godišnjem nivou, dok su bruto plate u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva nominalno porasle za 27,0% na godišnjem nivou.

Pored toga, pododjeljci koji nemaju toliko značajan ponder u ukupnom izračunu inflacije u uslugama također su zabilježili snažan rast cijena u odnosu na ranije periode. Naprimjer, stvarne najamnine za stanovanje su, u septembru, zabilježile snažan godišnji rast od 10,0%, te rast od čak 66,0%, u odnosu na prosjek 2015. godine. Ostale usluge u vezi sa stambenim objektima zabilježile su godišnji rast od 13,2% u septembru, te rast od 34,0%, u odnosu na prosjek 2015. godine. Iako imaju vrlo nizak ponder u ukupnoj inflaciji usluga, veterinarske usluge su, u septembru, zabilježile najveći godišnji rast cijena, od 15,2%. Dakle, jasno su vidljive značajne stope rasta cijena u uslugama, u odnosu na prosjek 2015. godine.

Grafikon 2.9: Promjena nivoa cijena za glavne pododjeljke koji ulaze u izračun inflacije usluga



Cijene industrijskih proizvođača (eng. Producer Price Index, PPI), u BiH su, u prvih devet mjeseci 2025. godine, također zabilježile ubrzavanje rasta, u odnosu na prethodnu godinu (2,5%; u odnosu na 0,7% za cijelu 2024. godinu). Na kraju trećeg kvartala, proizvođačke cijene su zabilježile godišnji rast u svim djelatnostima; rudarstvo (2,8%), prerađivačka industrija (0,8%), te posebno proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom (5,8%). Ove informacije sugeriraju da rast troškova, poput plata i cijena električne energije, vrši pritisak na proizvođačke cijene, što može uticati na cjenovnu konkurentnost domaćih proizvoda, u srednjem i u dugom roku. Realni efektivni devizni kurs (eng. Real Effective Exchange Rate, REER), gdje je indeks proizvođačkih cijena (domaće tržište) korišten kao deflator, u trećem kvartalu 2025. godine zabilježio je aprecijaciju od 4,2%⁴¹. Pored nominalne aprecijacije KM, najveći uticaj na rast REER PPI imale su prosječno više stope inflacije proizvođačkih cijena industrije u BiH u trećem kvartalu (3,5%), u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere: Austrija (-1,0%), Njemačka (-0,7%), Hrvatska (1,0%) i Srbija (1,1%).


⁴¹ Prema dostupnosti podataka u momentu izrade Biltene, korišten je prosjek indeksa REER PPI za juli i august 2025. godine.

Dakle, s obzirom na aprecijaciju REER-a, domaća roba gubi cjenovnu konkurentnost na izvoznim tržištima, što može smanjiti izvoz i otežati privredni rast (vidjeti 4.7 Nominalni i realni efektivni kurs KM).

2.4 Plate i zaposlenost

Prema administrativnim podacima⁴², u BiH je u septembru 2025. godine bilo registrovano 316.159 nezaposlenih osoba, što predstavlja smanjenje od 2,6%, u odnosu na isti mjesec prethodne godine (Grafikon 2.10). Na mjesečnom nivou, u septembru 2025. godine, također je zabilježen pad broja nezaposlenih osoba (1,9%). Prema posljednjim dostupnim podacima iz Ankete o radnoj snazi, zabilježena je stopa nezaposlenosti od 13,1%⁴³.

Grafikon 2.10: Broj nezaposlenih osoba i godišnje promjene, kraj kvartala



U septembru 2025. godine, zabilježen je blagi pad broja zaposlenih lica, na godišnjem nivou od 0,2%, a ukupan broj zaposlenih lica iznosio je 853.172 (Grafikon 2.11). Prema posljednjim dostupnim podacima iz Ankete o radnoj snazi, stopa zaposlenosti iznosila je 42,5%⁴⁴. Posmatrano po djelatnostima, kumulativno, u septembru 2025. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći broj povećanja zaposlenih lica zabilježen je u djelatnostima javnog sektora (3.157), administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (355), te stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima (271).


⁴² Izvor podataka: Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Administrativni podaci se baziraju na evidencijama nezaposlenih koji su prijavljeni na biroima za zapošljavanje. Nezaposlenom osobom se smatra svaka osoba koja ispunjava zakonom propisane uslove i prijavljena je u nekom od zavoda za zapošljavanje.

⁴³ Izvor: BHAS, Anketa o radnoj snazi za II kvartal 2025. godine, septembar 2025. Stopa nezaposlenosti se odnosi na učešće nezaposlenih osoba u ukupnom aktivnom stanovništvu.

⁴⁴ Izvor: BHAS, Anketa o radnoj snazi za II kvartal 2025. godine, septembar 2025. Stopa zaposlenosti se odnosi na učešće zaposlenih osoba u ukupnom radno sposobnom stanovništvu.

Najveće smanjenje broja zaposlenih osoba zabilježeno je za prerađivačku industriju, a što bi uz pad obima industrijske proizvodnje moglo ukazivati na potencijalne izazove za konkurentnost ovog sektora, u srednjem i dugom roku. Nakon što je, u prethodnom kvartalu, zabilježila povećanje broja zaposlenih, djelatnost građevinarstva je, u trećem kvartalu 2025. godine, zabilježila smanjenje broja zaposlenih (140).


Grafikon 2.11: Godišnje promjene broja zaposlenih po djelatnostima, kraj kvartala



U trećem kvartalu 2025. godine, zabilježen je snažan nominalni rast neto plata, gdje su prosječne neto plate zabilježile godišnji rast od 14,3%, što je velikim dijelom rezultat povećanja minimalnih plata u BiH, u oba entiteta (Grafikon 2.12). Realne plate su zabilježile značajan godišnji rast od 10,0%, u trećem kvartalu 2025. godine. Usljed povišene inflacije, i plate, djelimično, rastu zbog usklađivanja s promjenama cijena, kako bi se nadoknadio akumulirani gubitak kupovne moći. Kako inflacija podstiče zahtjeve za rast plata, tako i porast plata može povratno djelovati na inflaciju, čime dolazi do spirale cijena i plata, a čiji intenzitet zavisi i od ostalih faktora na tržištu.

Prelijevanje efekta rasta plata na druge sektore ekonomije može imati značajan uticaj na ukupnu inflaciju i dinamiku domaćeg tržišta rada, ali, indirektno, i na buduću ekonomsku aktivnost. Povećanje minimalnih plata u 2025. godini, može uzrokovati daljnja povećanja plata i u višim platnim razredima, kako bi se zadržala konkurentnost i zadržali kvalifikovani radnici. S druge strane, nije realistično očekivati da će i zaposlenost rasti dosadašnjim stopama (posljednjih pet mjeseci su već zabilježene blage godišnje stope pada), imajući u vidu rast prosječne plate. Trenutno, posebno je uočljiva veza između promjena u visini nominalne plate u djelatnostima s najnižom prosječnom neto platom i cijenama usluga (naročito u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva), koje znatno utiču na temeljnu inflaciju.

Grafikon 2.12: Godišnje promjene prosječnih kvartalnih plata



U septembru 2025. godine, zabilježeno je povećanje nominalnih plata u svim djelatnostima. Jasno je uočljiv brži godišnji rast plata, za djelatnosti koje imaju ispodprosječne plate, u odnosu na one djelatnosti koje imaju iznadprosječne plate, a što je najvećim dijelom posljedica povećanja minimalne plate od početka godine. Tako je na kraju septembra 2025. godine, najveći godišnji rast nominalnih neto plata zabilježen upravo u djelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva (25,6%), građevinarstva (22,4%), te umjetnosti, zabave i rekreacije (19,7%), a koje sve spadaju u djelatnosti koje imaju tradicionalno niske prosječne plate, ali i visoku fluktuaciju radne snage. Usklađivanje plata u ostalim djelatnostima se može očekivati u kratkom roku, a također se može očekivati i nastavak rasta plata u sektorima s izraženim nedostatkom kvalifikovane radne snage. Povećanje plata u ovim sektorima često je rezultat nastojanja poslodavaca da zadrže postojeće radnike u uslovima intenzivnog odlaska radno sposobnog stanovništva i konkurencije iz inostranstva.

Iako je djelimično smanjena razlika u platama među djelatnostima, također je važno napomenuti da je heterogenost visine prosječne neto plate unutar pojedinačnih djelatnosti značajna. Posljedično, zaključci o eventualnom poboljšanju standarda, ili kvaliteta života na osnovu prosjeka za djelatnost, mogu biti iskrivljeni. Naprimjer, prosječna neto plata u prerađivačkoj industriji je iznosila 1.323 KM u septembru, a unutar nje, najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće u visini od 1.068 KM, te najviša u djelatnosti proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, u visini od 1.913 KM (a što je znatno iznad ukupne prosječne plate za BiH). U velikom broju djelatnosti, u kojima je zabilježen značajan rast nominalne plate u odnosu na septembar 2024. godine, plate su i nakon povećanja bile ispod prosjeka za ekonomiju u cjelini. Ako se ova informacija posmatra u kontekstu trenutnih izazova na tržištu rada, prvenstveno odlaska radno sposobnog stanovništva, i visoke stope neaktivnosti radno sposobnog stanovništva, moguće je da se porast nominalne plate desio i bez značajnijih sindikalnih pritisaka.



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Finansijski sektor

3. FINANSIJSKI SEKTOR


Monetarna kretanja u trećem kvartalu 2025. godine, karakterišu rast monetarne mase u užem i širem smislu, snažan rast rezervnog novca i, posljedično, blagi pad monetarnih multiplikatora. Neto devizne rezerve su zabilježile značajan kvartalni rast, u trećem kvartalu. Trend rasta osnovice za obračun obavezne rezerve se nastavio i u trećem kvartalu 2025. godine, uz istovremeno kvartalno povećanje viška iznad obavezne rezerve. Kreditni rast i dalje je visok, strana aktiva je zabilježila rast, dok je rast strane pasive bio neznatan. Kamatne stope banaka nisu značajno izmijenjene u posmatranom periodu.

3.1 Devizne rezerve i monetarna kretanja

Na kraju trećeg kvartala 2025. godine, neto devizne rezerve su iznosile 17,92 milijardi KM (Grafikon 3.1). U odnosu na prethodni kvartal, neto devizne rezerve su zabilježile izražen rast, od 802,4 miliona KM, dok su u odnosu na isti kvartal prethodne godine veće za 1,06 milijardi KM. Rast neto deviznih rezervi, u trećem kvartalu, ne može se pripisati emisiji obveznica Federacije BiH na inostranom tržištu⁴⁵ u očekivanom obimu, budući da raspoloživi podaci ukazuju na značajno učešće rezidentnih investitora u otkupu emisije. Bilansni podaci dodatno potvrđuju da su komercijalne banke do kraja jula povećale izloženost prema vrijednosnim papirima entitetskih vlada u stranoj valuti za 324 miliona KM. Po osnovu servisiranja javnog duga, u trećem kvartalu 2025. godine zabilježeni su neto odlivi u iznosu od 241,6 miliona KM, kao neto efekat promjena u poziciji vrijednosnih papira entiteta u stranoj valuti, umanjen za iznos servisiranja vanjskog duga. Izražena turistička aktivnost, kao i nešto niži nivo servisiranja vanjskog duga, pored emisije ino obveznica, doprinijeli su povećanju deviznih rezervi u trećem kvartalu 2025. godine.


Navedena kretanja su se odrazila kroz pozitivan kvartalni saldo kupovine i prodaje KM s komercijalnim bankama i internim deponentima koji je iznosio 936,6 miliona KM. Budući da je monetarna pasiva zabilježila veći procentualni rast (5,7%) od rasta neto deviznih rezervi (4,7%) u trećem kvartalu 2025. godine, zabilježeno je blago smanjenje koeficijenta pokrića monetarne pasive neto deviznim rezervama na 109,2%. Prema izvještaju o aranžmanu valutnog odbora, neto devizne rezerve CBBiH su na dan 30. 9. 2025. godine bile veće od monetarne pasive CBBiH za 1,5 milijardi KM. Struktura deviznih rezervi po instrumentima investiranja nije zabilježila značajne promjene u odnosu na kraj drugog kvartala 2025. godine.

Grafikon 3.1: Devizne rezerve CBBiH i koeficijent pokrića monetarne pasive deviznim rezervama



U trećem kvartalu 2025. godine zabilježen je rast gotovine izvan monetarnih vlasti u iznosu od 247,0 miliona KM kvartalno, odnosno rast od 390,0 miliona KM na godišnjem nivou. Istovremeno, zabilježen je kvartalni rast gotovine van banaka od 233,4 miliona KM. U komponentama rezervnog novca, najjačajnji kvartalni rast ostvaren je na stavki depozita banaka kod monetarnih vlasti, u iznosu od 649 miliona KM. Kao posljedica navedenih kretanja, ukupni rezervni novac zabilježio je značajan kvartalni rast od 897,9 miliona KM, odnosno 6,1% (Grafikon 3.2).

Grafikon 3.2: Kvartalne promjene u komponentama rezervnog novca




⁴⁵ U julu 2025. godine, Federacija BiH je prvi put emitovala petogodišnje obveznice na Londonskoj berzi u iznosu od oko 684 miliona KM (vidjeti detaljnije 3.4 Berze).

Nakon pada u prvom kvartalu tekuće godine, u drugom i trećem kvartalu je došlo do značajnog oporavka monetarnih agregata, posebno novca u užem smislu (M1) (Grafikon 3.3).

Agregat M1 je zabilježio kvartalni rast u iznosu od 1,13 milijardi KM. Najveći faktor ovog povećanja bio je rast ukupnih prenosivih depozita u domaćoj valuti, od 892,2 miliona KM. Dominantna stavka u rastu ukupnih prenosivih depozita je bio rast prenosivih depozita nefinansijskih preduzeća u domaćoj valuti od 541,4 miliona KM (vidjeti dio 3.3.2 Depoziti). U odnosu na prethodni kvartal, zabilježen je rast ostalih depozita⁴⁶ u domaćoj valuti (2,4%), prenosivih depozita u stranoj valuti (3,0%), te ostalih depozita u stranoj valuti (1,6%). Kvazi novac (QM) je zabilježio umjeren rast od 334,8 miliona KM (2,2%), na kvartalnom nivou. Navedena kretanja u monetarnom agregatu M1 i kvazi novcu (QM) dovela su do povećanja novčane mase mjerene M2 agregatom u iznosu od 1,46 milijardi KM ili 3,7% na kvartalnom nivou, na kraju septembra 2025. godine. Time je monetarni agregat M2, na kraju trećeg kvartala 2025. godine, zabilježio najvišu vrijednost od 2022. godine, uz snažan uzlazni trend.

Grafikon 3.3: Kvartalne promjene monetarnih agregata




U trećem kvartalu je zabilježeno blago usporavanje multiplikacije monetarnih agregata M1 i M2, usljed snažnijeg rasta rezervnog novca od komponenti M1 i M2 agregata (Grafikon 3.4). Na strani aktive konsolidovanog monetarnog sektora, kvartalne promjene u visini novčane mase su, u najvećoj mjeri, bile rezultat rasta potraživanja bankarskog sektora prema domaćim sektorima (u iznosu od 341,5 miliona KM). Najznačajniji rast je ostvaren u potraživanjima od stanovništva (za detalje vidjeti poglavlje 3.3.). U istom periodu, zabilježen je pad od približno 232 miliona KM, u neto potraživanjima od centralne vlade, u odnosu na kraj juna 2025. godine. Neto strana aktiva konsolidovanog monetarnog sektora je na kraju septembra porasla za približno 997,4 miliona KM, u odnosu na kraj juna 2025. godine.

⁴⁶ U osnovi, oročenih i štednih depozita.

Uprkos blagom smanjenju, monetarni multiplikatori u 2025. godini su ostali znatno iznad nivoa iz prethodnih godina.

Grafikon 3.4: Monetarna multiplikacija



Izvor: CBBiH

3.2 Obavezna rezerva


Trend rasta osnovice za obračun obavezne rezerve je nastavljen i u trećem kvartalu 2025. godine, i dalje prvenstveno iz kratkoročnih i izvora u domaćoj valuti. Prosječna osnovica za obračun obavezne rezerve u septembru je iznosila približno 38,44 milijardi KM, što predstavlja rast od 4,6% i 9,8%, na kvartalnom i godišnjem nivou, respektivno. Zabilježeni kvartalni rast ukupne osnovice za obračun obavezne rezerve od 1,69 milijardi KM je rezultat rasta osnovice za obračun obavezne rezerve u KM od približno 1,31 milijardi KM, te rasta osnovice za obračun obavezne rezerve u ostalim valutama od približno 383,2 miliona KM. Snažan rast prenosivih depozita u KM (od 1,23 milijardi KM) u trećem kvartalu je bio glavni faktor povećanja osnovice za obračun obavezne rezerve u KM. Najveći faktor rasta osnovice za obračun obavezne rezerve u stranoj valuti je bio rast prenosivih depozita u stranoj valuti od 175,5 miliona KM, te rast ostalih depozita u stranoj valuti od 173,1 miliona KM (vidjeti dio 3.3.2 Depoziti).

Učešće osnovice u KM, u ukupnoj osnovici za obračun obavezne rezerve je iznosilo 61,63%, što predstavlja rast učešća od 0,72 procentna poena, u odnosu na kraj drugog kvartala 2025. godine. Na kraju trećeg kvartala 2025. godine, 84,69% osnovice za obračun obavezne rezerve bilo je s preostalim dospijjećem do godinu dana, a učešće je neznatno povećano u odnosu na ono iz juna. Izrazito kratkoročna struktura osnovice za obaveznu rezervu je posljedica velikog učešća prenosivih depozita u izvorima finansiranja banaka⁴⁷. Stanja na računima rezervi kod CBBiH, na kraju trećeg kvartala 2025. godine, veća su za 657 miliona KM, u odnosu na kraj prethodnog kvartala.

⁴⁷ 67,0% depozita u bankarskom sektoru spada u kategoriju prenosivih depozita, što čini 52,3% ukupne pasive bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala 2025. godine.

U trećem kvartalu 2025. godine, zabilježen je značajan rast viška iznad obavezne rezerve, u iznosu od 488,4 miliona KM⁴⁸ (Grafikon 3.5). Faktor rasta viška iznad obavezne rezerve bio je izražen rast ukupnih depozita (za 1,70 milijardi KM, u odnosu na kraj drugog kvartala; detaljnije vidjeti 3.3.2 Depoziti). Kao posljedica navedenih kretanja u osnovici za obračun obavezne rezerve i viška iznad obavezne rezerve, implicitna stopa obavezne rezerve je na kraju trećeg kvartala 2025. godine iznosila 16,23%.


Grafikon 3.5: Stanje računa rezervi kod CBBiH i implicitna stopa obavezne rezerve



Izvor: CBBiH

U odnosu na isti kvartal prethodne godine, prosječni višak iznad obavezne rezerve je zabilježio povećanje (u iznosu od 31,4 miliona KM), čime je prekinut trend pada koji je bio prisutan od 2022. godine (Grafikon 3.6). Posmatrano na kvartalnom nivou, ukupno učešće viška iznad obavezne rezerve u ukupnim držanjima kod CBBiH u trećem kvartalu je poraslo u odnosu na prethodni kvartal, te je iznosilo 38,4%. U trećem kvartalu 2025. godine, CBBiH nije mijenjala stope naknade koje obračunava na račune rezervi kod CBBiH, kao ni stopu obavezne rezerve koja je iznosila 10%.

Grafikon 3.6: Kvartalne promjene viška iznad obavezne rezerve



Izvor: CBBiH

3.3 Aktivnosti komercijalnih banaka


Zbog visoke tražnje za kreditima i bitno neizmijenjenih kreditnih standarda, kreditni rast je nastavljen. Na visok kvartalni rast depozita uticalo je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u inostranstvu, a zatim isplata dijela čiste dobiti CBBiH. Kamatne stope na kredite samo su blago porasle, a ni kod pasivnih kamatnih stopa nije bilo značajnijih promjena.

3.3.1 Krediti

Ukupni krediti banaka u izvještajnom periodu povećani su za 454,1 milion KM, što predstavlja kvartalni rast od 1,7%. Na kvartalnom nivou, doprinos sektora stanovništva ostao je dominantan, ali su svi sektori imali nešto manji doprinos nego u prethodnom periodu, pa je u odnosu na prethodni kvartal zabilježeno usporavanje ukupnog kvartalnog kreditnog rasta (Grafikon 3.7).

Godišnji rast ukupnih kredita u izvještajnom periodu od 10,2% najveći je u posljednjih 16 godina, ali realni kreditni rast (2015 = 100) je svega 5,8%⁴⁹, a intenzitet kreditnog rasta opada. Sektor stanovništva i dalje predstavlja ključni izvor rasta, dok je doprinos nefinansijskih privatnih preduzeća stabilan, ali umjereniji u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 3.7: Doprinosi kvartalnom rastu ukupnih kredita



Izvor: CBBiH


Trend rasta kredita nefinansijskim privatnim preduzećima nastavljen je i u trećem kvartalu 2025. godine (Grafikon 3.8). Kreditna aktivnost u ovom sektoru je nešto usporenija (7,8%), ali je još uvijek visoka. Banke su u anketi o kreditnoj aktivnosti iz drugog kvartala saopštile da u trećem kvartalu ne očekuju promjene u kreditnim standardima za odobravanje kredita sektoru nefinansijskih preduzeća.

⁴⁸ Navedeno predstavlja najveći kvartalni rast viška iznad obavezne rezerve od četvrtog kvartala 2021. godine.

⁴⁹ U septembru 2007. godine realni kreditni rast je bio 30%.

Prema anketi za treći kvartal 2025. godine potvrđena su očekivanja o rastu tražnje za ovom grupom kredita (navedena u anketi za drugi kvartal 2025. godine), uglavnom zbog potrebe finansiranja kapitalnih investicija i obrtnih sredstava nefinansijskih preduzeća. Na kraju trećeg kvartala 2025. godine, ročna struktura ovih kredita je nepromijenjena, pri čemu su dugoročni krediti, dati nefinansijskim privatnim preduzećima, bili zastupljeni sa 61%.


Grafikon 3.8: Krediti nefinansijskim privatnim preduzećima



Kreditni sektor stanovništva raste već petu godinu uzastopno, a ostvareni godišnji rast (11,2%) najveći je od perioda globalne finansijske krize⁵⁰. Na kvartalnom nivou krediti stanovništvu su porasli za 3%, a najveći rast je ostvaren kod kredita za izgradnju ili kupovinu novih stambenih jedinica (Grafikon 3.9). Rast stambenih kredita za izgradnju i kupovinu novih stambenih jedinica odvija se pod uticajem visokog nivoa cijena stambenih jedinica. Pored ovoga tržišnog segmenta, rast je registrovan i na tržištu stambenih kredita za kupovinu postojećih stambenih jedinica.

U prethodnoj anketi o kreditnoj aktivnosti banke su iznijele očekivanja da će u trećem kvartalu 2025. godine u sektoru stanovništva kreditni standardi biti dodatno ublaženi, kao i da će tražnja porasti. Prema nalazima ankete o kreditnoj aktivnosti za treći kvartal kreditni standardi na tržištu stambenih kredita su ublaženi, dok na tržištu nenamjenskih kredita nije došlo do promjena. Od faktora koji su uticali na rast tražnje ističu se kupovina nekretnina i nabavka trajnih potrošnih dobara. Banke ne očekuju značajniji rast tražnje za stambenim kreditima do kraja ove godine, za razliku od nenamjenskih kredita, gdje su očekivanja pozitivna.

Grafikon 3.9: Kvartalni rast kredita stanovništvu po namjeni




3.3.2 Depoziti

Stanje ukupnih depozita banaka u trećem kvartalu 2025. godine je iznosilo 36,2 milijarde KM, uz kvartalni rast od 1,7 milijardi KM. To je najveća kvartalna promjena depozita još od 2007. godine kada su depoziti porasli za 1,84 milijardu KM. Dva su događaja obilježila promjene u depozitima u izvještajnom periodu. U julu 2025. godine, Federacija Bosne i Hercegovine je izvršila emisiju na Londonskoj berzi (350 miliona eura) i taj priliv je odmah krajem mjeseca povećao stanje depozita za 3,2% na mjesečnom nivou. Potom je sredinom augusta 2025. godine, CBBiH uplatila na račun (Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine) iznos od 244,3 miliona KM, izvršavajući svoju zakonsku obavezu uplate dijela čiste dobiti na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine.

Rast ukupnih depozita na godišnjem nivou iznosio je 10,3% (Grafikon 3.10). U skladu s opisanim promjenama, godišnjem rastu depozita, pored sektora stanovništva i sektora nefinansijskih preduzeća, najviše je doprinio sektor generalne vlade.


⁵⁰ Realni kreditni rast je 6,7%.

Grafikon 3.10: Doprinos godišnjem rastu ukupnih depozita banaka



Prema ročnoj strukturi depozita, od ukupnog rasta prenosivih depozita nefinansijskih preduzeća, koji iznosi 565 miliona KM, 86,5% se odnosi na prenosive depozite nefinansijskih privatnih preduzeća. Kao i u prethodnom kvartalu, prenosivi depoziti nefinansijskih preduzeća su značajno rasli (Grafikon 3.11), dok ostali depoziti gotovo da nisu mijenjani. Usljed značajnog rasta prenosivih depozita, njihovo učešće u ukupnim depozitima nefinansijskih preduzeća na kraju trećeg kvartala ove godine se povećalo i dostiglo je 77,3%. U valutnoj strukturi depozita nefinansijskih preduzeća nastavljen je trend pada depozita u stranoj valuti, čije je učešće u ovome kvartalu dostiglo vrijednost od 26,9%.

Grafikon 3.11: Doprinos kvartalnoj stopi rasta depozita nefinansijskih preduzeća




Mada doprinos promjenama ukupnih depozita stanovništva daju i depoziti po viđenju i dugoročni depoziti, transakcioni depoziti su i dalje glavna komponenta rasta depozita stanovništva.

Stanje transakcionih depozita stanovništva u trećem kvartalu 2025. godine bilo je do sada najviše (9,37 milijarde KM), a njihov doprinos ukupnom kvartalnom rastu depozita stanovništva (2,7%) bio je 1,7 pp. S druge strane, i dugoročni depoziti stanovništva nastavili su rasti (Grafikon 3.12).

Kvartalni rast dugoročnih depozita stanovništva najviši je u posljednjih godinu dana, ali i dalje nedovoljan da značajnije utiče na izmjenu ročne strukture depozita stanovništva.⁵¹

Grafikon 3.12: Dugoročni depoziti stanovništva



3.3.3 Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka


Sve ključne pozicije strane aktive banaka nastavile su da rastu tokom trećeg kvartala 2025. godine. Strana pasiva je blago povećana, a neto strana aktiva je prevazišla najvišu vrijednost iz marta prošle godine. U strukturi strane pasive održano je izuzetno visoko učešće kredita od nerezidenata, oni su dodatno povećani, kao i prenosivi depoziti nerezidenata.

Strana aktiva banaka (Grafikon 3.13) porasla je za 3,4% na kvartalnom nivou, a njeno stanje iznosi 6,84 milijardi KM. Ovoj promjeni doprinijele su sve ključne pozicije strane aktive, a najviše depoziti kod nerezidenata (eng. deposits nonresidents), i ostali i oročeni. U odnosu na prethodni kvartal ostali depoziti kod nerezidentnih banaka veći su za 9,3%, a za približno toliko porasli su i krediti dati nerezidentima. I dalje visoke kamatne stope u eurozoni presudno determinišu kretanje strane aktive bh.banaka.

⁵¹ Učešće ukupnih dugoročnih depozita stanovništva u depozitima stanovništva je 27,7%, a transakcionih depozita je na do sada najvišem nivou od 49,7%.


U oročenim depozitima kod nerezidentnih banaka i u dužničkim vrijednosnim papirima izdatim od strane nerezidenata (osim akcija), bh. banke su na kraju septembra 2025. godine držale nešto niži nivo strane aktive nego ranije, i prvi put nakon godinu dana njihovo učešće palo je ispod 70%.

Grafikon 3.13: Strana aktiva banaka



Strana pasiva banaka je blago povećana u odnosu na prethodni kvartal (Grafikon 3.14), najvećim dijelom kao posljedica rasta depozita po viđenju nerezidenata i kredita od nerezidenata. Na godišnjem nivou strana pasiva je veća za 8,5%, ali domaći izvori finansiranja su i dalje dominantni za banke. Godišnji rast strane pasive iznosio je 157 miliona KM, usljed rasta učešća ostalih kredita nerezidenata s jedne strane, te nastavka smanjenja učešća ostalih depozita nerezidenata s druge strane, uz rast učešća prenosivih depozita. Na kraju Q3 2025. godine učešće kredita nerezidenata u stranoj pasivi bio je 64,5%, Dio ovoga rasta nastao je zbog potrebe za ispunjenjem regulatornih zahtjeva u pogledu obezbjeđenja sopstvenog kapitala i prihvatljivih obaveza za apsorpciju gubitaka (MREL) za određene banke u sistemu. Stanje neto strane aktive banaka na kraju izvještajnog perioda, od 4,81 milijarde KM, a strana aktiva je 3,4 puta veća od strane pasive.


Grafikon 3.14: Strana pasiva banaka



3.3.4 Kamatne stope

Do kraja trećeg kvartala 2025. godine zabilježen je neznatan kvartalni rast prosječne kamatne stope na ukupne novoodobrene kredite banaka (do nivoa 4,86%). Kamatne stope na novougovorene kredite stanovništvu su blago povećane na kvartalnom nivou (Grafikon 3.15) i jednake su onima s kraja prošle godine. Na kraju trećeg kvartala 2025. godine, kamatne stope na novougovorene ostale, potrošačke i stambene kredite iznosila je 5,9%, 5,6% i 3,8%, respektivno. Prosječna kamatna stopa na novougovorene kredite nefinansijskim preduzećima u izvještajnom periodu blago je povećana u odnosu na drugi kvartal ove godine. Vrijednost novougovorenih kredita nefinansijskih preduzeća smanjena je za petinu. Ova grupa novougovorenih kredita nefinansijskih preduzeća bila je u padu od polovine 2022. godine⁵².

Grafikon 3.15: Prosječne kamatne stope na novoodobrene kredite




⁵² Njihovo učešće u ukupnim novoodobrenim kreditima bilo je na kraju izvještajnog perioda blizu 40%, a u Q2 2025. godine 25%.

Prosječna kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite u trećem kvartalu 2025. godine nije značajno izmijenjena u odnosu na prethodni kvartal. Višemjesečni trend rasta kamatne stope na novougovorene depozite u ročnom segmentu do jedne godine je prekinut, nakon što je njena vrijednost u junu dostigla 2,25% (najviši nivo u zadnjih 11 godina). U ročnom segmentu između jedne i dvije godine kamatne stope su gotovo neizmijenjene u odnosu na prethodni kvartal, kao i u ročnom segmentu iznad dvije godine.


Prosječna ponderisana kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite stanovništva na kraju izvještajnog perioda skoro je identična onoj iz juna ove godine (Grafikon 3.16). Vrijednost novougovorenih depozita stanovništva u izvještajnom periodu, 575 miliona KM, približno je na nivou novougovorenih depozita iz prethodna dva kvartala.

Grafikon 3.16: Kamatne stope na novougovorene depozite stanovništva prema valuti ugovaranja



Nakon izraženog rasta u drugom kvartalu, u trećem kvartalu vrijednost novougovorenih depozita nefinansijskih preduzeća smanjena je za 18%, a ukupno je ugovoreno 500,6 miliona KM novih depozita ovog sektora. Pad vrijednosti novougovorenih depozita nefinansijskih preduzeća za 18 % u trećem kvartalu može se pripisati većoj upotrebi sredstava za operative potrebe u ovom periodu godine, kao i djelimično korekciji nakon rekordnog rasta u prethodnom kvartalu. Kamatne stope na novougovorene depozite nefinansijskih preduzeća (Grafikon 3.17) u trećem kvartalu ove godine ponovo su na nivou s početka godine.

Grafikon 3.17: Kamatne stope na novougovorene depozite nefinansijskih preduzeća




Izvor: CBBiH

3.4 Berze

U julu je Federacija Bosne i Hercegovine na Londonskoj berzi izvršila izuzetno veliku i uspješnu emisiju obveznica, te nije vršila emisije javnog duga na SASE. Republika Srpska je nastavila redovne emisije javnog duga, u skladu s kalendarom aukcija. Od ukupnog prometa, koji je u trećem kvartalu 2025. godine iznosio 125,1 miliona KM (Grafikon 3.18), na BLSE se odnosilo 91,7%. Promet na SASE se uglavnom odnosio na sekundarno tržište akcija.


Grafikon 3.18: Promet na berzama



Izvor: BLSE i SASE


U trećem kvartalu, Republika Srpska je izvršila dvije emisije javnog duga i kao i u prethodnom kvartalu emisije su bile uspješne. U ovome kvartalu, za razliku od prethodnog, Republika Srpska nije diverzifikovala javni dug s ročnog aspekta, i obje emisije su izvršene na period od pet godina.

Već duže vrijeme, od početka godine, emitent nije promijenio kuponsku kamatnu stopu na petogodišnji javni dug (5,5%)⁵³, a uslovi na primarnom tržištu su bili takvi da je zadržana stopa prinosa do dospelja od 5,5% (Grafikon 3.19). Tražnja za ovim emisijama je bila izuzetno visoka i ostvareni iznos emisije je značajno premašio planirani iznos emisije. Planirane vrijednosti obje emisije bile su 40 miliona KM. U augustovskoj emisiji petogodišnjih obveznica Republike Srpske planirani iznos emisija je preplaćen za 38%, a u septembarskoj emisiji za 18%. Emitent je prihvatio sve pristigle ponude i ostvareni iznos emisija (102 miliona KM) je premašio planirani iznos (80 miliona KM). Tržište petogodišnjih obveznica Republike Srpske je vrlo stabilan i pouzdan izvor finansiranja budžeta Republike Srpske i prema visini tražnje, ali i s aspekta kamatnih rashoda.



Emisija na Londonskoj berzi u julu je prva emisija Federacije Bosne i Hercegovine na stranom tržištu (350 miliona eura). Emitovana vrijednost obveznica u potpunosti je otkupljena, a zahvaljujući izuzetno visokoj tražnji koja je premašila ponudu za oko 5 puta ponuđena stopa prinosa do dospelja od 6% smanjena je na 5,5% (Grafikon 3.22).

Grafikon 3.20: Emisije petogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine



Smanjenje tržišne kapitalizacije tržišta akcija u Republici Srpskoj zaustavljeno je u izvještajnom periodu i nakon dva uzastopna kvartala pad vrijednosti BIRS-a u trećem kvartalu 2025. godine ostao je na istom nivou. Na drugoj strani performanse tržišta akcija na SASE variraju zavisno od dijela tržišta koji se posmatra. BIFX indeks, koji mjeri promjene u cijenama investicionih fondova, nastavio je padati i na kraju trećeg kvartala njegova vrijednost je svega 48% početne (bazna vrijednost je 1.000 indeksnih poena). Vrijednost SASX 30, koji mjeri promjenu cijena akcija 30 najlikvidnijih akcija s primarnog slobodnog tržišta SASE, kvartalno posmatrano nije mijenjana. Na kvartalnom nivou jedino je referentni, ponderisani, indeks SASE, SASX 10, koji uključuje deset najvećih, po tržišnoj kapitalizaciji i frekvenciji trgovanja, akcija porasta na kvartalnom nivou (9,2%). Posmatrano godišnje on je veći skoro za trećinu.

⁵³ Na osnovu Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2025. godinu (SG RS br. 110/24) maksimalna kamatna stopa za zaduživanje na domaćem finansijskom tržištu određena je kao zbir šestomjesečnog i dvanaestomjesečnog euribora i fiksne marže od 4% godišnje.



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Vanjski sektor

4. VANJSKI SEKTOR


4.1 Platni bilans

U drugom kvartalu 2025. godine zabilježen je umjereni pad deficita tekućeg računa u odnosu na isti kvartal 2024. godine. Uprkos umjerenom poboljšanju, strukturni pritisci na deficit tekućeg računa ostaju izraženi, ponajprije zbog trajne neravnoteže na tržištu roba, dok suficit u uslugama tek djelimično ublažava ovaj deficit. Svi oblici transfera iz inostranstva imali su stabilizirajući efekat i u značajnoj mjeri su reducirali deficit na računu roba. Godišnji pad deficita tekućeg računa praćen nominalnim rastom BDP-a uticao je na smanjenje deficita tekućeg računa izraženog u procentima BDP-a.

4.1.1 Tekući i kapitalni račun

Deficit tekućeg računa u drugom kvartalu 2025. godine je iznosio 383,2 miliona KM, što predstavlja pad od 6,6% ili 27,2 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Deficit tekućeg računa je najvećim dijelom generisan deficitom na računu roba koji je u drugom kvartalu bio neznatno ispod nivoa iz istog kvartala prethodne godine (Grafikon 4.1), usljed viših godišnjih stopa rasta izvoza roba (8,1%) u odnosu na uvoz (4,5%). Najveći dio deficita kompenziran je neto prilivima na računu usluga i doznakama iz inostranstva. Godišnji pad deficita tekućeg računa praćen nominalnim rastom BDP-a uticao je na smanjenje deficita izraženog u procentima BDP-a za 34 bp do nivoa od 2,7%.


Grafikon 4.1: Tekući račun



Neto prilivi na računu usluga u drugom kvartalu 2025. godine su iznosili 1,00 milijardi KM, što predstavlja pad od 7,3% u odnosu na isti kvartal 2024. godine (Grafikon 4.2).

Više od 63% neto priliva na računu usluga odnosi se na neto prilive po osnovu potrošnje stranih turista u BiH, koji su u posmatranom periodu zabilježili godišnji rast od 6,6%. Nepovoljna kretanja na globalnom nivou kao i sve izraženija inflacija u BiH, posebno u sektoru usluga, uticali su da broj noćenja stranih turista u trećem kvartalu bude 2,9% manji u odnosu na isti period prethodne godine. Pozitivan doprinos neto prilivima na računu usluga u drugom kvartalu zabilježen je i po osnovu usluga transporta, koje su podstaknute rastom međunarodne robne razmjene zabilježile godišnji rast od 9,0%. S druge strane, opterećeni sve izraženijim rastom troškova proizvodnih faktora, neto prilivi po osnovu poslova obrade i dorade robe (Lohn poslovi) su zabilježili godišnji pad vrijednosti od visokih 35,2%. Telekomunikacione, kompjuterske i informacione usluge su također zabilježile pad u drugom kvartalu od 10,6%.


Grafikon 4.2: Račun usluga u platnom bilansu



U drugom kvartalu je na računu primarnog dohotka zabilježen neto priliv sredstava u iznosu od 82,3 miliona KM (Grafikon 4.3). Pozitivan saldo je posljedica viših neto priliva po osnovu naknada zaposlenima (401,6 miliona KM) u odnosu na neto odliv sredstava po osnovu investiranja (333,0 miliona KM).

Doznake iz inostranstva su i u drugom kvartalu tekuće godine nastavile trend pozitivnih godišnjih stopa rasta (petu godinu u nizu) tako da su neto prilivi po ovom osnovu zabilježeni u vrijednosti od 1,06 milijardi KM (godišnji rast od 3,1%), dok su neto prilivi po osnovu penzija iz inostranstva bili neznatno iznad prošlogodišnjeg nivoa (rast od 0,2%).

Grafikon 4.3: Kompenzacije zaposlenim u inostranstvu, doznake i penzije iz inostranstva



4.1.2 Finansijski račun


Neto prilivi na finansijskom računu, u drugom kvartalu 2025. godine, iznosili su 256,3 miliona KM. Deficit tekućeg računa je najvećim dijelom finansiran stranim direktnim investicijama, kao inostranim zaduživanjem bankarskog i sektora nefinansijskih preduzeća (Grafikon 4.4). Strane direktne investicije su na neto osnovi iznosile 363,0 miliona KM, što predstavlja godišnji rast od 22,4%. Tradicionalno, više od polovine ovog iznosa (58,9%) se odnosi na zadržanu zaradu. Po osnovu portfolio investicija, u posmatranom periodu je zabilježen neto odliv sredstava u vrijednosti od 187,2 miliona KM, prvenstveno kao posljedica investiranja domaćih banaka u inostrane dužničke vrijednosne papire.

U okviru ostalih investicija zabilježen je neto priliv u iznosu od 275,8 miliona KM. Navedeni neto priliv je najvećim dijelom posljedica neto priliva po osnovu trgovačkih kredita i avansa (382,3 miliona KM), kao i neto priliva po osnovu valuta i depozita (287,3 miliona KM). Rast neto priliva po osnovu valuta i depozita je najvećim dijelom rezultat smanjenja aktive banaka u stranoj valuti, praćen umjerenim rastom bankarske pasive. S druge strane, po osnovu zajmova je zabilježen neto odliv sredstava, najvećim dijelom kao posljedica značajne otplate zajmova međunarodnim kreditorima od strane sektora opšte vlade.

Neto zaduživanje prema inostranstvu, u drugom kvartalu 2025. godine, iznad nivoa deficita tekućeg računa rezultiralo je povećanjem rezervne aktive u iznosu od 197,2 miliona KM. Uprkos rekordnom vanjskotrgovinskom robnom deficitu, devizne rezerve u trećem kvartalu su zabilježile rast od 802,4 miliona KM. Rast deviznih rezervi se ne može isključivo pripisati zaduživanju FBiH na međunarodnom tržištu emisijom dugoročnih obveznica, s obzirom na to da je značajan dio emisije na sekundarnom tržištu otkupljen od strane domaćih investitora.

Izražena turistička aktivnost, kao i nešto niži obim servisiranja vanjskog duga, u odnosu na prethodni kvartal, značajno su doprinijeli rastu deviznih rezervi u trećem kvartalu. Detaljnije pogledati u poglavlju 3.1 Devizne rezerve i monetarna kretanja.

Grafikon 4.4: Finansijski račun




4.2 Vanjska trgovina

U trećem kvartalu 2025. godine zabilježen je rast vanjskotrgovinske robne razmjene BiH s inostranstvom. Uprkos skromnom obimu ekonomske aktivnosti u zemljama najznačajnijim trgovinskim partnerima BiH, izvoz robe je rastao po višim godišnjim stopama u odnosu na uvoz. Pozicija BiH kao neto uvoznika na međunarodnom tržištu roba rezultirala je rekordnim robnim deficitom u trećem kvartalu od 3,38 milijardi KM, uz pokrivenost uvoza izvozom od 55,2%.


Vrijednost izvezeno robe u trećem kvartalu tekuće godine iznosila je 4,17 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 6,3% (Grafikon 4.5). Godišnji rast vrijednosti izvoza posljedica je rasta izvoza većine izvozno značajnih grupa proizvoda. Proizvodi mineralnog porijekla zabilježili su godišnji rast izvoza od visokih 31,4%, gdje se oko polovine vrijednosti odnosi na izvoz električne energije (rast od 18,9%), dok se ostatak u velikoj mjeri odnosi na izvoz ruda koje su zabilježile višestruki rast vrijednosti izvoza (285,6%). Ostale značajne grupe proizvoda su također zabilježile godišnji rast vrijednosti izvoza: bazni metali (6,6%), mašine i aparati (2,1%) i proizvodi hemijske industrije (0,5%), dok je izvoz namještaja zabilježio godišnji pad dvanaesti kvartal u nizu (pad od 4,9%).

Grafikon 4.5: Godišnje promjene vrijednosti izvoza po grupama proizvoda



Uvoz robe u BiH je u trećem kvartalu 2025. godine realizovan u vrijednosti od 7,55 milijardi KM, što predstavlja rast od 4,0% u odnosu na isti period prethodne godine (Grafikon 4.6). Uprkos padu industrijske proizvodnje u BiH u trećem kvartalu, kao i skromnoj stopi rasta finalne potrošnje, većina uvozno značajnih grupa proizvoda je zabilježila godišnji rast vrijednosti. Mašine i aparati, bazni metali, kao i prehrambene prerađevine su zabilježili godišnji rast vrijednosti uvoza od 5,8%, 1,2% i 3,8%, respektivno. S druge strane, uvoz proizvoda mineralnog porijekla, najvećim dijelom nafte i naftnih derivata je zabilježio godišnji pad od 2,0%.


Grafikon 4.6: Godišnje promjene vrijednosti uvoza po grupama proizvoda



4.3 Nominalni i realni efektivni kurs KM

Nominalni efektivni kurs (NEER) je u augustu zabilježio aprecijaciju od 1,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine (Grafikon 4.7). Aprecijacija NEER-a je najvećim dijelom uzrokovana značajnom nominalnom aprecijacijom EUR, naše sidrene valute, prema turskoj liri koja je u augustu iznosila 27,0%, na godišnjem nivou. Također, godišnja nominalna aprecijacija u augustu je zabilježena i prema kineskom juanu (5,8%) i američkom dolaru (5,2%). Također, realni efektivni kurs (REER), gdje je indeks potrošačkih cijena korišten kao deflator, u augustu je zabilježio godišnju aprecijaciju od 2,0%. Realni efektivni kurs, gdje je indeks proizvođačkih cijena industrije (domaće tržište) korišten kao deflator, u augustu je tekuće godine zabilježio godišnju aprecijaciju od 4,0%. Pored nominalne aprecijacije, aprecijacija REER PPI je posljedica prosječno viših stopa proizvođačkih cijena industrije u BiH u augustu (3,2%) u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere: Njemačku (-0,9%), Sloveniju (1,0%), Hrvatsku (1,2%) i Srbiju (1,4%), s obzirom na to da rast troškova proizvodnje na domaćem tržištu, poput nominalnih plata i troškova električne energije, vrši pritisak na proizvođačke cijene.

Grafikon 4.7: Godišnje promjene u deviznom kursu KM





Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Vladine finansije

5. VLADINE FINANSIJE

U trećem kvartalu 2025. godine zabilježen je značajan rast naplate prihoda od indirektnih poreza, što je dodatno osnažilo fiskalni okvir entiteta. Veći dio budžetskih prihoda usmjeren je na finansiranje tekuće potrošnje, dok je kapitalna potrošnja ostala na vrlo niskom nivou, ograničavajući mogućnosti za infrastrukturne i investicione projekte. Povećanje plata u javnom sektoru, uz kontinuirana izdvajanja za ranjive kategorije stanovništva, dodatno je podstaklo rast ukupnih budžetskih rashoda. U tom kontekstu, javni dug sektora generalne vlade je nizak prema Mاستrihtskim kriterijima⁵⁴, što omogućava relativno stabilan fiskalni položaj i potencijal za postepeno povećanje kapitalnih investicija u narednom periodu.


5.1. Budžetska pozicija

Na kraju drugog kvartala ostvaren je budžetski suficit centralne vlade⁵⁵ u iznosu od 103,8 miliona KM, dok je suficit u prvom kvartalu bio veći za 256,5 miliona KM. Pad suficita u drugom kvartalu posljedica je povećanja tekuće potrošnje, prije svega rashoda za nabavku roba i usluga, socijalnih transfera i bruto plata zaposlenih, koji su na kvartalnom nivou porasli za 8,9%, 8,5% i 6,0%, respektivno. Izdaci za servisiranje duga po osnovu kamate u drugom kvartalu iznosili su 84,8 miliona KM. U prvih šest mjeseci za obaveze po osnovu kamata ukupno je alocirano 226,5 miliona KM, što predstavlja rast od 35,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Primarni fiskalni bilans je, u skladu s uobičajenom sezonalnošću, u prvoj polovini godine u značajnijem suficitu, dok u trećem i četvrtom kvartalu dolazi do intenziviranja javne potrošnje (Grafikon 5.1). Ovakva dinamika ukazuje na povećane fiskalne pritiske u drugoj polovini godine, naročito ukoliko se nastavi trend rasta tekućih rashoda. Također, rast kamatnih izdataka sugerise povećanu osjetljivost budžeta na kretanja na finansijskim tržištima i potrebu za pažljivijim upravljanjem javnim dugom.

Iako strateški dokumenti javnih investicija u oba entiteta predviđaju snažnije usmjeravanje sredstava u infrastrukturne projekte i energetske sektor, ostvarenje tih planova je ograničeno zbog sve većeg pritiska tekućih rashoda. U drugom kvartalu 2025. godine evidentiran je nešto niži nivo kapitalnih investicija u odnosu na isti kvartal prethodne godine, upravo zato što značajan dio budžetskih sredstava odlazi na tekuće izdatke, a ne na razvojne projekte.

U skladu s tim, javne investicije su u drugom kvartalu bile manje za 5,1 milion KM u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je kroz budžete realizovano ukupno 106,2 miliona KM kapitalnih izdvajanja. Ovaj trend potvrđuje da deklarativno opredjeljenje za ubrzanje investicionog ciklusa nije praćeno adekvatnom fiskalnom podrškom, jer se prioriteti u izvršenju budžeta pomjeraju ka tekućim rashodima na račun dugoročno održivih projekata. Vijeće ministara BiH usvojilo je Reformsku agendu 30. septembra 2025. godine, ali je neblagovremeno usvajanje već rezultiralo reduciranjem tranše iz Plana rasta za 108,5 miliona eura, čime je značajno oslabljen kapacitet entiteta da realizuju strateški planirano intenziviranje investicija u infrastrukturne i energetske projekte.

Grafikon 5.1: Tekući i primarni bilans centralne vlade BiH



U drugom kvartalu zabilježen je kvartalni rast ukupnih prihoda u iznosu od 379,5 miliona KM ili 7,7%, što je očekivana dinamika nakon uobičajeno slabije fiskalne aktivnosti i niže agregatne potrošnje u prvom kvartalu. Istovremeno, na godišnjem nivou ostvaren je snažan rast prihoda centralne vlade od 412,8 miliona KM (8,4%), prvenstveno kao rezultat povećane naplate indirektnih i direktnih poreza, ali i rasta prihoda od doprinosa usljed rasta plata od 6,0%. Osim toga, od 1. jula tekuće godine, u Federaciji BiH stupilo je na snagu smanjenje stope doprinosa na plate, što će kratkoročno generirati umjeren pad prihoda od doprinosa, ali se dugoročno očekuju pozitivni efekti kroz širenje poreske baze, formalizaciju rada i rast ukupnog fonda plata. Na rashodnoj strani, evidentiran je izrazito snažan kvartalni rast od 598,6 miliona KM (13,3%), dok je i na godišnjem nivou zabilježen visoki rast rashoda od 592,0 miliona KM (13,1%), prvenstveno uslovljen povećanim izdvajanjima za plate zaposlenih te redovnim i vanrednim usklađivanjima penzija, ali i jednokratnih isplata iz budžeta, što i dalje doprinosi intenziviranju tekuće potrošnje.


⁵⁴ Prema Mاستrihtskim kriterijima, dug opšte vlade na kraju 2024. godine je iznosio 26,3% izraženo u procentima BDP-a.

⁵⁵ Prema GFS metodologiji predstavlja razliku između prihoda, s jedne, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane.

Glavni doprinos snažnom rastu prihoda na godišnjem nivou proizlazi iz visoke naplate PDV-a, pri čemu je u prvih šest mjeseci 2025. godine neto naplata ovog poreza porasla za 5,0% u odnosu na isti period prethodne godine, čime je dodatno potvrđena uloga PDV-a kao dominantne stavke u strukturi indirektnih poreza. Ovakva dinamika prvenstveno je rezultat visoke naplate domaćeg PDV-a, podstaknute izraženijim rastom domaćeg nivoa cijena u BiH. Pored toga, zabilježeno je i povećanje naplate akciza i putarina za približno 4% na godišnjem nivou, što je djelimično posljedica povećanog obima prometa naftnih derivata. Dodatnu podršku ukupnim prihodima dao je i rast uvoznog PDV-a, koji je porastao oko 2% usljed blagog oporavka uvoza potrošnih dobara, čime se potvrđuje stabilan trend rasta prihoda od indirektnih poreza u prvoj polovini 2025. godine.

U drugom kvartalu rashodi centralne vlade bili su izrazito visoki i iznosili su 5,10 milijardi KM, što predstavlja nominalni rast od 592,0 miliona KM ili 13,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Posmatrano kao učešće u BDP-u, budžetski prihodi i rashodi na kraju drugog kvartala iznosili su 37,8% i 35,4%, respektivno. Povećanje rashoda prvenstveno je rezultat rasta tekuće potrošnje, pri čemu su izdaci za plate i socijalne transfere porasli za više od 10% na godišnjem nivou. Istovremeno, kapitalni rashodi bilježe blagi pad, pa je njihovo učešće u ukupnim rashodima smanjeno za oko 0,3 procentna poena, što potvrđuje trend jačanja potrošne, a ne investicijske komponente budžeta. (Grafikon 5.2).

Grafikon 5.2: Budžetski prihodi i rashodi opšte vlade u % BDP-a (kumulativni podaci) i godišnje stope rasta prihoda i rashoda




U drugom kvartalu tekuće godine i dalje su evidentirana izrazito visoka izdvajanja za socijalna davanja i kompenzacije zaposlenih na godišnjem nivou (Grafikon 5.3). Kao dio socijalne politike i odgovor na perzistentno povišen nivo cijena u zemlji, vlade Federacije BiH i Republike Srpske nastavile su s implementacijom mjera za ublažavanje inflatornih pritisaka na ranjive kategorije stanovništva.


Dodatni rast ovih izdataka proizlazi iz proširenja obuhvata jednokratnih podrški i povećanja pojedinih socijalnih transfera, čiji su izdaci porasli između 8% i 10% na godišnjem nivou. Osim toga, izdaci za kompenzacije zaposlenih zabilježili su rast od oko 6% u odnosu na isti period prethodne godine, što je posljedica ranijih odluka o povećanju osnovice i korekcije koeficijenata u javnom sektoru.

Kao odgovor na perzistentno povišen nivo cijena i rast troškova života, entitetske vlade u BiH nastavile su provoditi prošireni set socijalnih mjera s ciljem očuvanja životnog standarda osjetljivih kategorija stanovništva, uključujući nezaposlene, radnike s nižim primanjima, penzionere te porodice s djecom. U Federaciji BiH provedeno je više ključnih intervencija, među kojima Uredba o finansijskoj pomoći poslodavcima, obrtima i samostalnim djelatnostima, te produženje isplate neoporezive mjesečne pomoći zaposlenima, koja je do jula 2025. iznosila 450 KM, a zatim je revidirana na 400 KM i produžena do kraja 2025. godine. Ove mjere ciljaju na amortizovanje realnog tereta inflacije i podršku radnicima u sektorima s nižim primanjima. Istovremeno, u Federaciji je najavljena i daljnja korekcija minimalne plate u 2026. godini, uz povećanje od dodatnih 50 do 100 KM, u zavisnosti od finalnog fiskalnog okvira i kretanja na tržištu rada. U Republici Srpskoj, Budžet za 2025. godinu predvidio je značajna sredstva za podršku socijalnim kategorijama, od boračkih prava, dječijih i porodičnih naknada, pomoći porodiljama i novorođenčadi, pa do programa podrške lokalnim zajednicama. Minimalna plata je povećana i zadržana u diferenciranom obliku zavisno od stepena stručne spreme, uz najavu novih korekcija minimalne plate od početka 2026. godine, s ciljem njene daljnje harmonizacije sa rastom prosječne neto plate i inflatornim trendovima. Ove mjere u oba entiteta potvrđuju nastavak socijalno orijentisanih fiskalnih politika usmjerenih na očuvanje kupovne moći stanovništva i ublažavanje inflatornih pritisaka. Kako u strukturi budžetske potrošnje i dalje dominira tekuća potrošnja, najveća učešća u ukupnim izdacima čine socijalna davanja i kompenzacije zaposlenih, što potvrđuje izraženu orijentisanost javnih finansija prema održavanju socijalne stabilnosti (Grafikon 5.4). Ovakva struktura rashoda istovremeno ograničava fiskalni prostor za kapitalne projekte i usporava dinamiku javnih investicija, posebno u sektorima infrastrukture i energetike.


Grafikon 5.3: Glavne stavke rashoda, godišnje promjene



Grafikon 5.5: Porezi i doprinosi za socijalno, godišnje stope rasta




Grafikon 5.4: Udio u ukupnim rashodima



Za servisiranje vanjskog duga sektora opšte vlade u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 1,25 milijardi KM, što čini 12,6% projiciranih prihoda od indirektnih poreza za ovu godinu (Grafikon 5.6), dok je u 2024. to učešće bilo veće i iznosilo 16,2%. Pored toga, po osnovu otplate unutrašnjeg duga, Federacija BiH i Republika Srpska trebaju izdvojiti ukupno 1,05 milijardi KM (FBiH 445,0 miliona KM, RS 590,0 miliona KM), što predstavlja značajan pritisak na budžetsko finansiranje i ograničava prostor za nove kapitalne investicije. Ova dinamika servisiranja duga dodatno naglašava važnost fiskalne discipline i racionalnog upravljanja tekućim rashodima, jer veliko učešće sredstava za otplatu obaveza smanjuje fleksibilnost u alokaciji budžetskih resursa za razvojne projekte.


Visoki iznosi prikupljenih javnih prihoda u drugom kvartalu u velikoj su mjeri rezultat zadržavanja povišenog nivoa cijena u zemlji, ali i nastavka snažnog rasta turističke aktivnosti. U strukturi prihoda, porezi su zabilježili godišnji rast od 6,5%, dok su doprinosi za socijalno osiguranje porasli za 14,4% na godišnjem nivou, što odražava rast zaposlenosti i nominalnih plata. Dodatno, povećani prilivi iz sektora usluga, posebno turizma i ugostiteljstva, doprinijeli su jačanju baze indirektnih poreza i time dodatno poduprli ukupni rast budžetskih prihoda (Grafikon 5.5).

Grafikon 5.6: Vanjski dug sektora opšte vlade



Ukupan javni dug generalne vlade na kraju drugog kvartala 2025. godine prema Mاستrihtskim kriterijima iznosio je 13,72 milijardi KM (Grafikon 5.7) i smanjen je za 274,1 miliona KM (1,8%) na kvartalnom nivou. Smanjenje je zabilježeno u kategoriji kredita, dok je u kategoriji vrijednosnih papira zabilježen rast. S druge strane, vanjska neto zaduženost je smanjena za 57,4 miliona KM u trećem kvartalu. Ukupne obaveze sektora generalne vlade kod komercijalnih banaka iznosile su 4,41 milijardi KM na kraju trećeg kvartala, što predstavlja godišnje povećanje u iznosu od 942,7 miliona KM ili 27,2%. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru generalne vlade (kredit i vrijednosni papiri) na kraju trećeg kvartala tekuće godine je bila 9,5% ukupne aktive bankarskog sektora.


Grafikon 5.7: Ukupan javni dug sektora generalne vlade i godišnje stope rasta




5.2. Poreski prihodi od indirektnih poreza

U trećem kvartalu 2025. godine zabilježen je rast naplate prihoda od indirektnih poreza kako na kvartalnom, tako i na godišnjem nivou. Inflatorni pritisci su u ovom periodu dodatno jačali, što je dodatno podstaklo rast fiskalnih prihoda. Dodatno, snažan rast prihoda od turizma u značajnoj mjeri je doprinio ukupnom povećanju fiskalnih priliva, posebno u trećem kvartalu. Na kvartalnom nivou, sve vrste neto indirektnih poreza zabilježile su ukupni rast od 272,0 miliona KM, pri čemu je prikupljeno ukupno 2,72 milijardi KM. Na godišnjem nivou, rast prihoda od indirektnih poreza iznosio je 143,2 miliona KM ili 5,6%, pri čemu je najizraženiji nominalni rast ostvaren po osnovu PDV-a (96,9 miliona KM) kao rezultat jačanja privatne potrošnje, sektora turizma, ali i pojačanih inflatornih efekata. Ova dinamika potvrđuje da kombinacija domaće potrošnje, rasta cijena i aktivnosti u uslužnom sektoru nastavlja značajno podržavati ukupne javne prihode u 2025. godini. (Grafikon 5.8 i 5.9).

Grafikon 5.8: Nivo i stopa rasta neto indirektnih poreza




Grafikon 5.9: Promjena kretanja vodećih grupa indirektnih poreza



Inflatorni pritisci su se dodatno pojačali, te je na kraju trećeg kvartala 2025. godine inflacija iznosila 4,4% na godišnjem nivou. Pojačani inflatorni efekti direktno su uticali na rast prihoda od PDV-a, budući da viši nivo cijena povećava nominalnu osnovicu za obračun poreza. Osim toga, inflacija je djelovala i na veći pritisak na kupovnu moć domaćinstava, što je dodatno stimuliralo fiskalnu naplatu kroz indirektnu poreze. Istovremeno, sektori sa većom potrošnjom, poput trgovine i turizma, bilježili su veće prilive PDV-a, čime je podržan ukupni rast javnih prihoda u trećem kvartalu. (Grafikon 5.10).

Grafikon 5.10: Uticaj inflacije na rast prihoda od PDV-a



Izvor: Agencija za statistiku BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, CBBiH
 Napomena: *Realni PDV se dobija kada nominalni PDV umanjimo za inflaciju.



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Statističke tabele

6. STATISTIČKE TABELE

Napomene uz tabele 6, 8, 13, 14, 15 i 16.

Od 1. jula 2017. godine je nastupila statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno sa 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Revidirani podaci za period januar 2006. – novembar 2015. godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta 1992. godine, i ne odslikava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital.

Podaci o „punom“ bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: http://statistics.cbbh.ba:4444/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs.aspx

U novembru 2014. godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja slijedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM.

T01: Kvartalni ekonomski indikatori

	2022.				2023.				2024.				2025.		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Kvartalne stope rasta															
Rast potrošačkih cijena (CPI)	3,8	6,0	2,5	2,9	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	0,2	-0,1	0,9	2,3	0,7	0,4
Rast ukupnih kredita	0,8	2,2	0,6	1,0	0,7	2,3	1,3	2,2	2,2	3,2	1,6	2,4	2,5	3,3	1,7
Rast ukupnih depozita	-3,6	3,6	3,2	1,9	0,1	2,1	2,7	1,5	2,1	0,7	2,6	3,2	-0,2	2,2	4,9
Rast novca u užem smislu (M1) ³⁾	-0,6	3,2	5,5	2,3	-1,4	3,7	4,2	2,0	1,1	2,2	4,0	3,9	-0,3	2,4	4,6
Rast novca u širem smislu (M2) ³⁾	-1,9	1,9	3,8	1,6	0	2,4	3,2	1,9	1,6	1,6	2,6	3,2	-0,2	2,2	3,7
Kamatne stope na dugoročne kredite ¹⁾	3,38	3,42	3,54	4,35	4,37	4,40	4,60	4,64	4,52	4,58	4,88	4,86	4,59	4,84	5,43
Kamatne stope na dugoročne depozite ¹⁾	0,64	0,69	0,91	1,09	1,14	1,30	1,60	1,90	1,90	1,94	1,96	2,09	2,13	2,02	2,17
(u milionima KM)															
Saldo robne razmjene ²⁾	-1.971	-2.483	-2.824	-2.906	-2.036	-2.606	-2.846	-2.772	-2.820	-2.882	-3.009	-2.940	-2.838	-2.877	-
Izvoz	3.846	4.328	4.123	4.071	4.033	3.919	3.809	3.746	3.500	3.834	3.809	3.976	3.904	4.143	-
Uvoz	5.817	6.811	6.946	6.977	6.069	6.524	6.655	6.518	6.321	6.716	6.818	6.917	6.742	7.020	-
Bilans tekućeg računa	-373	-713	-263	-651	-342	-419	-32	-274	-955	-410	-83	-412	-918	-383	-
Devizne rezerve	-393	-58	622	-453	-859	111	598	374	-259	524	310	777	-737	215	803
Servisiranje vanjskog duga	165	179	238	220	336	239	353	328	360	320	339	314	344	304	242
Kurs KM/USD	1,7433	1,8341	1,9396	1,9207	1,8249	1,7958	1,7974	1,8186	1,8007	1,8166	1,7813	1,8317	1,8600	1,7257	1,6684

Napomena:

¹⁾ Kvartalne kamatne stope predstavljaju aritmetičku sredinu mjesečnih ponderisanih kamatnih stopa iz izvještajnog kvartala na kredite privatnim preduzećima i udruženjima i oročene i štedne depozite stanovništva iskazane na godišnjem nivou.

²⁾ Saldo izvoza i uvoza robe na platnobilansnoj osnovi uključuje prilagođenja obuhvata i vrijednosti koja se rade u svrhu izvještavanja o platnom bilansu, u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans, šesto izdanje).

³⁾ Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

- Podaci nisu dostupni

T02: Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine (tekuće cijene)

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Nominalni BDP (u milionima KM)	28.929	30.265	31.803	33.942	35.785	34.728	39.145	45.618	49.920	53.528
Nominalni BDP (u milionima USD)	16.413	17.118	18.325	20.478	20.481	20.230	23.669	24.523	27.594	29.614
BDP po stanovniku BiH (u KM)	8.223	8.620	9.076	9.709	10.251	9.994	11.337	13.284	14.588	15.688
BDP po stanovniku BiH (u USD)	4.665	4.876	5.230	5.857	5.867	5.822	6.854	7.141	8.064	8.679
Godišnji rast realnog BDP-a (stopa rasta u %)	4,3	3,2	3,2	3,8	2,9	-3,0	7,4	4,2	2,0	3,0
Broj stanovnika (u hiljadama)	3.518	3.511	3.504	3.496	3.491	3.475	3.453	3.434	3.422	3.412
Prosječni godišnji kurs KM/USD	1,7626	1,7680	1,7355	1,6575	1,7472	1,7166	1,6539	1,8602	1,8091	1,8075

Izvor:
Agencija za statistiku BiH, Bruto domaći proizvod za BiH za 2024. godinu, prema proizvodnom pristupu, prvi rezultati, juli 2025. godine.

T03: Struktura indeksa industrijske proizvodnje BiH

Godina	Mjesec	Ukupno	Rudarstvo	Prerađivačka industrija	Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
2015.		103,1	102,9	104,8	98,8
2016.		104,4	103,8	103,0	109,0
2017.		103,1	105,0	105,3	95,9
2018.		101,6	100,9	98,9	111,4
2019.		94,7	96,3	95,4	91,4
2020.		93,6	98,9	92,3	95,2
2021.		109,8	95,5	112,3	108,7
2022.		100,9	96,7	103,9	91,7
2023.		96,1	92,8	94,9	100,8
2024.		96,0	92,4	95,7	97,5
2024.	07.	98,5	89,6	98,0	102,4
	08.	92,0	88,4	89,2	105,0
	09.	94,9	93,9	92,8	102,6
	10.	100,6	90,0	100,9	101,2
	11.	100,6	100,8	99,7	103,9
	12.	98,6	95,7	98,4	101,4
2025.	01.	98,8	96,1	99,2	97,6
	02.	93,4	94,0	91,1	101,8
	03.	99,9	99,3	97,1	111,1
	04.	99,7	98,5	98,0	110,4
	05.	98,0	93,0	102,2	82,5
	06.	102,7	97,9	104,0	99,7
	07.	96,0	89,5	98,7	88,0
	08.	94,5	90,0	96,2	91,0
	09.	97,9	101,8	97,5	99,1

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

Napomena:

Indeksi industrijske proizvodnje iskazani su za godinu u odnosu na prethodnu godinu a za mjesec u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iskazani su prema glavnim područjima SKD-a.

T04: Struktura indeksa potrošačkih cijena za BiH (CPI)

Godina	Mjesec	Ukupno	Period/isti period prethodne godine	Hrana i bezalkoholna pića	Alkoholna pića i duhan	Odjeća i obuća	Stanovanje, voda, el. energija, plin i drugi energenti	Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće	Zdravstvo	Prevoz	Komunikacije	Rekreacija i kultura	Obrazovanje	Restorani i hoteli	Ostala dobra i usluge
2015.		99,0		99,1	107,6	92,3	101,2	100,3	101,3	93,1	100,2	100,2	102,1	99,1	99,8
2016.		98,4		98,7	105,7	90,1	100,0	98,8	100,7	94,1	99,7	100,7	100,8	100,3	99,7
2017.		100,8		101,3	104,7	91,4	101,4	99,1	101,0	104,9	98,3	101,7	100,5	100,4	99,5
2018.		101,4		100,6	106,6	89,9	102,7	99,0	101,8	108,9	98,8	101,1	100,1	100,4	99,6
2019.		100,6		101,1	105,1	89,3	102,3	99,6	101,2	101,0	99,5	101,2	100,5	100,9	99,6
2020.		98,9		101,0	104,5	90,0	99,6	98,9	101,0	91,4	100,5	100,5	100,1	102,1	100,0
2021.		102,0		103,5	101,9	91,1	101,3	100,2	100,7	105,9	99,7	100,6	100,2	101,0	100,6
2022.		114,0		121,5	101,7	94,0	114,0	108,9	101,5	125,4	100,9	108,1	101,1	109,3	105,9
2023.		106,1		110,6	104,8	94,0	107,4	109,3	103,1	96,0	101,6	107,2	102,3	108,1	109,5
2024.		101,7		102,1	104,2	92,5	100,1	101,2	103,6	99,2	101,2	103,6	101,4	107,2	105,3
2024.	07.	101,8	101,9	100,8	104,6	90,6	101,3	101,1	103,7	103,2	101,2	103,4	102,0	107,3	104,3
	08.	101,3	101,9	101,4	104,5	92,4	101,2	100,5	103,6	98,1	101,2	102,8	101,3	107,1	104,6
	09.	100,8	101,7	102,5	104,4	92,1	99,9	99,7	103,7	93,6	100,1	102,6	100,3	106,8	104,6
	10.	100,9	101,7	103,4	104,5	92,1	98,9	99,6	104,0	93,4	100,2	103,0	100,4	106,7	103,9
	11.	101,5	101,6	104,2	103,9	92,9	98,8	99,5	104,3	95,7	100,3	103,1	100,4	106,2	103,9
	12.	102,2	101,7	104,9	104,0	92,2	98,8	98,9	104,4	98,7	100,3	103,0	100,4	106,3	103,6
2025.	01.	103,3	103,3	106,3	104,3	91,3	100,8	99,6	107,0	99,8	100,3	103,4	100,5	107,1	103,4
	02.	103,5	103,4	107,2	105,6	91,1	100,4	100,0	106,8	99,2	100,2	103,4	100,6	105,9	103,3
	03.	103,2	103,3	107,8	103,9	90,8	100,6	98,8	106,3	96,9	100,2	103,1	100,6	105,8	102,8
	04.	103,4	103,4	108,8	104,0	91,5	101,0	99,4	106,3	94,4	100,2	103,3	100,6	105,8	102,7
	05.	103,7	103,4	109,9	104,0	91,8	100,2	100,6	106,4	93,6	100,4	104,4	100,8	106,2	103,0
	06.	104,6	103,6	110,8	103,8	92,5	101,0	101,1	106,4	95,7	100,3	104,9	101,9	107,2	103,4
	07.	104,8	103,8	110,8	103,7	94,7	101,4	101,0	106,1	96,8	100,3	104,9	101,9	107,5	103,8
	08.	104,1	103,8	109,2	103,7	94,3	100,2	101,1	106,1	97,3	100,3	104,9	102,4	107,2	103,5
	09.	104,2	103,9	107,8	103,9	92,5	102,3	101,3	105,9	99,2	101,7	104,8	103,5	108,0	103,0

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

Napomena:

Indeksi potrošačkih cijena iskazani su za godinu u odnosu na prethodnu godinu a za mjesec u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

T05: Prosječne bruto i neto plate i penzije

- u KM -

Godina	Mjesec	Bruto plate				Neto plate				Penzije		
		FBiH	RS	Brčko	BiH	FBiH	RS	Brčko	BiH	FBiH	RS	Brčko
2015.		1.269	1.339	1.275	1.289	830	831	821	830	368	343	327
2016.		1.283	1.343	1.290	1.301	839	836	830	838	370	342	326
2017.		1.318	1.331	1.304	1.321	860	831	838	851	372	344	326
2018.		1.365	1.358	1.363	1.363	889	857	872	879	395	361	342
2019.		1.427	1.407	1.432	1.421	928	906	915	921	415	378	358
2020.		1.472	1.485	1.477	1.478	956	956	948	957	423	394	367
2021.		1.543	1.546	1.489	1.542	996	1.004	961	997	428	408	375
2022.		1.724	1.730	1.600	1.722	1.114	1.144	1.051	1.122	461	460	412
2023.		1.959	1.937	1.759	1.947	1.261	1.274	1.180	1.263	570	540	491
2024.		2.140	2.146	1.974	2.138	1.373	1.404	1.329	1.381	620	593	540
2024.	07.	2.163	2.165	1.993	2.160	1.387	1.416	1.341	1.395	622	593	541
	08.	2.159	2.157	1.995	2.154	1.384	1.411	1.343	1.392	622	593	541
	09.	2.135	2.159	2.028	2.140	1.369	1.412	1.364	1.382	622	594	541
	10.	2.210	2.171	2.035	2.193	1.415	1.420	1.373	1.415	622	594	540
	11.	2.182	2.172	2.037	2.175	1.401	1.420	1.373	1.406	622	594	541
	12.	2.231	2.202	2.048	2.217	1.428	1.438	1.377	1.430	623	594	541
2025.	01.	2.414	2.194	2.131	2.338	1.546	1.434	1.437	1.508	622	630	558
	02.	2.380	2.261	2.130	2.336	1.525	1.475	1.431	1.506	622	631	557
	03.	2.444	2.264	2.159	2.379	1.565	1.476	1.448	1.534	624	631	559
	04.	2.472	2.260	2.184	2.397	1.583	1.473	1.460	1.545	652	632	565
	05.	2.480	2.382	2.181	2.441	1.590	1.549	1.469	1.574	652	632	568
	06.	2.458	2.406	2.205	2.435	1.577	1.564	1.479	1.570	652	632	568
	07.	2.540	2.394	2.215	2.485	1.628	1.556	1.487	1.601	652	632	569
	08.	2.487	2.392	2.211	2.449	1.595	1.555	1.484	1.579	651	652	578
	09.	2.502	2.396	2.227	2.461	1.603	1.557	1.492	1.585	651	652	579

Izvor:

Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH, Republički zavod za statistiku RS

Napomena:

Od 1.1.2006. godine bruto i neto plate za nivo BiH uključuju i Brčko distrikt.

T06: Monetarni pregled

- na kraju perioda, u milionima KM -

AKTIVA												
Godina	Mjesec	Neto strana aktiva			Potraživanja od domaćih sektora							Ukupno
		Strana aktiva	Strana pasiva	5 = 3+4	Potraživanja od centralne vlade (neto)	Potraživanja od kantona i opština	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	12 = 6+...+11	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11	12 = 6+...+11	13 = 5+12
2015.	12.	11.107,9	-2.614,6	8.493,3	160,1	537,2	400,0	7.452,6	74,6	7.875,3	16.499,8	24.993,1
2016.	12.	12.199,0	-2.476,4	9.722,6	101,8	517,8	375,6	7.743,9	67,2	8.155,8	16.962,0	26.684,6
2017.	12.	13.372,4	-2.589,5	10.782,9	-148,7	511,5	406,2	8.354,5	96,5	8.689,3	17.909,4	28.692,2
2018.	12.	15.505,5	-3.041,1	12.464,4	-463,7	496,0	427,0	8.654,6	136,8	9.306,3	18.556,9	31.021,4
2019.	12.	17.069,9	-3.120,0	13.949,9	-679,3	506,7	509,3	9.070,9	152,2	10.024,9	19.584,7	33.534,6
2020.	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5
2021.	12.	21.065,4	-1.949,0	19.116,3	-804,4	583,5	532,3	8.812,6	164,1	10.478,3	19.766,3	38.882,7
2022.	12.	21.084,4	-1.813,4	19.271,1	-509,1	592,0	652,8	9.197,6	180,2	11.027,6	21.141,1	40.412,2
2023.	12.	22.027,1	-1.530,1	20.497,0	125,1	645,6	644,9	9.828,3	231,8	11.847,1	23.322,8	43.819,8
2024.	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2024.	07.	23.126,7	-1.844,8	21.281,9	19,3	679,7	620,1	10.503,8	268,8	12.550,9	24.642,5	45.924,4
	08.	23.364,5	-1.846,4	21.518,1	105,3	684,9	603,9	10.482,7	268,8	12.639,3	24.784,9	46.303,0
	09.	23.532,2	-1.867,1	21.665,0	220,9	690,8	609,2	10.542,4	304,7	12.718,5	25.086,6	46.751,6
	10.	23.700,0	-1.881,7	21.818,3	194,9	736,6	595,8	10.576,9	264,0	12.809,9	25.178,2	46.996,5
	11.	23.965,0	-1.942,6	22.022,4	169,3	753,1	612,2	10.650,6	287,3	12.882,5	25.355,0	47.377,4
	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2025.	01.	24.013,6	-1.901,1	22.112,4	680,6	738,2	719,4	10.628,8	311,8	12.969,2	26.048,0	48.160,4
	02.	23.857,9	-1.944,7	21.913,2	795,2	734,3	682,6	10.815,4	301,6	13.072,6	26.401,7	48.314,9
	03.	23.648,2	-1.926,0	21.722,2	891,9	739,1	669,9	10.995,0	311,9	13.251,3	26.859,1	48.581,4
	04.	23.942,9	-1.950,5	21.992,4	826,9	733,8	709,1	11.078,3	306,4	13.417,7	27.072,1	49.064,5
	05.	23.676,6	-1.941,0	21.735,6	929,6	733,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,8	27.443,5	49.179,1
	06.	23.759,7	-1.994,7	21.765,0	1.018,8	729,0	725,9	11.285,6	322,4	13.725,9	27.807,5	49.572,5
	07.	24.617,7	-2.037,9	22.579,8	695,8	725,0	774,8	11.171,2	341,5	13.900,6	27.608,9	50.188,7
	08.	25.055,8	-2.030,4	23.025,4	512,7	719,5	767,3	11.150,8	354,4	14.006,9	27.511,5	50.536,9
	09.	24.787,4	-2.025,0	22.762,4	786,8	733,8	762,0	11.350,7	376,6	14.139,1	28.149,0	50.911,4

Napomena:

Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 10) i konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 11). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva

CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/zaštite se klasifikuju na nivo centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Vidi napomenu na strani 45.

T06: Monetarni pregled

- na kraju perioda, u milionima KM -

		PASIVA												
		Novčana masa (M2)												
		Novac (M1)			Kvazi-novac (QM)									
Godina	Mjesec	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti		Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti			Vrijednosni papiri	Kredit	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9	11	12	13	14	15=10+...+14
2015.	12.	3.055,3	5.125,6	8.180,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	10.466,3	18.647,2	8,0	599,2	4.148,0	1.590,7	24.993,1
2016.	12.	3.401,2	5.899,8	9.301,0	1.535,6	3.883,0	5.478,0	10.896,6	20.197,6	8,0	510,0	4.440,4	1.528,6	26.684,6
2017.	12.	3.648,1	6.924,4	10.572,5	1.816,2	4.091,6	5.636,1	11.543,8	22.116,3	8,0	460,0	4.659,5	1.448,4	28.692,2
2018.	12.	3.978,6	8.166,4	12.145,1	1.961,4	4.302,2	5.782,4	12.046,0	24.191,1	8,0	467,5	4.849,8	1.505,0	31.021,4
2019.	12.	4.330,1	8.921,1	13.251,2	2.490,3	2.998,0	7.593,2	13.081,5	26.332,7	8,0	532,4	5.228,3	1.433,2	33.534,6
2020.	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5
2021.	12.	5.540,0	12.387,6	17.927,5	3.300,1	3.044,2	7.243,8	13.588,1	31.515,6	0,0	638,5	5.287,3	1.441,4	38.882,7
2022.	12.	6.126,2	13.752,5	19.878,6	3.583,9	2.878,7	6.898,8	13.361,3	33.240,0	0,0	622,8	5.208,0	1.341,4	40.412,2
2023.	12.	6.550,5	15.064,1	21.614,6	3.974,6	2.891,3	7.310,3	14.176,2	35.790,8	3,7	643,4	6.012,6	1.369,3	43.819,8
2024.	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2024.	07.	6.791,3	15.971,5	22.762,8	4.127,9	2.981,5	7.484,8	14.594,2	37.357,0	3,4	663,9	6.705,4	1.194,8	45.924,4
	08.	6.863,7	16.208,8	23.072,5	4.047,8	3.022,6	7.503,9	14.574,3	37.646,8	3,4	664,3	6.837,5	1.150,9	46.303,0
	09.	6.804,6	16.408,7	23.213,3	4.065,6	3.076,7	7.554,1	14.696,3	37.909,6	3,4	606,7	7.026,3	1.205,6	46.751,6
	10.	6.789,9	16.502,9	23.292,9	3.982,3	3.115,2	7.678,9	14.776,5	38.069,3	3,4	607,6	7.133,6	1.182,6	46.996,5
	11.	6.800,2	16.574,7	23.374,8	4.070,9	3.107,6	7.722,0	14.900,5	38.275,4	3,4	608,2	7.268,5	1.221,9	47.377,4
	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2025.	01.	6.679,0	17.122,1	23.801,1	4.090,3	3.244,0	7.803,5	15.137,8	38.938,9	3,4	604,0	7.145,1	1.469,0	48.160,4
	02.	6.744,8	17.167,7	23.912,5	4.082,7	3.307,5	7.708,9	15.099,1	39.011,5	3,4	597,9	7.285,5	1.416,6	48.314,9
	03.	6.935,8	17.092,2	24.028,1	4.057,4	3.372,5	7.603,0	15.032,9	39.061,0	63,4	600,5	7.384,2	1.472,3	48.581,4
	04.	6.987,0	17.270,1	24.257,1	4.168,7	3.574,4	7.525,9	15.269,1	39.526,2	63,4	601,3	7.483,1	1.390,5	49.064,5
	05.	7.033,4	17.355,7	24.389,1	4.171,7	3.607,1	7.417,0	15.195,7	39.584,8	63,4	599,4	7.529,5	1.402,0	49.179,1
	06.	7.052,2	17.560,5	24.612,7	4.206,8	3.687,3	7.412,5	15.306,6	39.919,3	63,4	601,7	7.587,3	1.400,8	49.572,5
	07.	7.210,4	17.875,7	25.086,2	4.284,0	3.625,6	7.490,5	15.400,0	40.486,2	63,4	600,6	7.701,0	1.337,5	50.188,7
	08.	7.353,0	18.285,8	25.638,9	4.285,0	3.605,7	7.471,3	15.362,1	41.000,9	63,4	598,5	7.752,9	1.121,2	50.536,9
	09.	7.285,6	18.452,7	25.738,4	4.334,8	3.776,2	7.530,4	15.641,4	41.379,7	63,4	594,4	7.901,5	972,4	50.911,4

Napomena:

Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, krediti, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto).

Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Vidi napomenu na strani 45.

T07: Bilans stanja CBBiH

- na kraju perioda, u milionima KM -

Godina	Mjesec	AKTIVA			PASIVA								
					Rezervni novac								
		Strana aktiva	Potraživanja od domaćih sektora	Ukupno	Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti komercijalnih banaka kod monetarnih vlasti	Depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Ukupno	Strana pasiva	Depoziti centralne vlade	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=9+...+13
2015.	12.	8.634,1	1,5	8.635,7	3.499,5	4.063,5	51,7	7.614,7	1,3	449,9	593,7	-24,0	8.635,7
2016.	12.	9.559,0	1,5	9.560,4	4.066,8	4.269,1	52,0	8.387,9	2,2	538,4	667,4	-35,5	9.560,4
2017.	12.	10.584,4	2,2	10.586,6	4.319,4	5.033,1	76,1	9.428,5	1,6	548,6	652,6	-44,8	10.586,6
2018.	12.	11.651,0	2,1	11.653,1	4.750,6	5.523,3	125,5	10.399,4	1,8	583,9	719,8	-51,8	11.653,1
2019.	12.	12.624,9	2,2	12.627,1	5.199,9	5.743,6	176,6	11.120,2	1,7	704,0	856,5	-55,4	12.627,1
2020.	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9
2021.	12.	16.376,0	2,6	16.378,5	6.923,8	7.219,6	304,9	14.448,3	2,3	1.124,7	861,4	-58,3	16.378,5
2022.	12.	16.093,7	2,8	16.096,5	7.436,1	7.217,4	272,7	14.926,2	2,6	685,5	545,4	-63,3	16.096,5
2023.	12.	16.317,7	2,8	16.320,5	7.565,1	7.083,2	16,9	14.665,2	2,5	736,0	911,3	5,5	16.320,5
2024.	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2024.	07.	16.461,4	2,1	16.463,4	7.969,2	6.500,0	13,2	14.482,4	2,8	826,2	1.213,2	-61,2	16.463,4
	08.	16.708,9	2,2	16.711,1	8.036,0	6.663,0	11,9	14.710,9	2,7	795,0	1.262,7	-60,2	16.711,1
	09.	16.892,9	2,4	16.895,3	8.006,8	6.809,7	13,4	14.829,9	2,4	789,5	1.333,4	-59,9	16.895,3
	10.	17.067,4	2,0	17.069,5	7.989,3	6.897,7	33,2	14.920,2	2,6	841,1	1.365,1	-59,6	17.069,5
	11.	17.234,8	2,2	17.237,0	7.975,2	7.037,8	11,0	15.024,1	2,9	836,9	1.432,5	-59,5	17.237,0
	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2025.	01.	17.283,2	1,9	17.285,1	7.714,4	7.290,6	30,7	15.035,7	3,0	787,0	1.264,7	194,6	17.285,1
	02.	17.055,9	2,2	17.058,2	7.739,4	7.000,8	10,0	14.750,2	2,8	799,4	1.314,4	191,3	17.058,2
	03.	16.930,9	2,7	16.933,5	7.930,9	6.719,0	12,4	14.662,3	2,4	716,2	1.360,7	191,9	16.933,5
	04.	17.109,3	2,1	17.111,4	8.059,0	6.696,6	30,1	14.785,7	5,1	700,9	1.427,1	192,6	17.111,4
	05.	16.959,2	2,3	16.961,5	8.084,2	6.506,6	13,7	14.604,5	4,9	713,9	1.445,5	192,7	16.961,5
	06.	17.146,0	2,7	17.148,7	8.149,8	6.637,1	17,7	14.804,5	2,2	715,5	1.433,7	192,8	17.148,7
	07.	17.695,7	2,2	17.697,9	8.272,2	7.115,1	35,7	15.423,0	2,4	615,0	1.463,7	193,8	17.697,9
	08.	17.948,7	2,3	17.951,0	8.427,0	7.309,0	13,8	15.749,9	2,3	746,1	1.503,3	-50,6	17.951,0
	09.	17.948,5	2,7	17.951,2	8.396,8	7.285,9	19,8	15.702,4	2,4	701,8	1.594,5	-50,0	17.951,2

Napomena:

Strana aktiva CBBiH – monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnanja.

Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka.

Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2).

Depoziti centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

T08: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH

- na kraju perioda, u milionima KM -

AKTIVA									
Godina	Mjesec	Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od opšte vlade	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2015.	12.	4.511,7	2.473,8	2.161,1	400,0	7.452,6	74,6	7.874,7	24.948,5
2016.	12.	4.936,6	2.640,0	2.179,1	375,6	7.743,9	67,2	8.155,4	26.097,7
2017.	12.	5.711,7	2.787,9	2.197,0	406,2	8.354,5	96,5	8.688,8	28.242,7
2018.	12.	6.296,9	3.854,5	2.281,9	427,0	8.654,6	136,8	9.305,9	30.957,6
2019.	12.	6.627,0	4.445,0	2.551,9	509,3	9.070,9	152,2	10.024,5	33.380,9
2020.	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2021.	12.	8.608,0	4.689,4	3.095,4	532,3	8.812,6	164,1	10.478,0	36.379,7
2022.	12.	8.541,6	4.990,8	3.171,7	652,8	9.197,6	180,2	11.027,3	37.761,9
2023.	12.	8.116,2	5.709,4	3.440,2	644,9	9.828,3	231,8	11.846,8	39.817,7
2024.	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2024.	07.	7.706,0	6.665,3	3.532,1	620,1	10.503,8	268,8	12.550,7	41.846,8
	08.	7.875,4	6.655,7	3.482,1	603,9	10.482,7	268,8	12.639,1	42.007,6
	09.	8.049,2	6.639,3	3.495,5	609,2	10.542,4	304,7	12.718,2	42.358,6
	10.	8.125,0	6.632,5	3.606,1	595,8	10.576,9	264,0	12.809,8	42.610,2
	11.	8.233,6	6.730,2	3.609,8	612,2	10.650,6	287,3	12.882,3	43.005,9
	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2025.	01.	8.359,3	6.730,3	3.899,4	719,4	10.628,8	311,8	12.969,0	43.618,1
	02.	8.047,0	6.801,9	3.953,6	682,6	10.815,4	301,6	13.072,4	43.674,5
	03.	7.774,7	6.717,3	4.084,6	669,9	10.995,0	311,9	13.251,0	43.804,4
	04.	7.810,1	6.833,6	4.022,0	709,1	11.078,3	306,4	13.417,5	44.176,9
	05.	7.616,5	6.717,4	4.179,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,6	44.293,5
	06.	7.821,5	6.614,6	4.210,4	725,9	11.285,6	322,4	13.725,5	44.705,9
	07.	8.288,9	6.922,0	4.507,5	774,8	11.171,2	341,5	13.900,4	45.906,4
	08.	8.476,7	7.107,1	4.452,0	767,3	11.150,8	354,4	14.006,7	46.314,9
	09.	8.499,0	6.838,9	4.445,1	762,0	11.350,7	376,6	14.138,8	46.411,0

Napomena:

Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar, Glavne banke Republike Srpske, Brčko distrikta (od jula 2001. do novembra 2002), NBRS (do decembra 1998) i NBBiH (do novembra 2002). Konsolidovana su međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH.

Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od opšte vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i opštinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Bilans stanja komercijalnih banaka Federacije BiH sadrži pored aktivnog podbilansa i podatke pasivnog podbilansa. Pasivni podbilans sadrži obaveze po stranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta 1992. Ove obaveze će preuzeti Ministarstvo finansija Federacije BiH u procesu privatizacije u skladu s entitetskim Zakonom o početnom bilansu preduzeća i banaka i Zakonom o privatizaciji.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kreditni, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006.

Vidi napomenu na strani 45.

T08: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH

- na kraju perioda, u milionima KM -

		PASIVA										
Godina	Mjesec	Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2015.	12.	1.014,1	5.073,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	8,0	599,2	2.613,3	3.554,3	1.619,5	24.948,5
2016.	12.	1.021,3	5.847,8	1.535,6	3.883,0	5.478,0	8,0	510,0	2.474,2	3.773,0	1.566,9	26.097,7
2017.	12.	1.285,6	6.848,3	1.816,2	4.091,6	5.636,1	8,0	460,0	2.587,9	4.006,8	1.502,2	28.242,7
2018.	12.	1.665,9	8.040,9	1.961,4	4.302,2	5.782,4	8,0	467,5	3.039,2	4.130,0	1.560,0	30.957,6
2019.	12.	2.020,5	8.744,5	2.490,3	2.998,0	7.593,2	8,0	532,4	3.118,3	4.371,8	1.504,0	33.380,9
2020.	12.	2.048,4	9.780,0	2.902,5	3.034,7	7.256,6	0,0	606,7	2.324,6	4.324,6	1.532,7	33.810,8
2021.	12.	2.191,8	12.082,7	3.300,1	3.044,2	7.243,8	0,0	638,5	1.946,7	4.425,8	1.506,2	36.379,7
2022.	12.	2.403,2	13.479,7	3.583,9	2.878,7	6.898,8	0,0	622,8	1.810,8	4.662,6	1.421,5	37.761,9
2023.	12.	1.933,6	15.047,2	3.974,6	2.891,3	7.310,3	3,7	643,4	1.527,6	5.101,3	1.384,6	39.817,7
2024.	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2024.	07.	2.006,9	15.958,4	4.127,9	2.981,5	7.484,8	3,4	663,9	1.841,9	5.492,2	1.285,9	41.846,8
	08.	1.896,9	16.196,9	4.047,8	3.022,6	7.503,9	3,4	664,3	1.843,8	5.574,8	1.253,2	42.007,6
	09.	1.794,3	16.395,3	4.065,6	3.076,7	7.554,1	3,4	606,7	1.864,8	5.692,9	1.304,8	42.358,6
	10.	1.833,5	16.469,7	3.982,3	3.115,2	7.678,9	3,4	607,6	1.879,1	5.768,4	1.272,0	42.610,2
	11.	1.850,4	16.563,7	4.070,9	3.107,6	7.722,0	3,4	608,2	1.939,7	5.835,9	1.304,0	43.005,9
	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2025.	01.	1.693,7	17.091,3	4.090,3	3.244,0	7.803,5	3,4	604,0	1.898,1	5.880,4	1.309,4	43.618,1
	02.	1.624,8	17.157,7	4.082,7	3.307,5	7.708,9	3,4	597,9	1.941,9	5.971,0	1.278,7	43.674,5
	03.	1.737,5	17.079,8	4.057,4	3.372,5	7.603,0	63,4	600,5	1.923,6	6.023,5	1.343,2	43.804,4
	04.	1.760,5	17.240,0	4.168,7	3.574,4	7.525,9	63,4	601,3	1.945,4	6.056,0	1.241,1	44.176,9
	05.	1.802,6	17.342,0	4.171,7	3.607,1	7.417,0	63,4	599,4	1.936,1	6.084,0	1.270,2	44.293,5
	06.	1.747,2	17.542,8	4.206,8	3.687,3	7.412,5	63,4	601,7	1.992,4	6.153,7	1.298,1	44.705,9
	07.	2.471,8	17.840,0	4.284,0	3.625,6	7.490,5	63,4	600,6	2.035,6	6.237,3	1.257,7	45.906,4
	08.	2.473,8	18.272,0	4.285,0	3.605,7	7.471,3	63,4	598,5	2.028,1	6.249,6	1.267,5	46.314,9
	09.	2.222,7	18.433,0	4.334,8	3.776,2	7.530,4	63,4	594,4	2.022,6	6.307,0	1.126,6	46.411,0

Napomena:

Depoziti centralne vlade uključuju prenosive i ostale depozite u domaćoj i stranoj valuti institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prenosivi i ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj i stranoj valuti predstavljaju obaveze banaka prema necentralnoj vladi (kantona i opština), nefinansijskim javnim preduzećima, nefinansijskim privatnim preduzećima, ostalim finansijskim institucijama i ostalim domaćim sektorima (stanovništvu, neprofitnim institucijama i ostalim neklasifikovanim sektorima).

Strana pasiva komercijalnih banaka obuhvata obaveze banaka prema nerezidentima po osnovu prenosivih i ostalih depozita, kredita, vrijednosnih papira, trgovinskih kredita i avansa i ostalih računa dugovanja. Prema novoj metodologiji, krediti na strani pasive su prikazani kao poseban finansijski instrument, uz koje se dodaje obračunata kamata.

Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, zadržani prihod, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive. Ostale stavke (neto) takođe obuhvataju i ograničene depozite.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Vidi napomenu na strani 45.

T09: Kamatne stope na kredite stanovništvu

- u procentima, na godišnjem nivou -

		Kamatne stope na kredite u KM						Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom						Kamatne stope na kredite u KM*		Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom	
		Stambeni krediti				Ostali krediti		Stambeni krediti				Ostali krediti		Revolving krediti, prekoračenja i kreditne kartice *			
Godina	Period	Promjenjiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenjiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenjiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenjiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Prekoračenja	Kreditna kartica s produženim kreditom	Prekoračenja
Ponderisani mjesečni prosjeci																	
2020.	12.	3,643	...	...	3,676	5,885	5,845	3,671	4,582	3,902	3,835	5,864	5,678	6,380	11,936	13,606	9,815
2021.	12.	3,095	2,861	3,244	4,054	5,377	5,164	3,338	4,570	3,868	3,743	5,375	4,822	5,415	11,773	13,965	9,157
2022.	12.	3,903	3,454	3,474	3,596	5,943	5,322	4,384	...	3,811	3,696	5,673	4,842	5,200	11,993	14,129	8,119
2023.	12.	4,918	3,695	3,440	3,793	6,329	5,854	4,074	...	4,050	3,844	6,889	5,985	5,951	12,114	14,312	7,110
2024.	12.	4,280	3,703	3,541	3,918	6,284	5,335	4,827	5,299	4,304	3,930	6,978	5,960	5,496	10,096	14,336	6,531
2024.	07.	5,428	3,715	3,725	3,933	6,658	5,831	4,297	...	4,306	3,663	6,996	6,359	5,856	11,133	14,341	6,827
	08.	5,055	3,952	3,672	4,000	6,263	5,851	4,235	...	4,455	3,831	6,880	6,927	5,970	11,129	14,448	6,815
	09.	5,116	3,761	3,779	4,001	6,181	5,882	4,443	...	4,408	4,022	6,967	6,969	5,913	11,074	14,391	6,787
	10.	5,253	3,559	3,664	4,003	6,430	5,566	4,400	...	4,388	3,833	6,934	6,814	5,584	10,980	14,447	6,682
	11.	4,431	3,223	3,637	3,931	6,300	5,524	4,251	...	4,114	4,037	7,061	6,824	5,577	10,484	14,396	6,629
	12.	4,280	3,703	3,541	3,918	6,284	5,335	4,827	5,299	4,304	3,930	6,978	5,960	5,496	10,096	14,336	6,531
2025.	01.	4,260	3,402	3,721	3,933	6,113	5,562	...	...	4,148	3,813	7,373	6,710	5,112	10,221	14,326	6,467
	02.	...	3,080	3,993	3,916	6,317	5,466	4,845	...	4,240	3,945	7,143	5,745	5,135	9,855	14,334	6,463
	03.	3,455	3,339	3,629	3,828	6,131	5,389	4,248	...	4,088	3,838	7,020	5,717	5,338	9,869	14,364	6,238
	04.	4,993	3,393	3,555	3,834	6,102	5,447	4,294	...	4,612	3,999	6,546	5,607	5,353	9,705	14,275	6,466
	05.	5,214	3,401	3,850	3,868	5,697	5,496	4,120	5,840	4,139	3,971	6,519	5,634	5,741	9,563	14,332	6,456
	06.	4,733	3,372	3,659	3,779	5,771	5,487	4,482	...	3,554	3,661	7,070	6,383	5,433	8,374	13,960	6,425
	07.	4,205	3,859	3,777	3,781	5,625	5,614	4,334	...	3,876	3,565	6,276	6,219	5,816	8,311	14,017	6,390
	08.	4,698	3,446	3,642	3,723	5,763	5,760	4,769	...	4,083	3,871	6,809	7,220	5,692	8,215	13,978	6,412
	09.	...	4,009	3,432	3,765	5,755	5,772	4,795	4,994	4,076	3,950	7,419	7,486	5,545	8,162	14,053	6,402
Iznosi kredita (novi poslovi)																	
2020.	12.	3.468	...	...	532	39.970	19.333	16.057	265	3.729	5.229	38.688	7.916	19.056	547.793	112.952	48.920
2021.	12.	9.615	380	5.576	2.194	47.483	36.773	17.697	412	2.471	4.695	53.132	1.717	9.332	547.070	102.693	38.998
2022.	12.	3.424	520	8.644	6.406	24.729	50.661	9.425	...	7.216	12.724	35.988	5.104	9.605	607.534	191.861	37.820
2023.	12.	4.100	772	5.807	22.009	12.192	48.969	4.071	...	3.281	16.362	5.350	13.908	8.555	711.407	191.861	37.820
2024.	12.	2.665	681	10.741	29.962	20.021	63.795	5.728	482	983	9.822	9.051	11.650	6.242	862.766	259.334	36.751
2024.	07.	1.091	937	7.007	22.769	16.299	72.652	6.898	...	3.679	17.805	10.299	6.128	9.117	853.421	281.144	37.159
	08.	1.511	723	7.457	21.597	14.754	61.731	6.719	...	2.803	13.092	7.977	3.592	4.475	855.183	287.831	37.163
	09.	2.507	849	8.907	26.020	12.447	66.163	6.646	...	1.739	10.502	8.468	5.642	7.368	890.155	292.697	36.933
	10.	1.797	2.729	8.818	26.392	21.692	74.071	6.891	...	2.357	12.077	9.918	4.066	8.095	891.358	282.517	36.692
	11.	3.360	1.486	11.815	27.079	24.102	60.425	6.732	...	1.157	11.663	8.366	4.128	8.288	896.623	284.137	36.659
	12.	2.665	681	10.741	29.962	20.021	63.795	5.728	482	983	9.822	9.051	11.650	6.242	862.766	259.334	36.751
2025.	01.	1.111	1.068	16.645	36.127	15.927	57.930	...	...	1.565	7.123	6.017	4.594	5.267	916.525	266.139	36.325
	02.	...	1.601	14.507	36.247	16.135	74.436	7.922	...	4.382	10.267	9.327	9.478	9.519	930.469	286.044	35.495
	03.	616	690	15.705	41.244	17.811	89.131	5.308	...	1.204	16.355	8.173	13.897	9.598	956.356	295.752	36.126
	04.	1.090	569	11.569	32.874	17.748	96.013	7.286	...	2.138	13.128	10.235	12.930	6.962	960.911	295.837	35.090
	05.	753	1.618	6.830	32.508	20.316	81.902	5.136	200	1.281	13.908	8.417	9.172	6.334	963.393	276.327	35.305
	06.	1.800	925	9.912	40.951	21.327	80.353	7.845	...	3.725	19.720	11.743	8.782	9.592	796.269	104.708	34.921
	07.	1.180	1.063	9.547	40.576	16.296	81.813	6.122	...	2.637	19.115	16.924	9.801	10.920	808.279	104.818	34.862
	08.	2.055	391	6.261	40.163	13.470	63.100	8.052	...	1.494	15.117	9.510	4.803	9.385	818.405	104.707	34.761
	09.	...	676	13.694	47.784	12.869	73.646	5.990	145	2.183	13.999	13.845	5.401	7.863	845.153	99.264	34.632

Napomena:

Revidirana je serija podataka za period januar 2012. - juni 2025. godine u kolonama sa iznosima za sljedeće kategorije:

Kreditni u KM – Kreditna kartica sa produženim kreditom

Kreditni u KM sa valutnom klauzulom – Revolving krediti, prekoračenja i kreditne kartice

Kreditni u KM sa valutnom klauzulom – Kreditna kartica sa produženim kreditom

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumijevaju beskatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoračenjima stanovništvu

T10: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima

- u procentima, na godišnjem nivou -

Godina	Period	Kamatne stope na kredite u KM				Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom								Revolving krediti i prekoračenja*	
		Do iznosa od 0,25 mil EUR		Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR	Preko iznosa 1 mil EUR	Do iznosa od 0,25 mil EUR			Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR		Preko iznosa 1 mil EUR				
		Promjenjljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenjljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenjljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenjljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenjljiva stopa i do 1 godine IPFKS						
Ponderisani mjesečni prosjeci															
2020.	12.	3,901	3,990	2,871	2,871	4,402	4,013	3,707	4,090	3,566	3,702	3,193	2,940	2,962	
2021.	12.	3,708	4,040	3,058	2,297	4,115	3,358	3,382	3,613	3,018	3,228	3,292	2,852	3,139	
2022.	12.	4,128	4,219	4,006	3,582	5,042	4,782	...	4,471	4,783	5,080	3,817	2,837	3,210	
2023.	12.	4,766	4,651	3,942	4,192	5,340	5,267	...	4,503	4,636	4,840	4,008	2,937	3,610	
2024.	12.	4,700	5,163	4,305	4,933	6,608	6,191	3,989	6,387	4,792	4,066	...	3,012	3,805	
2024.	07.	4,860	4,935	4,584	4,364	...	5,720	4,890	...	4,743	4,231	4,729	3,019	3,464	
	08.	4,978	4,683	4,844	4,339	5,759	5,251	4,922	...	4,026	4,398	...	3,042	3,524	
	09.	4,784	4,542	4,275	4,014	5,962	5,181	4,932	5,576	4,823	4,677	...	3,040	3,485	
	10.	4,579	4,882	4,018	4,280	6,088	5,961	4,962	5,840	4,490	4,418	...	3,040	3,498	
	11.	4,560	4,990	4,128	3,557	6,475	5,175	...	5,893	4,953	4,569	5,356	3,126	3,713	
	12.	4,700	5,163	4,305	4,933	6,608	6,191	3,989	6,387	4,792	4,066	...	3,012	3,805	
2025.	01.	4,257	4,906	3,922	3,996	6,645	5,322	4,595	5,738	4,012	...	...	3,052	3,876	
	02.	4,739	4,984	4,138	3,888	5,553	6,153	4,074	5,837	5,184	4,781	...	2,928	3,922	
	03.	4,922	4,795	4,484	4,581	6,984	6,698	4,759	6,951	5,574	4,328	...	2,984	3,932	
	04.	4,819	4,786	3,977	5,681	6,378	5,069	5,559	6,919	4,668	4,304	5,376	2,985	3,854	
	05.	4,471	4,892	3,387	...	6,523	5,688	6,007	7,687	5,751	4,676	...	2,996	3,826	
	06.	4,634	4,830	4,359	3,997	7,783	5,031	6,419	7,823	4,585	5,499	...	3,011	3,901	
	07.	4,672	4,882	3,722	5,946	9,439	5,616	6,131	...	5,319	4,408	...	3,060	4,136	
	08.	4,579	4,749	3,553	4,840	8,386	5,315	5,447	8,083	5,553	4,283	...	3,020	2,857	
	09.	4,557	4,888	4,244	2,503	8,293	5,122	5,665	6,323	5,923	5,309	...	3,015	2,767	
Iznosi kredita (novi poslovi)															
														- u hiljadama KM-	
2020.	12.	53.146	15.109	52.781	78.165	13.827	8.360	3.090	20.556	8.376	13.742	83.128	2.649.665	341.675	
2021.	12.	63.293	24.688	79.908	74.493	7.495	9.168	1.528	19.152	5.892	5.801	15.900	2.778.808	198.275	
2022.	12.	37.582	19.350	40.221	11.000	4.913	8.499	...	14.311	4.718	3.588	21.946	2.289.023	99.344	
2023.	12.	27.448	27.538	34.425	32.932	3.001	10.683	...	11.344	12.702	6.992	34.818	2.981.947	79.722	
2024.	12.	30.309	26.354	41.245	139.362	9.652	6.314	2.670	13.176	20.405	10.298	...	3.531.396	29.083	
2024.	07.	26.364	35.340	25.928	10.341	...	7.120	2.773	...	6.967	8.914	25.089	3.408.261	60.879	
	08.	21.312	33.779	17.776	9.212	1.890	6.863	4.744	...	7.833	10.921	...	3.360.760	56.024	
	09.	25.398	40.083	23.677	9.578	245	10.231	3.716	3.056	4.847	5.267	...	3.416.957	57.195	
	10.	28.297	31.259	29.718	13.651	1.570	7.918	3.086	7.063	4.042	16.702	...	3.443.427	56.373	
	11.	21.794	29.643	17.702	10.362	3.234	7.916	...	8.510	8.097	12.794	13.415	3.473.442	46.724	
	12.	30.309	26.354	41.245	139.362	9.652	6.314	2.670	13.176	20.405	10.298	...	3.531.396	29.083	
2025.	01.	17.072	15.274	31.848	15.046	1.519	9.410	3.794	4.271	14.592	...	...	3.454.557	17.433	
	02.	22.813	28.796	23.751	23.601	1.159	8.853	7.871	6.833	4.500	10.634	...	3.576.339	16.586	
	03.	31.957	38.048	31.378	27.955	1.964	5.549	6.528	6.926	8.236	8.847	...	3.654.116	15.888	
	04.	27.191	45.072	33.518	40.205	2.348	8.333	3.281	6.166	8.426	17.139	13.605	3.725.271	17.158	
	05.	25.710	32.913	38.534	...	2.318	7.391	2.843	4.173	6.993	9.553	...	3.704.856	16.763	
	06.	28.915	27.704	38.030	7.615	4.613	11.696	3.194	10.130	8.236	6.401	...	3.898.312	15.749	
	07.	22.182	30.064	20.223	53.404	3.192	8.387	3.173	...	3.950	8.432	...	3.807.597	12.883	
	08.	22.373	25.385	18.608	46.145	2.160	4.519	3.629	7.950	10.697	5.028	...	3.788.397	23.221	
	09.	24.718	40.191	34.586	35.855	1.256	7.826	3.505	5.305	4.572	2.937	...	3.583.789	17.925	

Napomena:

* Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumijevaju beskamatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoračenjima nefinansijskim preduzećima

T11: Kamatne stope na depozite stanovništva

- u procentima, na godišnjem nivou -

		Depoziti u KM				Depoziti u EUR i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za EUR				Depoziti u stranoj valuti (osim EUR) i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za stranu valutu (osim EUR)	
		S dogovorenim dospijećem				S dogovorenim dospijećem					
Godina	Period	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	S dogovorenim dospijećem	Depoziti po viđenju (prekonoćni) *
Ponderisani mjesečni prosjeci											
2020.	12.	0,178	1,027	1,139	0,070	0,176	1,155	1,273	0,049	0,525	0,035
2021.	12.	0,098	0,466	0,619	0,045	0,231	0,945	0,930	0,055	0,208	0,031
2022.	12.	0,521	0,905	1,534	0,046	0,370	1,128	1,743	0,046	0,155	0,027
2023.	12.	0,630	1,846	1,913	0,044	1,316	2,472	2,736	0,046	0,869	0,021
2024.	12.	1,216	2,026	2,398	0,045	1,630	2,481	2,374	0,044	1,210	0,020
2024.	07.	0,792	1,774	2,088	0,043	1,283	2,258	2,357	0,045	1,105	0,020
	08.	0,837	1,880	2,372	0,043	1,238	2,222	2,387	0,044	1,058	0,020
	09.	0,936	1,924	2,042	0,044	1,215	2,377	2,390	0,044	1,225	0,020
	10.	1,089	1,956	2,143	0,045	1,338	2,399	2,433	0,044	1,496	0,020
	11.	1,150	2,050	2,247	0,045	1,264	2,432	2,470	0,045	1,214	0,020
	12.	1,216	2,026	2,398	0,045	1,630	2,481	2,374	0,044	1,210	0,020
2025.	01.	1,385	1,751	2,390	0,046	1,482	2,630	2,232	0,044	1,816	0,019
	02.	1,534	1,666	2,070	0,045	1,758	2,367	2,219	0,044	1,884	0,019
	03.	1,681	2,012	2,207	0,045	1,793	2,277	2,245	0,044	2,211	0,019
	04.	1,872	1,710	2,008	0,045	1,787	2,134	2,214	0,043	1,006	0,019
	05.	1,870	2,307	1,926	0,045	1,330	2,522	2,347	0,043	1,544	0,018
	06.	1,877	2,094	1,805	0,045	1,850	2,530	2,426	0,043	1,565	0,018
	07.	1,367	2,080	1,662	0,045	2,393	2,182	2,794	0,043	1,501	0,018
	08.	1,452	1,951	1,963	0,045	1,533	2,100	2,509	0,042	2,080	0,017
	09.	1,524	2,420	2,076	0,045	1,398	2,152	2,387	0,042	2,659	0,017
Iznos depozita (novi poslovi)										- u hiljadama KM -	
2020.	12.	7.866	35.574	21.887	5.176.206	6.995	40.426	37.131	1.952.225	4.433	368.081
2021.	12.	8.431	17.683	15.228	6.218.427	9.432	33.280	38.855	2.151.732	1.896	444.055
2022.	12.	5.877	7.610	14.596	6.498.743	23.362	39.664	39.759	2.655.705	1.157	537.828
2023.	12.	7.120	29.097	38.640	7.972.376	47.412	94.123	115.713	2.796.667	3.869	600.628
2024.	12.	19.477	37.253	24.011	9.203.118	17.189	87.639	48.321	2.770.555	1.492	665.169
2024.	07.	9.880	32.182	10.411	8.668.974	10.097	60.173	45.066	2.700.803	2.611	618.874
	08.	7.155	18.496	26.223	8.770.363	13.890	62.869	44.296	2.715.447	3.120	621.871
	09.	7.982	17.118	18.032	8.635.366	9.760	71.530	34.643	2.685.780	3.508	630.727
	10.	14.398	20.277	15.121	8.706.895	20.202	98.808	37.985	2.712.664	3.387	645.584
	11.	6.593	24.030	16.414	8.798.750	9.597	84.589	39.102	2.731.344	1.340	647.236
	12.	19.477	37.253	24.011	9.203.118	17.189	87.639	48.321	2.770.555	1.492	665.169
2025.	01.	18.764	34.950	20.616	9.198.139	12.187	97.774	37.144	2.832.373	2.599	670.400
	02.	6.644	28.454	21.422	9.499.096	16.132	65.416	37.543	2.847.160	2.435	671.414
	03.	6.749	17.654	21.283	9.582.154	14.704	76.460	23.789	2.831.180	5.710	660.437
	04.	18.103	18.050	12.386	9.670.059	13.360	74.917	24.681	2.884.828	6.066	628.497
	05.	7.998	32.126	16.171	9.731.482	13.989	84.205	29.064	2.873.081	2.537	657.840
	06.	7.457	27.678	15.988	9.771.877	9.386	97.893	30.185	2.881.027	6.344	647.310
	07.	5.368	25.276	13.151	9.928.445	8.219	80.682	54.002	2.886.697	5.754	665.176
	08.	6.770	24.788	15.282	10.059.387	9.365	62.057	30.049	2.905.921	6.252	664.841
	09.	7.824	64.354	15.201	10.108.267	9.161	77.578	29.663	2.940.583	25.047	675.715

Napomena:

Korigovani nazivi u zaglavlju tabele za kamatne stope na depozite stanovništva retroaktivno počevši od podataka za juni 2020. godine, kao što je dato u objašnjenju:

-od juna 2020. godine Depoziti u KM, do juna 2020. godine Depoziti u KM i depoziti u KM sa valutnom klauzulom

-od juna 2020. godine Depoziti u EUR i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za EUR, do juna 2020. godine Depoziti u EUR

-od juna 2020. godine Depoziti u stranoj valuti (osim EUR) i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za stranu valutu (osim EUR), do juna 2020. godine Depoziti u stranoj valuti (neuključujući depozite u EUR).

Ostali elementi naziva zaglavlja navedenih tabela ostaju isti kao i podaci u kolonama.

* Kamatne stope na depozite po viđenju i iznosi tih depozita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

Kamatne stope na depozite s dogovorenim dospijanjem i iznosi tih depozita se odnose na nove poslove.

Depoziti u stranoj valuti obuhvataju sve strane valute osim EUR

T12: Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća

- u procentima, na godišnjem nivou -

Depoziti u KM						Depoziti u EUR i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za EUR				Depoziti u stranoj valuti (osim EUR) i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za stranu valutu (osim EUR)
S dogovorenim dospijecem						S dogovorenim dospijecem				
Godina	Period	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	Depoziti po viđenju (prekonoćni)*	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	Depoziti po viđenju (prekonoćni)*	Depoziti po viđenju (prekonoćni)*
Ponderisani mjesečni prosjeci										
2020.	12.	0,922	1,358	1,474	0,028	0,372	1,267	1,218	0,010	0,025
2021.	12.	0,234	0,244	...	0,018	0,434	0,305	0,953	0,006	0,043
2022.	12.	0,350	1,059	1,289	0,051	0,455	1,209	1,503	0,005	0,032
2023.	12.	0,564	1,741	1,776	0,053	1,031	1,580	2,734	0,010	0,030
2024.	12.	1,455	2,162	2,745	0,078	1,743	2,426	3,017	0,014	0,036
2024.	07.	0,606	2,326	2,355	0,069	1,793	2,545	2,760	0,012	0,033
	08.	0,703	2,371	2,088	0,071	1,668	2,759	2,794	0,012	0,033
	09.	0,697	2,162	2,067	0,077	1,571	2,420	2,781	0,012	0,034
	10.	0,931	2,013	2,020	0,078	1,422	2,605	2,816	0,012	0,038
	11.	1,084	2,014	2,026	0,076	1,953	2,761	2,660	0,012	0,038
	12.	1,455	2,162	2,745	0,078	1,743	2,426	3,017	0,014	0,036
2025.	01.	1,521	2,175	2,008	0,073	1,791	2,068	2,251	0,017	0,033
	02.	1,499	2,013	2,448	0,078	1,829	2,098	2,819	0,013	0,038
	03.	1,887	2,004	2,126	0,079	1,901	2,128	2,056	0,012	0,041
	04.	1,934	2,376	2,454	0,071	1,342	2,422	2,019	0,018	0,031
	05.	1,792	1,530	2,518	0,058	1,800	2,292	...	0,020	0,031
	06.	1,536	2,181	2,733	0,060	1,564	2,679	2,876	0,024	0,035
	07.	1,745	1,944	1,794	0,052	1,825	2,541	2,898	0,015	0,035
	08.	2,026	2,201	1,955	0,065	1,769	2,516	2,023	0,015	0,042
	09.	1,752	1,059	2,854	0,070	1,811	2,410	2,779	0,015	0,040
Iznos depozita (novi poslovi)										- u hiljadama KM -
2020.	12.	22.325	20.927	14.571	3.753.355	7.259	117.688	8.458	919.880	130.453
2021.	12.	13.950	9.133	...	4.768.468	24.403	25.153	25.554	1.158.011	89.918
2022.	12.	25.805	5.906	5.436	4.653.682	28.241	52.781	25.400	1.270.533	238.166
2023.	12.	25.704	14.739	22.071	5.520.447	12.137	12.546	6.764	1.466.316	176.691
2024.	12.	55.088	32.109	8.177	6.182.214	34.013	13.284	64.240	1.468.883	154.625
2024.	07.	16.120	2.641	11.207	5.786.225	25.564	40.480	47.075	1.628.649	167.939
	08.	9.437	9.509	14.531	5.919.722	6.720	36.177	4.546	1.521.426	189.132
	09.	55.655	15.865	1.107	5.824.225	4.341	13.465	14.634	1.500.809	185.954
	10.	23.247	7.818	230	5.937.949	115.740	22.994	2.264	1.438.801	178.895
	11.	4.810	8.609	6.314	5.890.866	34.028	22.565	4.087	1.557.863	166.241
	12.	55.088	32.109	8.177	6.182.214	34.013	13.284	64.240	1.468.883	154.625
2025.	01.	29.544	12.069	359	6.199.112	35.513	4.955	6.528	1.533.023	165.888
	02.	10.824	5.949	302	5.911.729	31.251	9.132	17.195	1.478.515	148.250
	03.	71.676	2.454	108	5.668.202	77.941	11.184	10.135	1.482.791	137.945
	04.	139.227	10.145	60.722	5.757.916	38.070	34.951	4.725	1.492.940	197.309
	05.	38.639	19.253	5.455	5.823.356	15.786	35.290	-	1.498.960	185.028
	06.	31.869	71.087	20.858	5.854.375	14.738	42.967	7.798	1.537.583	185.304
	07.	151.789	7.480	8.965	6.016.183	29.952	15.032	5.393	1.546.856	203.675
	08.	32.527	4.423	9.543	6.315.827	26.576	17.615	1.498	1.522.012	179.446
	09.	57.534	13.663	29.654	6.443.286	48.391	26.186	9.271	1.560.365	187.225

Napomena:

Korigovani nazivi u zaglavlju tabele za kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća retroaktivno počevši od podataka za juni 2020. godine, kao što je dato u objašnjenju:

-od juna 2020. godine Depoziti u KM, do juna 2020. godine Depoziti u KM i depoziti u KM sa valutnom klauzulom

-od juna 2020. godine Depoziti u EUR i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za EUR, do juna 2020. godine Depoziti u EUR

-od juna 2020. godine Depoziti u stranoj valuti (osim EUR) i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za stranu valutu (osim EUR), do juna 2020. godine

Depoziti u stranoj valuti (neuključujući depozite u EUR)

Ostali elementi naziva zaglavlja navedenih tabela ostaju isti kao i podaci u kolonama.

*Kamatne stope na depozite po viđenju i iznosi tih depozita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

Kamatne stope na depozite s dogovorenim dospijecem i iznosi tih depozita se odnose na nove poslove.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

Depoziti u stranoj valuti obuhvaćaju sve strane valute osim EUR

T13: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka

- na kraju perioda, u milionima KM -

Godina	Mjesec	Depoziti			Krediti		
		Prenosivi depoziti	Ostali depoziti	Ukupni depoziti	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Ukupni krediti
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)
2015.	12.	7.038,7	9.492,1	16.530,8	4.164,9	12.701,9	16.866,8
2016.	12.	8.056,6	9.695,5	17.752,1	4.152,6	13.048,5	17.201,1
2017.	12.	9.558,1	10.111,0	19.669,1	4.261,5	14.160,9	18.422,4
2018.	12.	11.318,5	10.431,3	21.749,8	4.289,8	15.196,1	19.485,8
2019.	12.	12.566,6	11.253,8	23.820,4	4.651,2	16.121,5	20.772,8
2020.	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2021.	12.	16.762,9	11.069,7	27.832,6	4.396,9	16.680,4	21.077,3
2022.	12.	18.710,9	10.518,3	29.229,2	4.623,0	17.445,0	22.068,0
2023.	12.	20.060,8	11.066,0	31.126,8	4.925,0	18.599,1	23.524,1
2024.	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2024.	07.	21.323,4	11.186,1	32.509,5	5.115,1	19.904,5	25.019,7
	08.	21.408,7	11.239,3	32.648,0	5.089,9	19.964,7	25.054,5
	09.	21.495,7	11.338,9	32.834,5	5.172,0	20.041,6	25.213,6
	10.	21.541,5	11.486,8	33.028,3	5.165,9	20.202,6	25.368,4
	11.	21.746,0	11.517,2	33.263,2	5.153,5	20.421,6	25.575,1
	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2025.	01.	22.228,2	11.643,2	33.871,5	5.171,9	20.592,3	25.764,2
	02.	22.218,5	11.609,1	33.827,7	5.382,0	20.684,2	26.066,2
	03.	22.250,5	11.546,0	33.796,4	5.545,9	20.916,9	26.462,8
	04.	22.558,9	11.662,2	34.221,1	5.575,1	21.182,8	26.757,9
	05.	22.725,8	11.566,1	34.291,9	5.564,7	21.459,0	27.023,8
	06.	22.863,7	11.664,4	34.528,2	5.607,6	21.730,1	27.337,7
	07.	23.954,7	11.688,7	35.643,4	5.567,7	21.898,8	27.466,5
	08.	24.205,2	11.834,2	36.039,4	5.414,4	22.029,0	27.443,4
	09.	24.268,2	11.960,4	36.228,6	5.544,3	22.247,5	27.791,8

Napomena:

Ukupni depoziti predstavljaju obaveze komercijalnih banaka BiH prema svim domaćim institucionalnim sektorima u domaćoj i stranoj valuti. Ukupni krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka BiH od svih institucionalnih sektora, u domaćoj i stranoj valuti.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Vidi napomenu na strani 45.

T14: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka

- na kraju perioda, u milionima KM -

DEPOZITI DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA													
Godina	Mjesec	Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih institucija	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depoziti domaćinstva	Ostali depoziti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	231,8	693,0	337,0	245,5	65,8	891,7	1.187,6	2.606,7	365,7	9.864,8	41,2	16.530,8
2016.	12.	168,3	746,6	426,0	277,9	92,8	961,5	1.219,9	2.787,8	374,5	10.661,1	35,6	17.752,1
2017.	12.	267,3	856,7	599,5	340,2	152,9	1.047,0	1.384,8	3.329,9	384,1	11.271,1	35,4	19.669,1
2018.	12.	185,4	1.199,7	733,7	403,1	277,7	1.147,5	1.482,4	3.723,1	398,8	12.146,5	51,8	21.749,8
2019.	12.	173,8	1.467,9	914,6	446,3	352,7	1.155,4	1.510,7	4.052,6	447,5	13.240,9	58,0	23.820,4
2020.	12.	219,1	1.631,1	832,1	423,5	158,2	1.131,2	1.556,0	4.706,9	500,1	13.760,7	63,4	24.982,2
2021.	12.	136,1	1.838,7	1.245,2	612,1	187,0	1.159,6	1.804,1	5.535,4	543,1	14.695,5	75,7	27.832,6
2022.	12.	280,5	1.939,6	1.501,7	719,2	167,9	1.195,8	2.014,0	6.144,9	573,4	14.575,4	116,9	29.229,2
2023.	12.	237,9	1.480,6	1.667,3	728,5	184,9	1.038,0	1.895,0	7.088,5	645,4	16.058,7	102,1	31.126,8
2024.	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2024.	07.	415,3	1.365,8	1.646,3	737,0	175,9	1.084,8	1.968,8	7.594,4	699,7	16.701,1	120,5	32.509,5
	08.	358,6	1.349,4	1.644,4	731,9	168,9	1.075,0	2.005,5	7.642,7	693,5	16.854,3	123,8	32.648,0
	09.	346,8	1.238,7	1.688,7	796,7	157,4	1.129,5	1.955,5	7.723,6	724,4	16.937,4	135,8	32.834,5
	10.	350,1	1.263,6	1.667,1	779,1	168,3	1.076,4	1.996,0	7.783,4	715,7	17.108,1	120,5	33.028,3
	11.	306,0	1.309,7	1.675,7	759,1	183,3	1.088,5	1.949,3	7.909,4	713,6	17.238,1	130,4	33.263,2
	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2025.	01.	279,8	1.174,6	1.670,5	724,5	188,0	1.072,4	1.975,3	8.185,0	765,6	17.699,8	136,1	33.871,5
	02.	230,8	1.166,4	1.675,2	749,4	173,8	1.071,1	1.946,0	7.849,1	754,8	18.029,5	181,6	33.827,7
	03.	230,0	1.288,9	1.784,2	759,7	164,8	1.096,1	1.908,0	7.590,8	762,0	18.071,0	140,9	33.796,4
	04.	249,7	1.291,7	1.815,7	732,9	170,7	1.119,5	1.951,9	7.785,1	776,5	18.201,8	125,8	34.221,1
	05.	207,3	1.376,4	1.814,1	734,2	170,4	1.107,5	1.876,3	7.805,6	784,2	18.290,1	125,8	34.291,9
	06.	205,7	1.307,0	1.862,6	744,5	166,1	1.116,1	1.815,0	8.009,3	785,0	18.385,3	131,5	34.528,2
	07.	207,4	1.996,2	1.875,8	736,6	199,7	1.110,1	1.895,4	8.081,3	818,8	18.597,4	124,7	35.643,4
	08.	477,1	1.735,0	1.879,1	756,5	193,2	1.118,7	1.900,4	8.275,6	813,6	18.767,2	123,0	36.039,4
	09.	351,3	1.628,9	1.925,3	773,6	174,1	1.133,1	1.943,6	8.487,5	805,2	18.883,3	122,8	36.228,6

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti domaćih institucionalnih sektora predstavljaju obaveze komercijalnih banaka prema svim institucionalnim sektorima. Depoziti na nivou BiH predstavljaju depozite kod banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

Vidi napomenu na strani 45.

T15: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka

- na kraju perioda, u milionima KM -

KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA													
Godina	Mjesec	Krediti institucijama BiH	Krediti vladama entiteta	Krediti vladama kantona	Krediti vladama opština	Krediti fondovima s ocijalne zaštite	Krediti ostalim finansijskim institucijama	Krediti nefnansijskim javnim preduzećima	Krediti nefnansijskim privatnim preduzećima	Krediti neprofitnim organizacijama	Krediti stanovništvu	Ostali krediti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	0,0	490,2	230,3	303,7	138,4	60,1	396,7	7.418,2	16,7	7.784,2	28,2	16.866,8
2016.	12.	0,0	343,5	233,2	281,8	104,2	52,4	371,9	7.703,3	19,1	8.076,3	15,4	17.201,1
2017.	12.	0,0	378,0	209,3	292,0	87,3	83,4	401,6	8.319,8	21,8	8.613,7	15,6	18.422,4
2018.	12.	0,0	388,7	186,8	292,1	174,2	125,7	421,3	8.623,0	20,3	9.241,3	12,5	19.485,8
2019.	12.	0,0	416,5	168,7	313,5	199,5	144,7	497,6	9.034,0	20,6	9.975,5	2,2	20.772,8
2020.	12.	11,6	422,1	142,2	374,1	211,2	144,8	535,7	8.588,4	20,5	9.894,8	2,0	20.347,4
2021.	12.	16,1	407,0	187,2	375,8	194,2	152,7	510,7	8.776,8	20,3	10.435,5	1,1	21.077,3
2022.	12.	8,9	358,7	203,7	380,9	170,6	159,9	626,3	9.155,5	23,3	10.978,4	1,8	22.068,0
2023.	12.	5,9	283,6	266,7	373,5	180,5	206,0	617,1	9.767,7	34,6	11.786,0	2,5	23.524,1
2024.	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2024.	07.	3,4	316,7	248,9	425,3	213,9	242,0	592,1	10.442,7	35,0	12.497,0	2,8	25.019,7
	08.	3,5	291,2	248,4	430,8	225,9	242,7	576,8	10.422,9	33,8	12.575,7	2,8	25.054,5
	09.	3,6	298,9	242,2	442,6	227,7	245,2	571,6	10.482,9	32,1	12.664,0	2,8	25.213,6
	10.	3,6	284,4	290,2	441,1	243,4	237,9	558,1	10.517,2	30,1	12.760,1	2,3	25.368,4
	11.	3,7	291,6	308,1	439,3	240,0	261,8	574,3	10.590,4	30,6	12.832,5	2,6	25.575,1
	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2025.	01.	3,9	317,8	300,0	433,7	224,4	286,0	681,6	10.564,2	31,1	12.919,8	1,9	25.764,2
	02.	4,0	382,9	299,2	430,1	221,9	276,9	645,6	10.750,1	31,9	13.021,8	1,7	26.066,2
	03.	4,1	424,5	300,1	429,4	219,7	276,6	633,5	10.943,8	31,0	13.198,1	2,1	26.462,8
	04.	4,1	434,4	304,7	424,5	217,4	280,5	672,5	11.022,0	30,4	13.365,8	1,6	26.757,9
	05.	4,2	431,6	307,6	420,8	215,1	291,3	699,2	11.091,2	33,3	13.527,9	1,6	27.023,8
	06.	4,3	465,9	308,2	415,8	211,1	300,0	689,0	11.236,8	38,5	13.666,7	1,2	27.337,7
	07.	4,4	475,8	302,3	417,6	206,7	318,2	736,8	11.123,2	42,0	13.838,3	1,3	27.466,5
	08.	4,5	375,6	300,6	413,5	202,5	326,6	730,0	11.103,0	38,5	13.946,7	1,9	27.443,4
	09.	4,7	363,8	309,9	418,4	198,2	349,0	725,1	11.303,2	37,2	14.080,9	1,3	27.791,8

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Kreditni domaćim institucionalnim sektorima predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih institucionalnih sektora. Krediti na nivou BiH uključuju kredite plasirane preko komercijalnih banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

Vidi napomenu na strani 45.

T16: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka

- na kraju perioda, u milionima KM -

Godina	Mjesec	DEPOZITI				KREDITI			
		KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM	KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM
		3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9
2015.	12.	9.513,6	6.347,0	670,2	16.530,8	16.642,8	217,5	6,5	16.866,8
2016.	12.	10.607,5	6.458,1	686,4	17.752,0	16.990,4	205,6	5,1	17.201,1
2017.	12.	12.022,8	6.949,5	696,7	19.669,1	18.285,4	132,6	4,4	18.422,4
2018.	12.	13.807,3	7.222,2	720,3	21.749,8	19.386,2	98,2	1,4	19.485,8
2019.	12.	13.306,9	9.547,3	984,0	23.838,2	9.896,0	10.833,1	29,0	20.758,1
2020.	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2021.	12.	16.732,4	10.257,3	842,9	27.832,6	11.174,0	9.893,6	9,7	21.077,3
2022.	12.	18.209,1	10.073,0	947,1	29.229,2	13.086,0	8.979,5	2,6	22.068,0
2023.	12.	19.182,7	11.048,0	896,0	31.126,8	15.113,0	8.410,2	0,9	23.524,1
2024.	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2024.	07.	20.264,5	11.329,9	915,1	32.509,5	16.905,9	8.113,0	0,7	25.019,7
	08.	20.523,1	11.185,6	939,3	32.648,0	17.013,0	8.040,8	0,7	25.054,5
	09.	20.664,3	11.232,1	938,1	32.834,5	17.241,2	7.971,6	0,7	25.213,6
	10.	20.856,8	11.216,7	954,8	33.028,3	17.452,2	7.915,6	0,7	25.368,4
	11.	20.869,4	11.448,4	945,4	33.263,2	17.676,0	7.898,4	0,7	25.575,1
	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2025.	01.	21.547,8	11.401,6	922,1	33.871,5	17.984,7	7.778,8	0,7	25.764,2
	02.	21.630,5	11.268,0	929,2	33.827,7	18.291,4	7.774,1	0,7	26.066,2
	03.	21.746,7	11.149,5	900,3	33.796,4	18.697,0	7.765,2	0,7	26.462,8
	04.	22.162,9	11.134,5	923,7	34.221,1	19.014,1	7.743,2	0,6	26.757,9
	05.	22.361,8	10.956,8	973,2	34.291,9	19.282,4	7.740,8	0,6	27.023,8
	06.	22.534,1	11.064,5	929,5	34.528,2	19.582,5	7.754,6	0,6	27.337,7
	07.	23.482,2	11.195,6	965,6	35.643,4	19.721,2	7.744,7	0,6	27.466,5
	08.	23.656,0	11.435,5	948,0	36.039,4	19.711,1	7.731,8	0,6	27.443,4
	09.	23.885,9	11.375,5	967,1	36.228,6	20.030,1	7.761,1	0,5	27.791,8

Napomena:

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, komercijalne banke su od 1. januara 2020. godine izvršile preknjižavanje određenih potraživanja iz bilansa na vanbilansnu evidenciju, što se reflektovalo na smanjenje potraživanja (kredita) od oko 400 miliona KM u sektorima privatnih preduzeća i stanovništva.

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kreditni depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006

Vidi napomenu na strani 45.

T17: Kupovina i prodaja konvertibilne marke

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Prodaja	Kupovina	Saldo	Kumulativ salda
1	2	3	4	5=(3-4)	6
2015.		5.470.552	4.699.060	771.492	7.599.818
2016.		7.485.849	6.622.039	863.811	8.463.629
2017.		8.476.378	7.421.186	1.055.192	9.518.821
2018.		10.792.432	9.780.514	1.011.918	10.530.740
2019.		11.385.556	10.533.525	852.031	11.223.633
2020.		11.344.462	10.184.558	1.159.904	12.542.676
2021.		9.872.890	7.399.673	2.473.217	15.015.893
2022.		6.291.277	6.075.689	215.588	15.231.481
2023.		10.891.324	11.128.647	-237.323	14.994.158
2024.		16.579.730	16.327.122	252.608	15.246.766
2024.	07.	1.308.750	1.433.509	-124.759	14.579.825
	08.	1.589.906	1.394.415	195.492	14.775.316
	09.	1.434.881	1.279.883	154.998	14.930.314
	10.	1.690.986	1.608.684	82.302	15.012.616
	11.	1.529.848	1.561.822	-31.974	14.980.641
	12.	1.792.977	1.526.852	266.125	15.246.766
2025.	01.	1.588.454	1.863.306	-274.853	14.971.913
	02.	1.480.038	1.660.325	-180.287	14.791.626
	03.	1.641.664	1.706.979	-65.315	14.726.312
	04.	1.779.421	1.682.344	97.077	14.823.388
	05.	1.412.887	1.581.252	-168.365	14.655.023
	06.	1.662.479	1.465.921	196.558	14.851.581
	07.	2.149.604	1.597.140	552.465	15.404.046
	08.	2.142.074	1.665.126	476.948	15.880.994
	09.	1.557.335	1.650.099	-92.764	15.788.230

T18: Prosječne obavezne rezerve

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Osnovica za obračun obavezne rezerve*	Prosječne obavezne rezerve	Prosječan saldo računa obaveznih rezervi kod CBBiH	Razlika
1	2	3	4	5	6=5-4
2015.		16.664.525	1.432.593	3.770.500	2.337.907
2016.		18.494.243	1.734.081	4.057.613	2.323.532
2017.		21.224.853	2.122.485	4.303.340	2.180.855
2018.		23.537.084	2.353.708	5.205.234	2.851.526
2019.		25.752.968	2.575.297	5.589.021	3.013.724
2020.		26.950.173	2.695.017	5.409.751	2.714.733
2021.		28.677.192	2.867.719	6.302.482	3.434.762
2022.		30.175.606	3.017.561	6.694.300	3.676.739
2023.		31.917.917	3.191.792	6.209.280	3.017.489
2024.		34.288.506	3.428.851	5.868.504	2.439.654
2024.	07.	34.366.614	3.436.661	5.710.881	2.274.219
	08.	34.837.268	3.483.727	5.813.333	2.329.606
	09.	35.000.753	3.500.075	5.863.661	2.363.586
	10.	35.088.969	3.508.897	5.662.527	2.153.630
	11.	35.310.747	3.531.075	5.727.856	2.196.781
	12.	35.707.247	3.570.725	5.963.562	2.392.837
2025.	01.	36.162.562	3.616.256	5.913.049	2.296.793
	02.	35.979.170	3.597.917	5.942.990	2.345.073
	03.	36.145.181	3.614.518	5.789.608	2.175.090
	04.	36.213.344	3.621.334	5.594.464	1.973.129
	05.	36.617.862	3.661.786	5.653.079	1.991.293
	06.	36.744.739	3.674.474	5.581.050	1.906.576
	07.	37.110.078	3.711.008	5.754.661	2.043.653
	08.	38.075.588	3.807.559	6.167.055	2.359.496
	09.	38.435.028	3.843.503	6.238.517	2.395.014

Napomena:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o povećanju naknada na obaveznu rezervu koje plaća komercijalnim bankama, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH. Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM, isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava. Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora. Primjena ove Odluke počinje 1. 7. 2023. godine.

Od 1. jula 2016. godine stopa obavezne rezerve koju primjenjuje CBBiH na osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 10%.

Od 1. jula 2016. godine CBBiH primjenjuje nove stope za obračun naknade na sredstva na računu rezervi banaka: Centralna banka BiH na računu rezervi komercijalne banke u obračunskom periodu ne obračunava naknadu na iznos sredstava obavezne rezerve, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate).

Od 1. maja 2015. godine Centralna banka obračunava naknadu banci na iznos sredstava te banke na računu rezervi kod Centralne banke u obračunskom periodu, kako slijedi:

- na iznos obavezne rezerve – prosjek EONIA-e koji je u istom periodu zabilježen na tržištu umanjen za 10 baznih poena, ili minimum nula,
- na iznos sredstava iznad obavezne rezerve – nulta stopa naknade.

Nulta stopa naknade na obaveznu rezervu primjenjuje se u slučaju da je prosječna EONIA umanjena za 10 baznih poena imala negativnu vrijednost.

Od 1. septembra 2014. godine stopa naknade se utvrđuje na osnovu ponderisanog prosjeka kamatnih stopa koje je u istom periodu na tržištu ostvarila Centralna banka na depozite investirane do mjesec dana, s tim da se na iznos obavezne rezerve obračunava 70% ili minimum nula, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve 90% od navedene stope ili minimum nula.

T19: Obavezne rezerve po obračunskim periodima

- u hiljadama KM -

Mjesec	Obračunski period	Devizna osnovica*				Prosječna obavezna rezerva	Prosječna salda na računu obaveznih rezervi	Razlika	Obračunata naknada	Kaznena kamata
		KM	Devizna osnovica*	Strane valute	Ukupno					
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=(6*OR)	8	9=(8-7)	10	11
07.2024.	19	20.027.778	14.113.224	34.141.002	3.414.100	5.583.678	2.464.656	395,8	0,0	0,0
	20	20.266.596	14.332.140	34.598.736	3.459.874	5.297.209	2.086.304	400,9	0,0	0,0
	21	20.105.671	14.254.433	34.360.104	3.436.010	5.438.169	2.271.698	437,8	0,0	0,0
08.	22	20.283.274	14.380.261	34.663.535	3.466.353	5.575.388	2.389.728	401,5	0,0	0,0
	23	20.480.334	14.421.351	34.901.685	3.490.168	5.457.512	2.221.498	404,6	0,0	0,0
	24	20.535.359	14.411.226	34.946.585	3.494.659	5.605.260	2.377.592	445,8	0,0	0,0
09.	25	20.656.805	14.320.140	34.976.946	3.497.695	5.807.619	2.552.802	406,2	0,0	0,0
	26	20.696.339	14.344.777	35.041.116	3.504.112	5.494.164	2.167.094	407,0	0,0	0,0
	27	20.590.492	14.393.707	34.984.199	3.498.420	5.684.865	2.370.862	405,9	0,0	0,0
10.	28	20.742.285	14.428.998		35.171.283	3.517.128	5.697.544	2.339.011	408,3	0,0
	29	20.746.585	14.256.818		35.003.402	3.500.340	5.336.508	1.965.351	407,0	0,0
	30	20.715.685	14.376.537		35.092.222	3.509.222	5.509.021	2.156.527	448,3	0,0
11.	31	20.966.531	14.335.913		35.302.443	3.530.244	5.756.714	2.407.658	410,7	0,0
	32	20.979.232	14.385.985		35.365.217	3.536.522	5.415.438	2.013.823	411,3	0,0
	33	20.849.739	14.414.842		35.264.581	3.526.458	5.504.533	2.168.862	409,7	0,0
12.	34	20.878.677	14.553.724		35.432.400	3.543.240	5.745.682	2.407.098	411,3	0,0
	35	21.157.994	14.645.914		35.803.908	3.580.391	5.596.066	2.155.098	415,9	0,0
	36	21.270.356	14.615.076		35.885.432	3.588.543	5.917.910	2.616.315	458,9	0,0
01.2025.	1	21.618.581	14.562.691		36.181.272	3.618.127	5.825.433	2.488.056	421,6	0,0
	2	21.620.784	14.541.210		36.161.994	3.616.199	5.531.431	2.082.055	421,5	0,0
	3	21.519.622	14.624.800		36.144.421	3.614.442	5.731.810	2.320.266	462,8	0,0
02.	4	21.629.033	14.586.989		36.216.023	3.621.602	5.942.982	2.527.985	422,0	0,0
	5	21.410.030	14.197.714		35.607.744	3.560.774	5.567.573	2.180.976	415,7	0,0
	6	21.627.157	14.486.586		36.113.743	3.611.374	5.740.898	2.326.258	336,9	0,0
03.	7	21.705.766	14.514.523		36.220.289	3.622.029	5.856.963	2.423.693	422,4	0,0
	8	21.753.814	14.455.380		36.209.194	3.620.919	5.429.280	1.962.164	422,6	0,0
	9	21.563.964	14.442.097		36.006.060	3.600.606	5.549.508	2.139.413	461,8	0,0
04.	10	21.682.821	14.402.771		36.085.592	3.608.559	5.471.393	2.046.965	421,2	0,0
	11	21.857.505	14.442.899		36.300.405	3.630.040	5.282.572	1.810.592	423,9	0,0
	12	21.804.423	14.449.611		36.254.035	3.625.403	5.522.495	2.061.830	423,3	0,0
05.	13	22.073.527	14.453.292		36.526.819	3.652.682	5.735.275	2.289.486	427,0	0,0
	14	22.254.761	14.462.568		36.717.329	3.671.733	5.301.376	1.799.319	429,6	0,0
	15	22.173.828	14.435.611		36.609.439	3.660.944	5.364.209	1.885.074	471,1	0,0
06.	16	22.301.668	14.380.118		36.681.786	3.668.179	5.411.379	1.936.497	429,6	0,0
	17	22.433.588	14.333.725		36.767.313	3.676.731	5.363.704	1.854.572	431,0	0,0
	18	22.407.500	14.377.618		36.785.117	3.678.512	5.424.772	1.928.659	431,0	0,0
07.	19	22.471.017	14.463.297		36.934.314	3.693.431	5.421.525	1.936.459	432,6	0,0
	20	22.592.418	14.527.047		37.119.465	3.711.947	5.440.595	1.857.932	434,8	0,0
	21	22.724.476	14.551.978		37.276.454	3.727.645	5.927.977	2.336.569	480,6	0,0
08.	22	23.369.744	14.616.523		37.986.267	3.798.627	6.167.244	2.516.167	446,4	0,0
	23	23.551.151	14.587.905		38.139.056	3.813.906	5.827.319	2.123.768	448,7	0,0
	24	23.548.550	14.552.890		38.101.441	3.810.144	6.118.474	2.438.554	493,2	0,0
09.	25	23.715.770	14.660.839		38.376.609	3.837.661	6.221.724	2.522.762	451,6	0,0
	26	23.750.474	14.832.832		38.583.306	3.858.331	5.973.325	2.233.655	453,5	0,0
	27	23.597.879	14.747.288		38.345.168	3.834.517	6.131.490	2.428.626	450,6	0,0

Napomena:

Vidi napomenu uz tabelu T18.

*Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira u kojoj se valuti sredstva izraze. Osnovicu u domaćoj valuti za obračun obavezne rezerve u KM čine depoziti i pozajmljena sredstva u KM. Od januara 2024. godine deviznu osnovicu za obračun obavezne rezerve u EUR čine depoziti i pozajmljena sredstva u KM sa valutnom klauzulom i depoziti i pozajmljena sredstva u stranim valutama.

T20: Promet vrijednosnih papira na berzama BiH

		Banjalučka berza			Sarajevska berza		
Godina	Mjesec	Vlasnički vrijednosni papiri	Dužnički vrijednosni papiri	Ukupno vrijednosni papiri	Vlasnički vrijednosni papiri	Dužnički vrijedni papiri	Ukupno vrijednosni papiri
Promet (u KM)							
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)
2015.		84.755.363	475.851.240	560.606.603	583.555.637	636.027.944	1.219.583.581
2016.		50.060.378	575.098.271	625.158.649	229.052.543	526.159.208	755.211.751
2017.		49.731.565	437.142.705	486.874.270	200.324.425	332.282.930	532.607.355
2018.		102.148.845	326.022.020	428.170.864	166.388.975	121.807.256	288.196.231
2019.		76.553.140	395.580.201	472.133.341	195.685.121	235.239.354	430.924.475
2020.		112.624.363	621.394.835	734.019.198	157.601.307	383.430.414	541.031.721
2021.		100.519.856	277.277.214	377.797.070	131.073.731	190.020.920	321.094.651
2022.		62.433.309	625.991.183	688.424.491	119.843.227	263.894.760	383.737.987
2023.		93.924.290	960.780.274	1.054.704.564	34.021.676	387.868.856	421.890.532
2024.		116.021.209	620.099.123	736.120.332	44.683.872	741.026.504	785.710.376
2024.	07.	5.290.363	8.003.204	13.293.567	8.698.901	0	8.698.901
	08.	1.874.932	56.088.966	57.963.898	1.916.749	4.369.575	6.286.324
	09.	2.226.650	122.984.378	125.211.028	1.790.591	78.817.891	80.608.482
	10.	372.720	1.005.474	1.378.194	3.064.810	124.384.233	127.449.043
	11.	629.615	25.161.864	25.791.479	2.776.789	17.978.531	20.755.320
	12.	866.746	87.672.507	88.539.253	2.254.974	249.917.333	252.172.307
2025.	01.	277.888	894.088	1.171.976	1.899.825	0	1.899.825
	02.	1.276.077	35.304.913	36.580.990	4.965.682	10.000	4.975.682
	03.	2.106.473	71.348.769	73.455.242	6.920.726	198.887.879	205.808.605
	04.	901.724	7.195.685	8.097.409	1.131.422	89.510.391	90.641.812
	05.	1.346.533	125.603.059	126.949.593	3.682.314	91.343.586	95.025.900
	06.	1.248.501	81.026.855	82.275.357	4.453.293	0	4.453.293
	07.	533.678	3.406.065	3.939.743	1.517.825	0	1.517.825
	08.	1.730.538	58.413.863	60.144.401	6.875.945	0	6.875.945
	09.	1.152.688	49.417.872	50.570.560	2.045.397	0	2.045.397

Izvor:

Berze u Sarajevu i Banjoj Luci

T21: Transakcije u platnom prometu

- u milionima KM -

Godina	Mjesec	BPRV		ŽIROKLIRING		UKUPNO	
		Br. transakcija	Iznos	Br. transakcija	Iznos	Br. transakcija	Iznos
		3	4	5	6	7=3+5	8=4+6
2015.		874.575	70.655	38.212.073	14.451	39.086.648	85.106
2016.		935.319	72.876	39.068.883	15.509	40.004.202	88.380
2017.		996.043	79.855	40.111.318	16.388	41.107.361	96.243
2018.		1.067.256	85.393	41.266.770	17.277	42.334.026	102.670
2019.		1.105.320	104.826	42.496.286	18.221	43.601.606	123.056
2020.		1.072.023	87.108	42.702.383	18.024	43.774.406	105.132
2021.		1.236.315	102.287	46.735.411	20.116	47.971.726	122.403
2022.		1.435.980	123.370	48.264.255	22.456	49.700.235	145.825
2023.		1.523.992	139.164	49.298.196	23.932	50.822.188	163.096
2024.		1.706.358	157.141	51.691.850	25.901	53.398.208	183.042
2024.	07.	151.789	13.827	4.661.804	2.325	4.813.593	16.152
	08.	141.501	13.167	4.216.653	2.166	4.358.154	15.333
	09.	141.330	13.155	4.264.088	2.145	4.405.418	15.300
	10.	152.821	13.687	4.605.546	2.328	4.758.367	16.015
	11.	142.571	12.869	4.199.482	2.162	4.342.053	15.032
	12.	167.427	16.937	4.753.607	2.484	4.921.034	19.421
2025.	01.	129.429	11.718	4.059.064	1.945	4.188.493	13.662
	02.	144.504	12.647	4.276.614	2.121	4.421.118	14.767
	03.	149.800	14.505	4.465.556	2.279	4.615.356	16.783
	04.	156.922	14.688	4.614.256	2.406	4.771.178	17.094
	05.	148.212	13.559	4.382.230	2.250	4.530.442	15.809
	06.	154.569	13.818	4.478.653	2.315	4.633.222	16.133
	07.	167.241	15.322	4.823.323	2.530	4.990.564	17.852
	08.	150.597	13.558	4.242.756	2.261	4.393.353	15.819
	09.	160.030	14.467	4.576.710	2.391	4.736.740	16.859

T22: Platni bilans BiH							- u milionima KM -					
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.
TEKUĆI RAČUN	-1.094	-927	-980	-577	-2.000	-1.067	-955	-410	-83	-412	-918	-383
Roba - saldo	-7.521	-7.963	-6.268	-7.170	-10.183	-10.259	-2.820	-2.882	-3.009	-2.940	-2.838	-2.877
Izvoz robe	10.418	10.180	9.423	12.710	16.368	15.507	3.500	3.834	3.809	3.976	3.904	4.143
Uvoz robe	17.940	18.143	15.691	19.880	26.551	25.766	6.321	6.716	6.818	6.917	6.742	7.020
Usluge - saldo	2.612	2.797	1.636	2.827	3.983	4.383	812	1.083	1.456	1.122	741	1.005
Izvoz usluga	3.832	4.149	2.590	4.053	5.669	6.424	1.206	1.624	2.304	1.625	1.210	1.620
Uvoz usluga	1.220	1.352	954	1.226	1.686	2.041	395	540	848	503	468	615
Primarni dohodak - saldo	-195	-60	-192	-499	-599	-242	-63	-2	43	-85	13	82
Potražuje	1.026	1.197	935	1.193	1.437	1.956	536	586	590	622	568	640
Duguje	1.221	1.258	1.128	1.692	2.035	2.198	599	588	547	706	555	558
Sekundarni dohodak - saldo	4.010	4.299	3.844	4.264	4.799	5.050	1.117	1.390	1.427	1.491	1.166	1.407
Potražuje	4.404	4.711	4.277	4.728	5.306	5.677	1.302	1.579	1.601	1.660	1.349	1.599
Duguje	394	412	433	464	508	626	185	189	174	169	184	192
KAPITALNI RAČUN	305	384	361	351	325	360	89	96	115	92	92	102
Potražuje	311	386	369	355	329	368	91	98	117	94	94	104
Duguje	6	2	8	4	4	8	2	2	2	2	2	3
FINANSIJSKI RAČUN	-801	-590	-878	-142	-1.510	-339	-954	-491	29	-197	-895	-256
Direktne investicije	-960	-739	-699	-1.098	-1.570	-1.830	-533	-297	-492	-275	-286	-363
Neto finansijska aktiva	32	38	138	150	152	212	19	79	26	91	77	52
Neto finansijska pasiva	992	777	837	1.248	1.722	2.042	552	376	518	366	363	415
Portfolio investicije	256	214	4	82	261	447	-8	197	140	70	8	187
Neto finansijska aktiva	254	179	-26	349	246	407	-13	197	140	70	19	177
Neto finansijska pasiva	-2	-35	-30	267	-15	-40	-6	0	0	0	10	-10
Finansijski derivativi	-5	-1	0	1	0	2	0	1	-2	2	-3	-2
Neto finansijska aktiva	-7	-12	-7	-3	-4	-2	0	0	-2	-1	-4	-3
Neto finansijska pasiva	-2	-11	-7	-4	-4	-4	0	-1	-1	-2	-1	-1
Ostale investicije	-1.205	-999	-1.430	-1.821	-343	990	-118	-875	192	-701	229	-276
Neto finansijska aktiva	286	-12	-218	-58	806	1.178	59	-91	530	-239	235	-247
Valuta i depoziti	-59	-28	-272	-220	315	738	158	-181	634	-211	129	-179
Zajmovi	223	-90	-13	-22	86	-46	93	-17	82	55	-9	89
Osiguranje i penzije	30	22	25	37	38	13	4	9	8	2	1	12
Trgovinski krediti i avansi	98	73	60	154	303	448	-191	102	-193	-99	103	-200
Ostala finansijska aktiva	-6	10	-17	-7	62	24	-6	-3	-2	14	11	32
Neto finansijska pasiva	1.491	987	1.212	1.764	1.149	189	177	784	338	462	6	29
Valuta i depoziti	393	75	-811	-287	-145	-280	-78	380	-1	83	-55	108
Zajmovi	463	318	1.429	648	344	-446	98	229	178	223	-140	-238
Osiguranje i penzije	-10	-10	-5	-5	-9	-16	-2	-4	-5	-8	-4	-4
Trgovinski krediti i avansi	618	619	582	795	937	917	155	167	166	173	177	182
Ostala finansijska pasiva (uključujući i SDR)	27	-15	16	613	22	13	5	11	-1	-8	28	-19
Rezervna aktiva	1.114	935	1.246	2.695	142	52	-295	483	191	707	-843	197
Monetarno zlato	0	0	0	0	-162	0	0	0	0	313	0	0
Valuta i depoziti	253	238	549	441	4.432	-63	-1.558	189	253	-357	-1.193	171
Vrijednosni papiri	860	699	696	2.254	-4.126	113	1.262	294	-63	750	349	26
Ostala rezervna aktiva	1	-2	1	0	-2	2	1	0	0	1	1	0
NETO GREŠKE I PROPUSTI	-12	-46	-259	85	165	367	-87	-176	-3	122	-69	25

Napomena:

Platni bilans BiH urađen je u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans i međunarodnu investicijsku poziciju, šesto izdanje – BPM6). Kompilacija platnog bilansa uključuje i redovnu reviziju objavljenih kvartalnih podataka za prethodne četiri godine i prvi kvartal tekuće godine, u skladu sa uputstvom EU za izvješćavanje.

Detaljnija metodološka objašnjenja se nalaze na web stranici, www.cbbh.ba/ pod statistika.

T23: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)

- u milionima KM -

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.
NETO POZICIJA	-14.100	-13.172	-11.633	-11.297	-11.602	-10.297,7	-10.656,8	-11.298,9	-10.985,4	-10.815,3	-11.752,0	-11.832,0
AKTIVA	19.326	21.021	22.339	25.332	26.666	29.139,7	29.323,0	29.771,8	30.855,5	31.697,7	31.038,9	31.215,1
Direktne investicije	1.268	1.245	1.389	1.536	1.689	1.874,7	1.894,1	1.973,3	1.998,1	2.086,7	2.163,8	2.216,1
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	468	622	758	811	913	1.075,5	1.080,0	1.113,7	1.112,8	1.168,6	1.185,8	1.241,3
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	799	623	631	726	776	799,3	814,1	859,6	885,3	918,0	978,0	974,8
Portfolio investicije	1.018	1.203	1.180	1.519	1.762	2.168,7	2.155,4	2.353,0	2.493,4	2.565,9	2.586,0	2.749,9
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	41	39	38	82	97	92,0	92,2	88,3	93,9	105,8	113,7	113,8
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	977	1.164	1.141	1.437	1.665	2.076,7	2.063,3	2.264,7	2.399,4	2.460,1	2.472,3	2.636,1
Finansijski derivativi	0	1	0	0	0	7,5	7,7	3,3	5,0	3,3	0,8	0,5
Ostale investicije	5.415	5.975	5.901	5.926	7.146	8.795,3	9.231,8	8.884,8	9.491,0	9.396,8	9.386,2	9.127,0
Ostali vlasnički kapital	54	53	68	66	67	67,4	67,4	67,5	67,5	69,5	69,5	69,5
Valuta i Depoziti	3.952	4.350	4.297	4.244	4.807	5.792,3	6.258,8	5.859,5	6.514,3	6.440,2	6.380,2	6.235,7
Zajmovi	249	210	195	194	275	234,0	328,2	312,1	395,9	453,0	446,0	537,0
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	89	94	105	111	149	143,4	157,2	158,3	163,9	138,2	147,4	151,0
Trgovinski krediti i avansi	1.021	1.199	1.195	1.275	1.752	2.441,0	2.308,1	2.379,8	2.245,4	2.176,8	2.213,7	1.975,6
Ostala potraživanja/obaveze	49	69	40	36	95	117,1	111,9	107,6	104,0	119,1	129,4	158,2
Rezervna aktiva	11.626	12.598	13.869	16.350	16.069	16.293,4	16.034,0	16.557,4	16.868,1	17.644,9	16.902,0	17.121,6
Valuta i depoziti	3.188	3.426	3.975	4.416	8.847	8.784,3	7.226,9	7.416,1	7.667,4	7.315,0	6.121,9	6.291,9
Vrijednosni papiri	8.225	8.917	9.601	11.630	7.061	7.330,8	8.609,3	8.933,4	8.974,0	9.769,1	10.141,4	10.209,5
Ostala rezervna aktiva	212	254	293	305	161	178,4	197,9	207,9	226,6	560,8	638,7	620,3
PASIVA	33.426	34.193	33.972	36.629	38.268	39.437,4	39.979,8	41.070,7	41.840,8	42.513,0	42.790,9	43.047,1
Direktne investicije	14.957	15.535	15.882	17.126	18.267	20.075,0	20.556,3	20.855,7	21.284,3	21.587,8	21.987,9	22.460,7
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	11.364	11.663	11.842	13.865	14.498	15.752,0	16.011,0	16.217,7	16.539,6	16.858,8	17.249,6	17.653,5
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	3.592	3.872	4.039	3.261	3.769	4.323,0	4.545,3	4.638,0	4.744,7	4.729,0	4.738,3	4.807,2
Portfolio investicije	246	207	189	479	438	408,4	394,6	410,9	400,1	381,2	410,4	406,8
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	98	99	121	167	121	98,3	93,1	99,2	99,4	97,7	97,4	97,5
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	148	107	69	312	317	310,1	301,5	311,8	300,7	283,5	312,9	309,3
Finansijski derivativi	0	1	2	0	0	0,3	0,0	2,4	17,3	12,4	4,2	4,1
Ostale investicije	18.223	18.451	17.899	19.024	19.563	18.953,7	19.029,0	19.801,7	20.139,2	20.531,6	20.388,5	20.175,6
Ostali vlasnički kapital	36	47	48	78	118	98,7	97,8	100,6	100,7	95,0	95,0	95,0
Valuta i Depoziti	2.751	2.825	2.015	1.730	1.584	1.304,9	1.227,3	1.607,8	1.607,0	1.689,9	1.636,1	1.706,7
Zajmovi	12.494	12.527	12.785	13.456	13.932	13.473,5	13.575,2	13.829,8	14.036,3	14.220,3	14.040,1	13.696,7
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	23	24	27	30	33	32,9	35,1	36,0	36,8	35,9	38,1	39,0
Trgovinski krediti i avansi	2.435	2.550	2.551	2.621	2.760	2.914,1	2.954,1	3.072,6	3.217,3	3.331,3	3.405,7	3.520,2
Ostale obaveze	102	88	101	104	120	141,2	145,8	156,9	156,0	140,6	175,2	164,5
Specijalna prava vučenje (Neto stvorene finansijske obaveze)	382	389	373	1.005	1.017	988,4	993,8	998,1	985,1	1.018,7	998,2	953,6

Napomena:

Međunarodna investiciona pozicija (MIP) za BiH kompilirana je u skladu sa najnovijom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda za kompilaciju statistike platnog bilansa (BOP) i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje (BPM6). Kompilacija međunarodne investicione pozicije uključuje i redovnu reviziju objavljenih kvartalnih podataka za prethodne četiri godine i prvi kvartal tekuće godine, u skladu sa uputstvom EU za izvještavanje. Skraćena verzija primijenjene metodologije za kompilaciju IIP za BiH dostupna je na web stranici CBBiH.

T24: Devizne rezerve CBBiH

- na kraju perioda, u milionima KM -

Bruto devizne rezerve											
Godina	Mjesec	Zlato	Držanje SDR	Strana valuta u trezoru CBBiH	Depoziti kod nerezidentnih banaka	Ostalo	Investicije u vrijednosne papire	9=3+...+8	Neto devizne rezerve	Monetarna pasiva	Neto strana aktiva CBBiH
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10	11	12=10-11
2015.	12.	182,3	3,8	128,5	1.003,6	0,0	7.288,1	8.606,3	8.605,0	8.064,6	540,4
2016.	12.	205,1	2,6	194,8	2.970,4	0,0	6.158,2	9.531,1	9.529,0	8.926,3	602,6
2017.	12.	203,9	1,5	236,4	2.698,6	0,0	7.416,1	10.556,6	10.555,0	9.977,1	577,8
2018.	12.	210,0	2,2	274,1	2.911,4	0,0	8.225,4	11.623,2	11.621,4	10.983,3	638,1
2019.	12.	254,1	0,2	322,6	3.102,8	0,0	8.917,4	12.597,1	12.595,4	11.824,2	771,2
2020.	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2021.	12.	302,0	1,9	469,6	3.945,1	0,0	11.629,6	16.348,1	16.345,8	15.573,0	772,8
2022.	12.	160,0	0,1	572,0	8.273,2	0,0	7.060,5	16.065,9	16.063,3	15.611,7	451,5
2023.	12.	175,5	2,1	455,2	8.326,6	0,0	7.330,6	16.289,9	16.287,4	15.401,2	886,2
2024.	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2024.	07.	212,3	19,7	463,9	6.721,6	0,0	9.016,0	16.433,6	16.430,7	15.308,6	1.122,1
	08.	212,7	3,6	464,0	6.900,0	0,0	9.100,7	16.681,1	16.678,4	15.505,9	1.172,5
	09.	222,1	3,6	464,0	7.201,5	0,0	8.973,8	16.865,0	16.862,7	15.619,4	1.243,3
	10.	236,7	18,4	463,9	6.877,3	0,0	9.443,4	17.039,6	17.037,1	15.761,4	1.275,7
	11.	235,6	4,7	463,9	6.837,4	0,0	9.665,5	17.207,0	17.204,1	15.861,0	1.343,1
	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2025.	01.	592,1	16,8	466,6	6.083,3	0,0	10.096,6	17.255,4	17.252,4	15.822,7	1.429,6
	02.	603,6	5,5	466,5	5.835,1	0,0	10.117,5	17.028,1	17.025,4	15.549,6	1.475,7
	03.	632,4	5,4	465,2	5.658,9	0,0	10.141,1	16.903,1	16.900,6	15.378,5	1.522,1
	04.	635,8	14,6	465,1	5.763,9	0,0	10.202,0	17.081,5	17.076,4	15.486,6	1.589,8
	05.	635,0	5,6	467,2	5.760,4	0,0	10.063,2	16.931,4	16.926,5	15.318,4	1.608,0
	06.	613,9	5,5	468,8	5.820,8	0,0	10.209,1	17.118,2	17.115,9	15.520,0	1.595,9
	07.	631,4	14,1	470,6	6.157,1	0,0	10.394,6	17.667,8	17.665,5	16.038,0	1.627,5
	08.	646,2	5,9	470,5	6.385,0	0,0	10.413,2	17.920,8	17.918,5	16.496,0	1.422,6
	09.	720,3	5,9	471,3	6.224,2	0,0	10.499,0	17.920,7	17.918,4	16.404,3	1.514,1

Napomena:

Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula 2006. godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

T25: BiH - Izvoz prema zemlji destinacije										- u hiljadama KM -	
Godina	Mjesec	Njemačka	Hrvatska	Italija	Srbija	Slovenija	Austrija	Turska	Crna Gora	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.412.906	925.166	1.214.930	770.695	748.870	743.062	354.630	262.844	2.554.212	8.987.315
2016.		1.479.411	985.360	1.131.096	822.846	807.200	730.590	401.047	240.751	2.819.806	9.418.109
2017.		1.595.704	1.284.200	1.209.035	1.093.685	973.397	899.235	431.094	352.507	3.216.524	11.055.383
2018.		1.741.537	1.464.002	1.352.791	1.251.474	1.057.052	1.020.991	323.223	402.113	3.287.069	11.900.251
2019.		1.675.709	1.399.922	1.300.534	1.308.885	1.006.226	1.089.881	292.554	407.303	3.011.551	11.492.564
2020.		1.630.844	1.362.907	1.015.184	1.152.068	954.078	1.005.509	314.249	293.645	2.792.675	10.521.159
2021.		2.137.576	1.864.306	1.608.291	1.722.477	1.219.184	1.284.935	358.064	394.449	3.684.248	14.273.529
2022.		2.666.194	2.676.624	1.991.386	2.363.435	1.421.819	1.710.354	311.638	576.469	4.255.821	17.973.740
2023.		2.680.393	2.548.638	1.449.652	2.087.129	1.356.297	1.715.316	261.586	689.771	3.910.942	16.699.723
2024.		2.248.869	2.423.747	1.170.440	1.730.818	1.221.438	1.456.873	287.915	547.798	3.816.948	14.904.846
2024.	07.	201.786	231.535	126.671	148.910	111.511	140.787	19.920	48.911	364.357	1.394.387
	08.	175.131	189.076	62.220	165.030	87.415	120.796	19.267	53.900	291.206	1.164.043
	09.	214.854	214.848	114.577	171.038	118.601	140.130	21.901	52.518	312.533	1.361.001
	10.	221.819	247.511	109.266	189.759	116.362	146.044	24.048	58.261	394.746	1.507.815
	11.	216.127	206.182	116.938	163.197	116.100	139.393	26.363	50.917	380.783	1.416.001
	12.	161.637	226.927	84.790	174.245	93.939	100.291	30.238	52.734	339.600	1.264.400
2025.	01.	188.558	201.820	89.753	156.880	100.571	124.200	26.236	42.557	299.700	1.230.275
	02.	210.646	256.572	102.169	159.506	113.250	131.825	30.845	56.900	383.608	1.445.321
	03.	212.744	259.369	111.043	154.570	122.889	141.083	43.491	53.896	358.216	1.457.302
	04.	209.071	288.875	109.904	154.605	119.470	144.512	38.276	58.634	361.150	1.484.499
	05.	205.925	269.976	112.996	151.534	121.482	133.458	44.398	61.209	350.384	1.451.361
	06.	202.655	253.654	110.028	141.895	116.959	127.509	33.887	61.189	316.359	1.364.134
	07.	197.297	280.162	124.661	164.365	118.620	127.452	32.353	62.800	358.989	1.466.700
	08.	182.505	232.230	61.265	156.900	94.932	109.986	18.241	66.263	304.108	1.226.430
	09.	217.084	272.867	117.500	159.911	129.081	133.173	35.525	61.105	347.982	1.474.228

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće izvoza iz te zemlje u ukupnom izvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018.g).

U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T26: BiH - Uvoz prema zemlji porijekla

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Njemačka	Italija	Srbija	Hrvatska	Kina	Slovenija	Ruska Federacija	Turska	Austrija	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.914.123	1.758.287	1.728.431	1.673.068	1.091.670	773.503	910.072	644.698	560.859	4.797.152	15.851.863
2016.		1.998.877	1.899.582	1.828.142	1.617.713	1.091.966	831.403	729.427	687.349	556.399	4.920.158	16.161.014
2017.		2.103.758	2.062.127	2.029.997	1.828.432	1.186.073	912.704	907.315	766.728	618.743	5.769.765	18.185.642
2018.		2.297.072	2.170.785	2.070.768	1.915.158	1.339.232	917.011	892.371	874.490	672.990	6.124.091	19.273.968
2019.		2.337.802	2.333.081	2.150.219	2.020.597	1.449.423	906.606	451.193	964.624	721.547	6.163.492	19.498.584
2020.		2.074.858	1.949.017	1.895.718	1.523.371	1.355.872	840.875	359.084	896.725	682.570	5.308.196	16.886.285
2021.		2.566.643	2.600.538	2.427.344	1.922.537	1.702.427	984.015	629.494	1.269.716	823.775	6.670.410	21.596.900
2022.		2.992.889	3.540.600	3.057.570	2.844.749	2.327.506	1.113.095	658.099	1.675.148	1.003.269	9.423.523	28.636.447
2023.		3.337.298	3.871.009	2.830.013	2.095.023	2.629.129	1.073.664	461.880	1.540.892	997.183	8.931.476	27.767.566
2024.		3.381.120	3.705.368	2.954.583	2.138.641	2.760.200	1.083.020	332.896	1.664.098	1.013.072	9.621.487	28.654.486
2024.	07.	308.230	346.422	275.450	196.264	260.473	103.058	17.462	148.569	82.286	825.632	2.563.846
	08.	260.472	280.113	265.052	206.290	229.269	77.338	18.132	143.867	86.120	766.965	2.333.618
	09.	284.433	292.053	253.285	187.337	230.647	94.542	14.284	144.308	82.956	779.381	2.363.226
	10.	283.450	311.370	274.230	224.018	257.069	97.637	21.383	139.420	90.698	856.133	2.555.410
	11.	279.101	288.543	253.389	190.713	243.580	86.572	24.091	117.095	90.829	794.336	2.368.247
	12.	275.876	278.855	265.077	212.873	250.392	81.796	32.995	129.223	81.525	809.914	2.418.524
2025.	01.	217.075	222.618	211.820	218.521	226.552	75.406	37.371	104.825	76.388	705.265	2.095.841
	02.	282.839	260.026	260.307	226.517	233.506	87.294	39.226	125.639	87.019	844.091	2.446.464
	03.	302.904	296.602	293.349	233.211	264.809	98.559	34.727	140.190	95.366	886.115	2.645.833
	04.	289.559	282.312	260.546	205.190	276.085	90.428	43.401	140.972	88.127	874.613	2.551.232
	05.	281.229	292.320	251.403	204.333	240.348	89.264	16.250	137.861	83.696	893.983	2.490.687
	06.	272.313	320.934	265.076	200.442	253.940	89.951	11.681	133.084	84.636	821.670	2.453.728
	07.	302.280	355.300	292.687	227.531	290.816	103.631	10.357	146.276	83.681	858.832	2.671.391
	08.	269.653	244.887	270.820	196.981	259.920	72.237	9.731	137.082	72.659	772.861	2.306.831
	09.	306.413	294.677	293.225	218.146	301.075	90.961	12.581	148.956	81.778	824.912	2.572.724

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće uvoza iz te zemlje u ukupnom uvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine). U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T27: Struktura izvoza robe

Period Grupa proizvoda	januar - septembar 2024	januar - septembar 2025.		Procentat promjene u odnosu na isti period prethodne godine
	Iznos u hiljadama KM	Iznos u hiljadama KM	Procentat učešća	
Životinje i proizvodi životinjskog porijekla	171.971	187.802	1,5	9,2
Proizvodi biljnog porijekla	165.507	163.634	1,3	-1,1
Masti i ulja životinjskog porijekla i biljnog porijekla	93.566	164.460	1,3	75,8
Prehrambene preradevine	402.118	420.553	3,3	4,6
Proizvodi mineralnog porijekla	957.857	1.283.265	10,2	34,0
Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija	940.652	940.381	7,5	0,0
Plastične mase, guma i kaučuk	597.379	619.661	4,9	3,7
Koža i krzno	57.239	68.202	0,5	19,2
Drvo i proizvodi od drveta	692.901	735.291	5,8	6,1
Celuloza, papir i karton i njihovi proizvodi	328.800	340.139	2,7	3,4
Tekstil i tekstilni proizvodi	623.517	589.226	4,7	-5,5
Obuća, šeširi, kape i slični proizvodi	542.596	522.510	4,1	-3,7
Proizvodi od kamena, gipsa, cementa i sličnih materijala, keramički proizvodi, staklo i stakleni proizvodi	167.564	173.337	1,4	3,4
Biseri, plemeniti metali i njihovi proizvodi, drago i poludrago kamenje	33.299	38.449	0,3	15,5
Bazni metali i proizvodi od baznih metala	2.152.045	2.258.105	17,9	4,9
Mašine, aparati, mehanički i električni uređaji	2.083.308	2.100.103	16,7	0,8
Transportna sredstva i njihovi dijelovi i pribor	505.683	558.541	4,4	10,5
Satovi, mjerni, muzički i medicinski instrumenti	86.805	103.845	0,8	19,6
Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	280.320	327.377	2,6	16,8
Razni proizvodi	1.003.209	1.004.682	8,0	0,1
Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	216	620	0,0	186,7
Nerazvrstano	86	67	0,0	-22,2
Ukupno	11.886.636	12.600.250	100,0	

Napomena:

Izvor ovih podataka je Agencija za statistiku BiH i zbog toga se ukupan izvoz i uvoz robe razlikuju od vrijednosti iskazanih u statistici platnog bilansa koja uključuje razna prilagođenja.

Podaci su klasifikovani prema Harmonizovanom sistemu kodova Svjetske trgovinske organizacije.

T27: Struktura uvoza robe

Period Grupa proizvoda	januar - septembar 2024.	januar - septembar 2025.		Procenat promjene u odnosu na isti period prethodne godine
	Iznos u hiljadama KM	Iznos u hiljadama KM	Procenat učešća	
Životinje i proizvodi životinjskog porijekla	181.711	208.199	1,3	14,6
Proizvodi biljnog porijekla	222.624	181.391	1,2	-18,5
Masti i ulja životinjskog porijekla i biljnog porijekla	143.168	121.048	0,8	-15,5
Prehrambene prerađevine	426.029	449.805	2,9	5,6
Proizvodi mineralnog porijekla	1.854.449	1.702.818	11,0	-8,2
Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija	1.203.379	1.153.969	7,5	-4,1
Plastične mase, guma i kaučuk	763.935	739.780	4,8	-3,2
Koža i krzno	114.510	90.984	0,6	-20,5
Drvo i proizvodi od drveta	1.094.097	918.571	5,9	-16,0
Celuloza, papir i karton i njihovi proizvodi	483.372	380.490	2,5	-21,3
Tekstil i tekstilni proizvodi	720.197	794.048	5,1	10,3
Obuća, šeširi, kape i slični proizvodi	819.964	802.109	5,2	-2,2
Proizvodi od kamena, gipsa, cementa i sličnih materijala, keramički proizvodi, staklo i stakleni proizvodi	207.568	217.634	1,4	4,8
Biseri, plemeniti metali i njihovi proizvodi, drago i poludrago kamenje	49.426	32.846	0,2	-33,5
Bazni metali i proizvodi od baznih metala	3.800.918	2.902.373	18,7	-23,6
Mašine, aparati, mehanički i električni uređaji	2.300.931	2.547.475	16,5	10,7
Transportna sredstva i njihovi dijelovi i pribor	477.817	565.335	3,7	18,3
Satovi, mjerni, muzički i medicinski instrumenti	72.757	68.083	0,4	-6,4
Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	210.600	271.998	1,8	29,2
Razni proizvodi	1.418.872	1.330.277	8,6	-6,2
Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	145	225	0,0	55,0
Nerazvrstano	301	171	0,0	-43,2
Ukupno	16.566.771	15.479.629	100,0	

Napomena:

Izvor ovih podataka je Agencija za statistiku BiH i zbog toga se ukupan izvoz i uvoz robe razlikuju od vrijednosti iskazanih u statistici platnog bilansa koja uključuje razna prilagođenja.

Podaci su klasifikovani prema Harmonizovanom sistemu kodova Svjetske trgovinske organizacije.

T28: Pregled prosječnih srednjih kurseva konvertibilne marke

		EMU	Hrvatska	Češka R.	Mađarska	Japan	Švicarska	Turska	V. Britanija	SAD	Kina	Srbija
		EUR	HRK	CZK	HUF	JPY	CHF	TRY	GBP	USD	CNY	RSD
Godina	Mjesec	1	100	1	100	100	1	1	1	1	1	100
2015.		1,955830	25,688577	0,071687	0,631327	1,456462	1,832914	0,650180	2,694477	1,762605	0,280568	1,619915
2016.		1,955830	25,960428	0,072346	0,627987	1,628845	1,794449	0,586378	2,396405	1,768011	0,266189	1,588875
2017.		1,955830	26,205454	0,074317	0,632480	1,546889	1,761597	0,476205	2,232882	1,735482	0,256628	1,611317
2018.		1,955830	26,365492	0,076267	0,613697	1,500585	1,693763	0,351884	2,210985	1,657498	0,250633	1,653621
2019.		1,955830	26,365089	0,076197	0,601572	1,603053	1,758109	0,307940	2,230125	1,747204	0,252963	1,659447
2020.		1,955830	25,946780	0,074002	0,557563	1,607387	1,827419	0,247515	2,201320	1,716607	0,248658	1,663431
2021.		1,955830	25,977234	0,076253	0,545671	1,506596	1,808910	0,191301	2,274685	1,653851	0,256382	1,663495
2022.		1,955830	25,957036	0,079629	0,501501	1,420249	1,948176	0,113256	2,294933	1,860152	0,276500	1,665037
2023.		1,955830		0,081507	0,512335	1,290900	2,013360	0,078526	2,248887	1,809093	0,255630	1,668038
2024.		1,955830		0,077871	0,495036	1,194513	2,053678	0,055106	2,310145	1,807525	0,251198	1,670415
2024.	07.	1,955830		0,077358	0,498324	1,140203	2,019980	0,054793	2,319048	1,803357	0,248299	1,670920
	08.	1,955830		0,077630	0,495281	1,212817	2,067970	0,052870	2,297743	1,779091	0,248565	1,671114
	09.	1,955830		0,077943	0,495499	1,228998	2,077805	0,051711	2,327334	1,760878	0,248828	1,671019
	10.	1,955830		0,077340	0,487160	1,200540	2,083459	0,052310	2,342680	1,791888	0,253036	1,671141
	11.	1,955830		0,077304	0,478282	1,196650	2,089344	0,053351	2,344783	1,837313	0,255172	1,671703
	12.	1,955830		0,077810	0,474688	1,213117	2,094876	0,053337	2,360008	1,865933	0,256316	1,672094
2025.	01.	1,955830		0,077728	0,474756	1,206419	2,077459	0,053185	2,332869	1,889023	0,258704	1,670103
	02.	1,955830		0,077959	0,484086	1,233953	2,076090	0,051944	2,352106	1,877713	0,258238	1,669776
	03.	1,955830		0,078224	0,489200	1,216318	2,050596	0,048932	2,338493	1,815112	0,250276	1,669178
	04.	1,955830		0,078099	0,480971	1,209546	2,089268	0,045736	2,289202	1,743322	0,238928	1,668739
	05.	1,955830		0,078471	0,484193	1,200502	2,089688	0,044682	2,316322	1,733103	0,240078	1,668467
	06.	1,955830		0,078831	0,486249	1,176344	2,085461	0,043101	2,303563	1,700461	0,236769	1,668685
	07.	1,955830		0,079411	0,490140	1,140074	2,096766	0,041602	2,261618	1,672672	0,233259	1,669147
	08.	1,955830		0,079773	0,493098	1,138142	2,084803	0,041251	2,260276	1,684000	0,234638	1,669190
	09.	1,955830		0,080326	0,499179	1,127079	2,091680	0,040371	2,251045	1,668485	0,234140	1,669117

T29: Vladine finansije BiH - jedinice sektora vlade

- u milionima KM -

Godina	Period	Institucije BiH	FBiH	RS	Brčko	Konsolidovani prihodi	Institucije BiH	FBiH	RS	Brčko	Konsolidovani rashodi	Neto nabavka nefinansijskih sredstava	Neto suficit/deficit
2015.		1.088,4	7.196,5	3.931,3	232,0	12.335,1	935,9	6.843,5	3.700,6	220,1	11.587,0	559,1	188,9
2016.		1.062,9	7.645,4	3.937,0	248,5	12.767,3	949,3	7.013,5	3.636,9	198,6	11.672,0	724,5	370,8
2017.		1.049,4	8.150,9	4.141,8	263,7	13.479,2	967,0	7.164,3	3.696,0	212,8	11.913,4	759,7	806,0
2018.		1.045,0	8.833,6	4.364,6	280,9	14.402,3	995,9	7.660,0	3.983,4	233,7	12.738,5	889,2	774,5
2019.		1.051,4	9.217,5	4.584,0	288,8	15.018,1	985,5	8.120,3	4.097,6	254,6	13.334,3	1.006,6	677,2
2020.		1.070,6	8.614,0	4.652,1	268,3	14.430,7	1.028,6	8.583,1	4.749,6	287,9	14.474,8	1.765,1	-1.809,2
2021.		1.093,0	9.616,7	5.147,2	305,9	16.055,3	982,3	8.792,8	4.861,0	268,5	14.797,0	1.368,9	-110,6
2022.		1.165,5	10.946,2	5.887,4	338,4	18.212,9	1.096,1	9.797,8	5.748,5	287,5	16.805,3	1.590,2	-182,7
2023.		1.506,6	12.228,9	6.439,4	369,8	20.308,7	1.345,9	11.691,7	6.089,3	318,4	19.209,3	1.699,9	-600,5
2024.		1.585,0	13.486,0	7.271,4	416,4	22.432,5	1.493,3	12.978,6	6.914,7	363,8	21.424,0	1.990,6	-982,1
2020.	Q1	286,0	1.906,0	862,8	59,7	3.081,9	235,6	1.695,3	877,3	42,7	2.818,4	40,6	222,9
	Q2	235,6	1.674,2	887,0	53,6	2.815,4	232,8	1.834,2	1.090,5	62,6	3.185,2	102,1	-471,9
	Q3	266,9	1.963,7	970,8	67,0	3.236,3	231,7	2.024,8	933,7	69,8	3.227,7	96,5	-88,0
	Q4	282,1	2.027,8	1.067,1	71,3	3.418,9	328,5	2.249,0	1.117,7	93,8	3.759,7	231,1	-571,9
2021.	Q1	277,6	1.906,5	976,0	61,7	3.191,6	240,3	1.727,9	929,8	47,9	2.915,8	60,1	215,7
	Q2	275,1	2.094,2	976,5	69,9	3.390,8	235,1	1.919,4	1.022,4	59,7	3.211,7	93,3	85,8
	Q3	262,8	2.146,5	1.273,1	74,1	3.728,3	256,3	1.953,5	963,4	58,9	3.204,0	78,9	445,4
	Q4	277,5	2.272,0	894,9	82,3	3.501,4	250,5	2.430,2	1.170,4	85,6	3.911,4	288,6	-698,7
2022.	Q1	256,1	2.181,7	1.070,1	72,9	3.550,1	243,1	1.818,4	979,0	57,4	3.067,3	22,0	460,8
	Q2	278,1	2.498,0	1.193,2	81,2	4.026,0	236,4	2.227,9	1.146,3	62,6	3.648,6	82,3	295,1
	Q3	326,9	2.424,2	1.209,6	83,2	4.009,0	269,8	2.266,2	1.261,1	63,5	3.825,9	108,6	74,6
	Q4	304,5	2.579,7	1.188,1	85,8	4.127,5	346,7	2.649,5	1.385,0	87,9	4.438,5	272,8	-583,8
2023.	Q1	304,7	2.508,4	1.237,5	76,3	4.072,6	293,1	2.214,2	1.165,9	60,3	3.679,1	33,1	360,3
	Q2	400,5	2.815,3	1.234,3	86,2	4.487,0	324,7	2.599,6	1.214,7	68,9	4.158,6	78,4	250,0
	Q3	388,7	2.778,6	1.335,3	97,9	4.529,3	355,9	2.713,6	1.289,9	69,6	4.357,9	98,9	72,6
	Q4	412,7	2.738,2	1.412,8	93,1	4.598,7	372,2	3.200,6	1.457,8	102,5	5.075,1	370,3	-846,7
2024.	Q1	374,1	2.765,0	1.416,4	87,6	4.567,4	351,7	2.559,7	1.313,5	83,4	4.232,7	20,2	314,5
	Q2	442,5	2.979,3	1.438,4	100,2	4.896,9	339,9	2.804,2	1.353,7	73,5	4.507,7	101,2	287,9
	Q3	381,5	3.099,4	1.478,5	106,3	4.990,3	373,2	3.011,5	1.457,6	90,0	4.857,0	115,9	17,4
	Q4	386,9	3.113,4	1.586,8	101,8	5.096,0	428,4	3.545,3	1.745,6	96,4	5.722,7	413,7	-1.040,4
2025.	Q1	375,1	3.070,6	1.461,5	95,3	4.930,2	355,4	2.780,7	1.368,4	68,9	4.501,1	68,9	360,3
	Q2	338,4	3.352,3	1.561,5	103,8	5.309,7	326,3	3.193,2	1.510,3	116,3	5.099,7	106,2	103,8

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: ministarstava finansija svih nivoa vlasti, fondova socijalnog osiguranja svih nivoa vlasti, entitetskih javnih preduzeća za ceste i entitetskih javnih preduzeća za autoceste. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradove), JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH, JP Putevi RS, JP Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS, dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T30: Vladine finansije BiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda

- u milionima KM -

Godina	Period	Prihodi				Rashodi						Neto nabavka nefinansijskih sredstava	
		Porez	Doprinosi za socijalno	Grantovi i ostali prihodi		Kompensacije zaposlenih	Korištenje roba i usluga	Kamate	Subvencije	Socijalna davanja	Grantovi i ostali rashodi		
2015.		6.439,7	4.329,6	1.565,8	12.335,1	3.294,3	2.138,8	264,3	384,8	4.729,5	775,4	11.587,0	559,1
2016.		6.760,4	4.473,6	1.533,4	12.767,3	3.295,5	2.187,5	252,0	382,8	4.755,0	799,3	11.672,0	724,5
2017.		7.151,1	4.734,2	1.594,0	13.479,2	3.312,6	2.340,6	223,0	444,0	4.758,5	834,7	11.913,4	759,7
2018.		7.688,4	5.041,8	1.672,0	14.402,3	3.422,1	2.534,0	242,5	476,0	5.013,2	1.050,8	12.738,5	889,2
2019.		8.014,1	5.345,7	1.658,4	15.018,1	3.738,1	2.688,3	241,1	507,3	5.223,4	936,1	13.334,3	1.006,6
2020.		7.363,3	5.383,9	1.683,5	14.430,7	3.921,8	2.702,8	255,9	870,1	5.508,0	1.216,3	14.474,8	1.765,1
2021.		8.485,4	5.798,0	1.771,9	16.055,3	4.039,2	2.847,7	240,2	742,9	5.718,3	1.208,7	14.797,0	1.368,9
2022.		9.898,8	6.482,5	1.831,6	18.212,9	4.546,5	3.256,5	259,4	747,7	6.503,1	1.492,1	16.805,3	1.590,2
2023.		10.767,8	7.410,9	2.130,0	20.308,7	5.187,2	3.468,4	394,7	884,0	7.883,1	1.391,9	19.209,3	1.699,9
2024.		12.300,7	8.172,3	1.959,5	22.432,5	5.633,8	3.839,6	528,3	1.002,4	8.700,7	1.719,2	21.424,0	1.990,6
2020.	Q1	1.556,2	1.286,5	239,2	3.081,9	817,7	482,1	69,8	60,4	1.274,3	114,1	2.818,4	40,6
	Q2	1.327,2	1.223,4	264,8	2.815,4	861,7	495,5	43,3	157,1	1.277,1	350,5	3.185,2	102,1
	Q3	1.564,3	1.418,6	253,4	3.236,3	850,4	486,3	42,4	262,8	1.357,6	228,3	3.227,7	96,5
	Q4	1.848,8	1.455,5	114,7	3.418,9	872,7	638,3	71,6	299,2	1.419,6	458,2	3.759,7	231,1
2021.	Q1	1.560,9	1.319,3	311,4	3.191,6	851,1	486,3	55,0	47,5	1.318,9	156,9	2.915,8	60,1
	Q2	1.690,2	1.437,0	263,5	3.390,8	866,7	529,2	60,3	142,9	1.376,4	236,2	3.211,7	93,3
	Q3	1.854,4	1.441,1	232,0	3.527,5	865,8	547,5	31,9	123,2	1.405,4	230,2	3.204,0	78,9
	Q4	2.082,2	1.600,5	19,6	3.702,2	913,6	651,8	60,8	336,5	1.430,2	518,6	3.911,4	288,6
2022.	Q1	1.851,2	1.462,0	236,9	3.550,1	908,3	517,6	52,7	55,2	1.377,3	156,2	3.067,3	22,0
	Q2	2.110,4	1.604,5	311,1	4.026,0	960,2	570,0	68,1	160,9	1.531,3	358,0	3.648,6	82,3
	Q3	2.124,8	1.643,0	241,3	4.009,0	988,8	599,2	67,7	154,3	1.631,2	384,8	3.825,9	108,6
	Q4	2.185,5	1.773,1	168,9	4.127,5	1.056,7	754,5	38,6	266,7	1.743,3	578,7	4.438,5	272,8
2023.	Q1	2.106,4	1.712,4	253,8	4.072,6	1.078,9	586,8	98,9	45,7	1.722,6	146,3	3.679,1	33,1
	Q2	2.281,8	1.819,3	385,9	4.487,0	1.146,3	636,2	60,0	145,2	1.904,6	266,3	4.158,6	78,4
	Q3	2.384,7	1.867,2	277,4	4.529,3	1.101,3	646,6	115,6	150,3	1.929,2	414,8	4.357,9	98,9
	Q4	2.458,6	2.012,0	128,1	4.598,7	1.158,5	870,5	66,7	426,8	2.006,9	545,7	5.075,1	370,3
2024.	Q1	2.378,4	1.912,3	276,7	4.567,4	1.185,6	660,8	139,9	64,5	1.994,6	187,3	4.232,7	20,2
	Q2	2.556,0	1.989,3	351,6	4.896,9	1.229,9	708,7	51,2	141,4	2.063,6	312,9	4.507,7	101,2
	Q3	2.902,2	2.044,4	43,7	4.990,3	1.198,0	769,4	112,5	215,3	2.121,8	440,0	4.857,0	115,9
	Q4	2.674,7	2.226,3	195,0	5.096,0	1.243,5	923,6	131,2	445,3	2.201,0	778,2	5.722,7	413,7
2025.	Q1	2.503,1	2.135,4	291,7	4.930,2	1.281,2	741,9	141,7	65,6	2.095,2	175,6	4.501,1	68,9
	Q2	2.722,9	2.275,8	311,0	5.309,7	1.357,6	808,1	84,8	203,7	2.274,1	371,4	5.099,7	106,2

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: ministarstava finansija svih nivoa vlasti, fondova socijalnog osiguranja svih nivoa vlasti, entitetskih javnih preduzeća za ceste i entitetskih javnih preduzeća za autoceste. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradove), JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH, JP Putevi RS, JP Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS, dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T31: Vladine finansije FBiH - jedinice sektora vlade

- u milionima KM -

Godina	Period	Konsolidovani prihodi				Konsolidovani rashodi				Neto nabavka nefinansijskih sredstava	Neto suficit/deficit
		Budžet Federacije BiH	Fondovi socijalnog osiguranja	Kantoni		Budžet Federacije BiH	Fondovi socijalnog osiguranja	Kantoni			
2015.		1.510,0	3.175,8	1.919,5	7.196,5	1.354,1	3.224,3	1.869,1	6.843,5	221,4	131,6
2016.		1.652,8	3.323,4	2.012,1	7.645,4	1.380,2	3.314,2	1.885,5	7.013,5	248,1	383,7
2017.		1.876,9	3.538,4	2.108,4	8.150,9	1.394,8	3.423,3	1.970,4	7.164,3	353,6	633,1
2018.		2.008,2	3.815,7	2.292,5	8.833,6	1.552,7	3.660,1	2.075,7	7.660,0	426,4	747,2
2019.		1.878,3	4.069,5	2.473,2	9.217,5	1.493,6	3.953,0	2.274,3	8.120,3	564,8	532,5
2020.		3.718,6	1.733,5	2.417,9	8.614,0	4.008,2	1.757,6	2.331,0	8.583,1	821,3	-790,4
2021.		4.141,4	1.848,2	2.730,4	9.616,7	3.998,3	1.809,7	2.521,5	8.792,8	804,3	19,5
2022.		4.622,9	2.082,6	3.294,1	10.946,2	4.311,1	1.967,3	2.997,2	9.797,8	981,6	166,8
2023.		5.332,8	2.385,4	3.542,3	12.228,9	5.529,6	2.237,3	3.377,3	11.691,7	1.016,2	-478,9
2024.		5.845,2	2.597,7	3.810,4	13.486,0	6.008,3	2.511,3	3.690,2	12.978,6	1.268,5	-761,1
2020.	Q1	895,0	408,3	614,8	1.906,0	809,3	427,7	470,4	1.695,3	7,3	203,4
	Q2	823,9	388,3	482,2	1.674,2	882,4	426,8	545,2	1.834,2	28,6	-188,6
	Q3	971,5	444,0	757,0	1.963,7	1.233,7	431,2	568,7	2.024,8	29,7	-90,8
	Q4	1.028,2	470,7	563,9	2.027,8	1.082,8	454,6	746,6	2.249,0	53,4	-274,6
2021.	Q1	903,2	407,4	604,0	1.906,5	810,6	432,3	493,1	1.727,9	9,9	168,7
	Q2	997,0	458,8	666,8	2.094,2	930,2	436,6	581,0	1.919,4	17,8	157,1
	Q3	1.068,4	442,7	748,8	2.146,5	1.063,0	440,8	563,2	1.953,5	21,2	171,8
	Q4	1.172,8	514,8	710,9	2.272,0	1.194,5	477,7	884,3	2.430,2	70,6	-228,7
2022.	Q1	1.020,4	454,8	713,2	2.181,7	800,3	445,8	579,0	1.818,4	-12,6	375,9
	Q2	1.165,2	504,8	953,8	2.498,0	1.202,3	456,9	694,6	2.227,9	20,1	250,0
	Q3	1.172,4	512,4	840,3	2.424,2	1.114,0	497,4	755,7	2.266,2	38,0	120,0
	Q4	1.264,9	582,1	786,7	2.579,7	1.194,5	541,2	967,9	2.649,5	99,7	-169,5
2023.	Q1	1.240,8	523,8	755,0	2.508,4	1.029,1	513,7	682,6	2.214,2	4,7	289,6
	Q2	1.338,9	594,1	910,3	2.815,3	1.294,0	524,4	809,2	2.599,6	22,7	193,0
	Q3	1.359,1	582,2	999,7	2.778,6	1.504,6	539,5	832,0	2.713,6	33,6	31,4
	Q4	1.394,0	649,7	877,1	2.738,2	1.701,8	627,9	1.053,5	3.200,6	116,4	-578,8
2024.	Q1	1.352,5	584,3	842,2	2.765,0	1.233,4	582,5	757,9	2.559,7	14,5	190,7
	Q2	1.400,4	641,1	971,2	2.979,3	1.350,8	586,7	900,2	2.804,2	34,2	140,9
	Q3	1.541,3	621,0	958,0	3.099,4	1.527,6	606,3	898,6	3.011,5	45,3	42,6
	Q4	1.550,9	703,1	1.039,0	3.113,4	1.896,6	694,7	1.133,5	3.545,3	140,0	-571,9
2025.	Q1	1.498,6	677,2	904,4	3.070,6	1.280,6	663,6	846,1	2.780,7	10,1	279,8
	Q2	1.537,8	727,4	1.096,7	3.352,3	1.543,5	681,3	977,9	3.193,2	37,3	121,7

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: ministarstava finansija, fondova socijalnog osiguranja svih nivoa vlasti u FBiH, JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH i JP Autoceste FBiH. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradovi), JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH i JP Autoceste FBiH, dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T32: Vladine finansije FBiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda

- u milionima KM -

Godina	Period	Prihodi				Rashodi						Neto nabavka nefinansijskih sredstava	
		Porez	Doprinosi za socijalno	Grantovi i ostali prihodi		Kompenzacije zaposlenih	Korištenje roba i usluga	Kamate	Subvencije	Socijalna davanja	Grantovi i ostali rashodi		
2015.		3.500,3	2.875,6	820,6	7.196,5	1.660,1	1.607,1	120,1	256,8	2.672,9	526,5	6.843,5	221,4
2016.		3.779,4	3.005,6	860,4	7.645,4	1.656,8	1.664,0	129,0	253,6	2.723,9	586,2	7.013,5	248,1
2017.		4.058,5	3.203,9	888,4	8.150,9	1.685,2	1.739,2	119,2	284,4	2.787,5	548,8	7.164,3	353,6
2018.		4.416,3	3.456,5	960,8	8.833,6	1.753,1	1.845,8	103,9	300,5	2.932,6	724,1	7.660,0	426,4
2019.		4.646,9	3.688,8	881,8	9.217,5	1.994,9	2.009,1	101,2	344,0	3.094,9	576,2	8.120,3	564,8
2020.		4.119,4	3.662,0	832,7	8.614,0	2.062,7	2.033,7	97,5	583,8	3.246,0	559,4	8.583,1	821,3
2021.		4.842,4	3.927,4	846,9	9.616,7	2.119,5	2.123,1	81,5	529,8	3.295,6	643,4	8.792,8	804,3
2022.		5.620,2	4.424,1	901,9	10.946,2	2.368,3	2.348,5	90,8	498,3	3.693,0	798,7	9.797,8	981,6
2023.		6.147,4	5.069,5	1.012,0	12.228,9	2.709,8	2.673,3	151,2	574,2	4.658,3	924,9	11.691,7	1.016,2
2024.		6.852,7	5.525,4	1.107,8	13.486,0	3.029,2	2.926,5	223,3	658,9	5.127,1	1.013,7	12.978,6	1.268,5
2020.	Q1	888,3	889,9	127,8	1.906,0	418,4	417,2	23,1	37,1	753,1	46,5	1.695,3	7,3
	Q2	759,7	823,9	90,5	1.674,2	460,9	424,3	29,5	68,0	770,3	81,2	1.834,2	28,6
	Q3	842,5	973,2	148,0	1.963,7	443,5	419,7	24,1	190,6	820,7	126,1	2.024,8	29,7
	Q4	1.406,4	1.001,7	97,4	2.505,6	411,0	471,9	22,7	-14,3	674,7	229,1	1.795,1	66,0
2021.	Q1	853,9	896,3	156,3	1.906,5	442,8	423,5	25,2	26,8	775,3	34,4	1.727,9	9,9
	Q2	993,6	974,5	126,2	2.094,2	455,5	439,7	15,4	100,9	782,7	125,1	1.919,4	17,8
	Q3	1.062,8	973,0	110,7	2.146,5	447,6	449,8	22,7	74,7	826,0	132,8	1.953,5	21,2
	Q4	1.148,2	1.083,5	40,3	2.272,0	491,4	528,5	16,6	260,1	830,1	303,6	2.430,2	70,6
2022.	Q1	1.038,9	1.009,0	133,8	2.181,7	483,2	445,0	24,2	35,9	781,9	48,3	1.818,4	-12,6
	Q2	1.251,4	1.096,9	149,7	2.498,0	518,8	481,1	18,2	103,2	893,2	213,4	2.227,9	20,1
	Q3	1.183,1	1.116,4	124,7	2.424,2	507,9	501,8	25,9	102,0	939,4	189,2	2.266,2	38,0
	Q4	1.266,7	1.201,8	111,3	2.579,7	546,9	577,5	20,9	180,6	982,5	341,1	2.649,5	99,7
2023.	Q1	1.185,0	1.175,4	148,1	2.508,4	573,6	515,2	36,6	35,5	993,9	59,3	2.214,2	4,7
	Q2	1.309,6	1.268,3	237,3	2.815,3	611,1	543,8	30,0	95,4	1.154,3	165,0	2.599,6	22,7
	Q3	1.355,7	1.264,0	158,8	2.778,6	567,2	547,2	46,2	112,6	1.140,0	300,4	2.713,6	33,6
	Q4	1.357,6	1.361,8	18,9	2.738,2	616,1	680,1	35,3	248,5	1.196,1	424,5	3.200,6	116,4
2024.	Q1	1.293,8	1.306,9	164,3	2.765,0	639,6	584,3	51,9	46,6	1.166,5	70,8	2.559,7	14,5
	Q2	1.462,8	1.370,2	146,3	2.979,3	685,2	608,2	39,5	91,6	1.226,0	153,6	2.804,2	34,2
	Q3	1.547,2	1.374,7	177,5	3.099,4	643,5	606,8	52,6	162,5	1.266,1	280,1	3.011,5	45,3
	Q4	1.516,8	1.473,7	123,0	3.113,4	685,1	740,9	40,2	263,7	1.317,9	497,5	3.545,3	140,0
2025.	Q1	1.387,7	1.503,6	179,3	3.070,6	722,0	639,8	55,3	49,1	1.219,5	94,9	2.780,7	10,1
	Q2	1.573,5	1.583,9	194,9	3.352,3	758,8	691,1	39,8	152,9	1.370,2	180,4	3.193,2	37,3

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: ministarstava finansija, fondova socijalnog osiguranja svih nivoa vlasti u FBiH, JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH i JP Autoceste FBiH. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradovi), JP Ceste svih nivoa vlasti FBiH i JP Autoceste FBiH dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T33: Vladine finansije RS - jedinice sektora vlade

- u milionima KM -

Godina	Period	Konsolidovani prihodi			Konsolidovani rashodi			Neto nabavka nefinansijskih sredstava	Neto suficit/deficit
		Budžet Republike Srpske	Fondovi socijalnog osiguranja		Budžet Republike Srpske	Fondovi socijalnog osiguranja			
2015.		1.804,1	1.713,5	3.931,3	1.707,5	1.754,9	3.700,6	235,3	-4,6
2016.		2.556,5	744,4	3.937,0	2.415,9	749,7	3.636,9	366,3	-66,3
2017.		2.713,7	780,7	4.141,8	2.422,3	746,2	3.696,0	268,7	177,1
2018.		2.839,4	774,2	4.364,6	2.700,8	720,0	3.983,4	337,4	43,9
2019.		2.963,6	834,5	4.584,0	2.775,6	728,5	4.097,6	376,0	110,3
2020.		3.041,5	907,2	4.652,1	3.395,7	784,0	4.749,6	821,8	-919,2
2021.		3.312,2	984,5	5.147,2	3.399,0	862,5	4.861,0	415,9	-129,7
2022.		3.826,0	1.099,8	5.887,4	4.051,2	984,2	5.748,5	553,7	-414,8
2023.		4.275,0	1.241,4	6.439,4	4.296,0	1.128,7	6.089,3	590,9	-240,8
2024.		5.217,7	1.261,4	7.271,4	5.140,4	1.159,6	6.914,7	598,8	-242,0
2020.	Q1	687,2	201,3	862,8	722,0	181,0	877,3	29,2	-43,7
	Q2	716,2	198,0	887,0	957,7	160,0	1.090,5	56,3	-259,8
	Q3	780,2	249,8	970,8	801,3	191,6	933,7	46,4	-9,3
	Q4	857,9	252,4	1.067,1	914,7	246,2	1.117,7	99,3	-149,9
2021.	Q1	792,8	214,2	976,0	771,8	189,0	929,8	35,6	10,6
	Q2	771,2	255,8	976,5	853,6	219,4	1.022,4	52,1	-98,0
	Q3	870,3	251,8	1.072,2	788,2	225,1	963,4	44,6	64,3
	Q4	877,9	256,6	1.095,8	985,5	223,7	1.170,4	121,1	-195,7
2022.	Q1	881,8	232,7	1.070,1	805,5	217,9	979,0	31,7	59,5
	Q2	989,3	277,4	1.193,2	981,2	238,6	1.146,3	59,0	-12,0
	Q3	991,5	276,5	1.209,6	1.061,6	257,8	1.261,1	62,2	-113,7
	Q4	963,3	306,2	1.188,1	1.202,9	263,5	1.385,0	133,0	-329,8
2023.	Q1	1.014,5	252,1	1.237,5	939,2	255,8	1.165,9	38,7	32,9
	Q2	1.031,7	280,9	1.234,3	1.016,9	276,1	1.214,7	53,8	-34,2
	Q3	1.100,0	327,3	1.335,3	1.100,8	281,1	1.289,9	56,5	-11,1
	Q4	1.128,7	373,5	1.412,8	1.239,0	308,2	1.457,8	161,5	-206,5
2024.	Q1	1.161,7	280,8	1.416,4	1.065,4	274,3	1.313,5	2,1	100,8
	Q2	1.212,3	292,6	1.438,4	1.139,6	280,6	1.353,7	59,5	25,2
	Q3	1.215,4	280,0	1.478,5	1.150,0	293,0	1.426,2	51,7	0,7
	Q4	1.270,8	398,9	1.586,8	1.556,6	303,3	1.777,0	180,7	-371,0
2025.	Q1	1.224,0	285,5	1.461,5	1.128,6	287,9	1.368,4	22,4	70,6
	Q2	1.293,2	352,3	1.561,5	1.279,6	314,7	1.510,3	56,8	-5,6

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: Ministarstva finansija, fondova socijalnog osiguranja u RS, JP Putevi RS i JP Autoputevi RS. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradovi), JP Putevi RS i JP Autoputevi RS, dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne strane, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T34: Vladine finansije RS - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda

- u milionima KM -

Godina	Period	Prihodi				Rashodi							Neto nabavka nefinansijskih sredstava
		Porez	Doprinosi za socijalno	Grantovi i ostali prihodi		Kompensacije zaposlenih	Korištenje roba i usluga	Kamate	Subvencije	Socijalna davanja	Grantovi i ostali rashodi		
2015.		1.967,1	1.417,9	546,3	3.931,3	939,3	305,2	149,3	105,0	1.998,0	203,8	3.700,6	235,3
2016.		2.001,5	1.431,1	504,4	3.937,0	946,1	300,6	120,7	111,7	1.982,3	175,5	3.636,9	366,3
2017.		2.100,5	1.490,2	551,2	4.141,8	925,8	372,6	102,2	132,6	1.925,6	237,2	3.696,0	268,7
2018.		2.279,6	1.543,1	541,9	4.364,6	950,3	436,5	136,8	148,4	2.031,5	279,9	3.983,4	337,4
2019.		2.357,8	1.612,0	614,2	4.584,0	1.002,7	424,2	137,5	145,6	2.084,0	303,5	4.097,6	376,0
2020.		2.228,7	1.675,6	747,9	4.652,1	1.093,6	433,8	155,9	254,2	2.216,7	595,4	4.749,6	821,8
2021.		2.589,5	1.823,9	733,9	5.147,2	1.138,9	475,7	156,4	192,4	2.374,2	523,4	4.861,0	415,9
2022.		3.097,4	2.008,2	781,8	5.887,4	1.350,6	626,3	166,6	221,6	2.750,9	632,6	5.748,5	553,7
2023.		3.212,0	2.285,9	941,6	6.439,4	1.496,8	505,5	240,5	282,7	3.164,9	398,9	6.089,3	590,9
2024.		4.020,2	2.585,8	665,4	7.271,4	1.580,3	599,5	301,2	307,7	3.507,6	618,5	6.914,7	598,8
2020.	Q1	429,9	389,1	43,8	862,8	211,7	25,5	46,1	22,8	512,4	58,6	877,3	29,2
	Q2	347,7	389,0	150,2	887,0	212,9	26,1	13,7	80,2	496,5	261,2	1.090,5	56,3
	Q3	459,4	430,1	81,3	970,8	211,0	27,6	17,7	63,3	526,9	87,2	933,7	46,4
	Q4	477,3	467,5	122,3	1.067,1	217,1	46,6	51,6	65,0	582,7	154,7	1.117,7	99,3
2021.	Q1	468,5	413,4	94,1	976,0	215,0	23,6	29,6	19,9	534,3	107,4	929,8	35,6
	Q2	450,9	449,4	76,2	976,5	217,9	40,2	44,3	37,1	582,4	100,5	1.022,4	52,1
	Q3	531,2	458,9	82,2	1.072,2	220,8	31,2	8,8	43,0	571,0	88,5	963,4	44,6
	Q4	532,9	502,1	60,7	1.095,8	227,8	45,2	43,2	67,2	580,5	206,6	1.170,4	121,1
2022.	Q1	563,1	442,3	64,7	1.070,1	232,7	28,3	25,1	15,4	585,5	92,0	979,0	31,7
	Q2	600,2	495,1	97,9	1.193,2	250,0	35,3	48,4	49,8	627,5	135,2	1.146,3	59,0
	Q3	611,0	513,8	84,8	1.209,6	267,7	38,7	45,6	47,0	678,8	183,3	1.261,1	62,2
	Q4	576,3	556,9	54,9	1.188,1	281,7	65,5	16,7	75,4	735,1	210,6	1.385,0	133,0
2023.	Q1	644,7	527,7	65,1	1.237,5	284,7	32,2	52,9	9,7	717,3	69,1	1.165,9	38,7
	Q2	615,1	537,8	81,5	1.234,3	284,7	38,6	20,1	41,2	739,7	90,4	1.214,7	53,8
	Q3	695,9	584,6	54,8	1.335,3	282,0	38,5	57,9	32,9	777,9	100,7	1.289,9	56,5
	Q4	659,6	635,8	117,4	1.412,8	288,3	69,0	59,1	165,0	784,2	92,1	1.457,8	161,5
2024.	Q1	763,6	592,4	60,5	1.416,4	294,9	35,4	75,8	13,4	814,9	79,1	1.313,5	2,1
	Q2	768,0	604,0	66,4	1.438,4	294,1	45,2	-0,5	36,7	824,0	154,2	1.353,7	59,5
	Q3	769,0	654,0	55,5	1.478,5	291,5	63,3	50,8	42,7	837,3	140,5	1.426,2	51,7
	Q4	756,5	735,4	94,9	1.586,8	302,3	81,7	120,4	173,5	862,1	237,0	1.777,0	180,7
2025.	Q1	778,0	616,9	66,5	1.461,5	304,7	41,2	85,8	13,0	859,0	64,7	1.368,4	22,4
	Q2	814,1	674,9	72,5	1.561,5	346,0	46,3	44,4	36,6	887,4	149,6	1.510,3	56,8

Napomena:

Administrativni podaci prikupljeni od: Ministarstva finansija, fondova socijalnog osiguranja u RS, JP Putevi RS i JP Auto putevi RS. Podaci na godišnjem nivou za konsolidovane prihode/rashode uključuju lokalni nivo vlasti (opštine i gradovi), JP Putevi RS i JP Auto putevi RS, dok ih podaci za kvartale zbog nedostupnosti izvornih podataka ne uključuju. Razlika između prihoda, s jedne strane, i rashoda s neto nabavkom nefinansijskih sredstava, s druge strane, predstavlja neto suficit/deficit.

T35: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH klasifikovani prema zemlji stranog ulagača - u milionima KM -

Godina	Austrija	Holandija	Hrvatska	Italija	Njemačka	Rusija	Slovenija	Srbija	Švicarska	Turska	Ostale zemlje	Ukupno
2015.	5,3	83,3	161,5	66,3	52,3	28,5	21,1	36,8	-33,5	56,1	159,2	636,9
2016.	112,8	57,6	142,5	25,2	2,0	-44,3	34,6	-25,8	11,3	34,6	267,7	618,4
2017.	84,1	-3,3	159,6	46,9	57,7	-6,8	101,1	56,9	30,6	-0,3	327,1	853,6
2018.	90,7	100,9	129,1	23,6	105,1	143,4	42,6	21,1	46,5	7,4	252,9	963,3
2019.	68,8	6,7	148,0	17,5	54,4	213,0	22,0	41,6	-19,8	3,2	244,0	799,3
2020.	100,8	-1,1	182,0	36,0	84,9	-14,8	60,4	133,1	-21,0	56,3	207,0	823,5
2021.	104,7	-55,9	89,7	60,7	124,0	-94,6	75,6	98,7	211,0	148,9	420,5	1.183,3
2022.	215,2	164,2	1,1	60,1	246,5	-50,3	83,0	153,8	19,1	37,1	728,7	1.658,5
2023.	110,1	245,6	186,8	-34,6	232,1	376,3	172,2	355,3	-124,2	78,7	465,7	2.063,9
2024.	221,6	-1,2	391,1	85,2	255,3	28,2	247,1	160,4	-105,5	85,0	395,5	1.762,8
Jan-Jun 2025.	52,6	-30,2	203,5	49,3	174,2	5,7	85,7	108,3	-30,2	26,8	134,4	780,1

Napomena:

Direktne strane investicije (tokovi i stanja) kompilirane su u skladu s najnovijim metodološkim uputstvima i preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Detaljan metodološki pristup kompilaciji i prezentiranju je predstavljen u MMF-ovom Priručniku za platni bilans - šesto izdanje i OECD-ovom Okvirnom konceptu definicije direktnih stranih investicija - četvrto izdanje.

T36: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH prema NACE Rev 2 klasifikaciji djelatnosti

- u milionima KM -

Godina	Proizvodnja prehrambenih proizvoda	Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala	Proizvodnja koks i rafiniranih naftnih proizvoda	Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda	Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda	Proizvodnja baznih metala	Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica	Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima	Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima	Telekomunikacije	Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova	Poslovanje nekretninama	Ostale djelatnosti	Ukupno
2015.	45,0	5,2	24,0	58,4	-4,4	-52,9	6,7	84,0	-29,3	57,8	116,8	89,5	236,1	636,9
2016.	16,3	5,6	-52,0	51,9	-17,6	2,0	20,3	148,4	6,4	37,1	161,4	-9,8	248,4	618,4
2017.	20,8	13,5	-26,0	1,2	-8,8	58,8	47,3	59,3	96,1	17,1	203,0	41,9	329,2	853,6
2018.	34,9	9,3	139,0	33,2	15,5	63,7	40,3	121,3	11,9	8,3	140,1	28,4	317,4	963,3
2019.	-13,4	15,1	200,3	26,5	6,4	-2,5	5,9	119,7	17,8	-20,6	153,3	19,0	271,7	799,3
2020.	28,2	-1,8	1,5	39,1	18,8	-29,4	32,7	97,3	37,2	2,3	156,3	73,1	368,3	823,5
2021.	11,1	7,2	-52,2	17,0	5,5	102,6	41,0	119,9	176,0	11,0	12,1	103,3	628,8	1.183,3
2022.	61,3	12,9	-49,3	106,1	31,3	122,8	40,2	144,9	99,9	6,8	147,6	114,0	819,9	1.658,5
2023.	52,0	5,0	362,4	141,9	24,0	-117,7	91,9	152,5	129,8	288,9	303,7	6,0	623,5	2.063,9
2024.	62,5	4,0	-36,1	-52,8	27,2	-79,5	162,9	205,1	219,8	17,3	503,8	60,3	668,1	1.762,8
Jan-Jun 2025.	45,9	2,3	n/a	-32,7	16,4	-64,7	21,4	133,4	190,3	35,2	204,6	25,3	202,6	780,1

Napomena:

Tokove direktnih stranih investicija u BiH prema NACE 1. Rev 1. klasifikacije djelatnosti za period 2004.-2012. možete naći na web stranici.

Direktne strane investicije (tokovi i stanja) kompilirane su u skladu s najnovijim metodološkim uputstvima i preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Detaljan metodološki pristup kompilaciji i prezentiranju je predstavljen u MMF-ovom Priručniku za platni bilans - šesto izdanje i OECD-ovom Okvirnom konceptu definicije direktnih stranih investicija - četvrto izdanje.

T37: Stanje direktnih stranih investicija u BiH po komponentama

- u milionima KM -

Godina	Vlasnički udjeli i zadržane zarade	Ostali kapital		Ukupno direktne strane investicije
		Zaduživanja	Ostalo	
2015.	9.515,7	2.891,1	457,6	12.864,4
2016.	9.698,2	3.057,6	491,9	13.247,7
2017.	10.516,6	3.058,6	373,8	13.949,0
2018.	11.364,4	2.973,0	408,0	14.745,4
2019.	11.663,0	3.184,2	494,7	15.342,0
2020.	11.842,4	3.155,6	682,0	15.680,0
2021.	13.864,7	2.247,3	741,6	16.853,6
2022.	14.498,0	2.625,7	811,7	17.935,4
2023.	15.752,0	3.194,1	812,3	19.758,4
2024.	16.858,8	3.362,3	1.002,0	21.223,1

Napomena:

Direktne strane investicije (tokovi i stanja) kompilirane su u skladu s najnovijim metodološkim uputstvima i preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Detaljan metodološki pristup kompilaciji i prezentiranju je predstavljen u MMF-ovom Priručniku za platni bilans - šesto izdanje i OECD-ovom Okvirnom konceptu definicije direktnih stranih investicija - četvrto izdanje.

T38: Nominalni i realni efektivni kurs konvertibilne marke

Godina	Mjesec	Efektivni kurs KM/ KM (2015=100)	
		NEER	REER
2015.		99,98	99,99
2016.		101,21	98,89
2017.		102,01	98,37
2018.		103,72	99,01
2019.		104,31	97,89
2020.		106,12	97,16
2021.		107,38	96,85
2022.		108,97	100,74
2023.		111,48	100,84
2024.		113,27	99,49
2024.	07.	113,36	98,53
	08.	113,62	99,06
	09.	113,77	99,15
	10.	113,54	98,75
	11.	113,13	98,83
	12.	113,02	98,86
2025.	01.	113,03	99,83
	02.	113,02	100,14
	03.	113,99	100,50
	04.	115,03	101,16
	05.	114,96	101,10
	06.	115,58	101,52
	07.	115,32	101,14
	08.	115,65	101,02
	09.		

Napomena:

Detaljna metodološka objašnjenja za kompilaciju i izračun NEER i REER indeksa su dostupna na web stranici CBBiH
<http://www.cbbh.ba/content/read/1109>

7. Dodatak

SPISAK BANAKA

Banke koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo

- ❶ 1. Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo
- ❷ 2. Bosna Bank International d.d. Sarajevo
- ❸ 3. Razvojna banka Federacije BiH d.d. Sarajevo
- ❹ 4. ASA Banka d.d. Sarajevo
- ❺ 5. ProCredit Bank d.d. Sarajevo
- ❻ 6. Privredna banka d.d. Sarajevo
- ❼ 7. Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo
- ❽ 8. ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
- ❾ 9. NLB Banka d.d. Sarajevo
- ❿ 10. Union Banka d.d. Sarajevo
- ⓫ 11. Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
- ⓬ 12. Addiko Bank d.d. Sarajevo

Banke koje pokriva Glavna jedinica Mostar

- ❶ 1. Komercijalno – investiciona banka d.d. Velika Kladuša
- ❷ 2. UniCredit Bank d.d. Mostar

Banke koje pokriva Glavna banka RS Banja Luka

- ❶ 1. Addiko Bank a.d. Banja Luka
- ❷ 2. UniCredit Bank a.d. Banja Luka
- ❸ 3. Nova banka a.d. Banja Luka
- ❹ 4. Naša Banka a.d. Bijeljina
- ❺ 5. NLB Banka a.d. Banja Luka
- ❻ 6. Atos banka a.d. Banja Luka
- ❼ 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka
- ❽ 8. MF banka a.d. Banja Luka

- ❶ Članica programa za osiguranje depozita

UPRAVNO VIJEĆE I VIŠE OSOBLJE

UPRAVNO VIJEĆE:

Predsjedavajuća i guvernerka

dr. Jasmina Selimović

Članovi

dr. Danijela Martinović

dr. Radomir Božić

dr. Darko Tomaš

dr. Mirza Kršo

Viceguverneri

Viceguverner nadležan za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme

dr. Emir Kurtić

Viceguverner nadležan za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom

mr. Marko Vidaković

Viceguverner nadležan za Sektor za administraciju i finansije

-

Glavni interni revizor

Rade Jovanović

Zamjenici glavnog internog revizora

mr. Edis Kovačević

Tomislav Ivanković

Ured vodećeg ekonomiste

Rukovodilac ureda

dr. Belma Čolaković

Ured za komunikacije

Rukovodilac ureda

Enes Kurtović

Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme

Rukovodni tim

Renata Barić

mr. Ervin Zolić

Saša Lemez

-

Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom

Rukovodni tim

mr. Emina Ćeman

Vesna Papić

Nada Mijović

Edin Sijerčić

mr. Vidosav Pantić

Sektor za administraciju i finansije

Rukovodni tim

mr. Jasmin Hadžigrahić

Sanela Leto

Meliha Smajlagić

mr. Ivan Soldo

mr. Goran Spaić

Rusmir Burek

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Glavna jedinica Sarajevo, direktor

Enisa Ramić

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Glavna jedinica Mostar, direktor

Silvija Ramljak

Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH, direktor

Zoran Babić

Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama, rukovodilac

Žarko Čović

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Filijala Brčko, rukovodilac

Jasminka Burić

Priprema:

Štamparija Fojnica d.d.

Publikovanje i umnožavanje u obrazovne i nekomercijalne
svrhe je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora.

© Centralna Banka Bosne i Hercegovine | sva prava zadržana

